



Podgorica, jun 2025. godine

I. OSNOVNI PODACI

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica (u daljem tekstu: Operator tržišta), je energetska subjekt koji je nosilac Licence za djelatnost Operatora tržišta električne energije (u daljem tekstu: Licenca). Licenca je od strane Regulatorne agencije za energetiku izdata 22.12.2011. godine i upisana u registar izdatih licenci pod brojem L-E-013.

Operator tržišta je osnovan Odlukom Vlade Crne Gore, 16. decembra 2010. godine, u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o privrednim društvima i registrovan je kao privredno društvo kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 29.07.2011. godine.

Operator tržišta u skladu sa zakonima iz oblasti energetike, Licencom, Tržišnim pravilima i međunarodno preuzetim obavezama Vlade Crne Gore iz oblasti energetike, koje proističu iz međunarodnih propisa (direktiva 2009/72/EC, sporazum o Energetskoj zajednici i dr.), obavlja sljedeće djelatnosti:

1. organizovanje i upravljanje tržištem električne energije i
2. otkup električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije i njenu prodaju snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima.
3. Aktivnosti vezane za garancije porijekla koje Operator tržišta izdaje na zahtjev proizvođača električne energije, za energiju proizvedenu u energetskom objektu koji koristi obnovljive izvore energije ili visokoefikasnu kogeneraciju.

Osnovni kapital Društva na 31.12.2024. godine iznosi 470.338,87 EUR-a.

U cilju obezbjeđivanja neophodnog pravnog, organizacionog, operativnog i tehničkog okvira za formiranje i rad berze električne energije, trgovinu električnom energijom i posredovanje u trgovini električnom energijom, Vlada Crne Gore je, zaključcima od 17.06.2016. godine, obavezala Operatora tržišta da bude učesnik u osnivanju berze električne energije u Crnoj Gori sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom AD Podgorica i Elektroprivredom Crne Gore AD Nikšić. Vlasnički udio Operatora tržišta u ovom privrednom društvu je 18,80%. Ukupan dosadašnji ulog Operatora tržišta iznosi 180.010,00 EUR-a.


1. Organizaciona struktura Operatora tržišta

Organizaciona struktura Operatora tržišta, sistematizacija radnih mjesta i broj potrebnih izvršilaca za obavljanje djelatnosti, utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Odbor direktora je, 23.10.2023. godine, donio Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“- Podgorica, kojim su u okviru Službe za ekonomsko-finansijske i opšte poslove formirana dva odjeljenja, i to :

- Odjeljenje za ekonomsko finansijske poslove i informacione tehnologije i
- Odjeljenje za pravne i opšte poslove.

Organizaciona šema Operatora tržišta



Slika br. 1. Organizaciona struktura Operatora tržišta na kraju 2024. godine

Registrovana djelatnost Operatora tržišta, utvrđena zakonom, Licencom i Statutom Operatora tržišta, realizuje se preko organizacionih jedinica:

- Službe za ekonomsko-finansijske i opšte poslove,
Odjeljenje za ekonomske poslove i informacione tehnologije
Odjeljenje za pravne i opšte poslove
- Službe za tržište električne energije i
- Službe za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju.

Van organizacionih jedinica, pored poslova izvršnog direktora, aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizovani su poslovi: zamjenika izvršnog direktora i savjetnika izvršnog direktora.

1.1 U Službi za ekonomsko-financijske i opšte poslove obavljaju se sljedeći poslovi: knjigovodstva, računovodstva i financijski poslovi; platnog prometa, plaćanje i odnosi sa bankama; pripremanje analiza i izvještaja o ekonomsko-financijskom poslovanju; pripremanje akata iz oblasti finansija koje odobrava Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti /u daljem tekstu: REGAGEN/; praćenje, izrada i dostavljanje izvještaja koji proizilaze iz akata Operatora tržišta i REGAGEN-a; praćenje i primjena zakona i drugih propisa, davanje stručnih mišljenja o primjeni zakona, drugih propisa i opštih akata Operatora tržišta, iz radnih odnosa i po osnovu rada; javnih nabavki; koordiniranje i razvijanje djelatnosti upravljanja i razvoja informacionog sistema, uz istovremenu povezanost svih organizacionih djelova Operatora tržišta i obavljanje poslova iz oblasti informacionih tehnologija; obezbjeđivanje operativne povezanosti: garantovanje za spoljnu i unutrašnju operativnu povezanost informacionog sistema Operatora tržišta; dostavljanje podataka i saradnja sa Službom za tržište električne energije i Službom za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju u dijelu praćenja naplate faktura koje ispostavljaju ove službe; pisarnice, arhive, administrativno-tehnički poslovi i dr.

Ove poslove su obavljali odnosno na kraju 2024. godine, u Službi su bili zaposleni: šef Službe, rukovodilac Odjeljenja za ekonomske poslove i informacione tehnologije, savjetnik za ekonomske poslove, rukovodilac Odjeljenja za pravne i opšte poslove, savjetnik za pravne poslove, savjetnik za sistemsko održavanje hardvera, upisničar-arhivar i poslovni sekretar.

1.2 U Službi za tržište električne energije se obavljaju poslovi: u vezi sa prijemom učesnika na tržište (obrada zahtjeva za prijem na tržište i pripremanje akata po podnijetim zahtjevima), zatim identifikacija, klasifikacija i registracija učesnika na tržištu električne energije, uključujući i dalje praćenje njihovih aktivnosti na tržištu Crne Gore, evidentiranje balansnih grupa i balansno odgovornih subjekata, kao i zaključenih ugovora o balansnoj odgovornosti, financijskom poravnanju balansnog obračuna i ugovora o učestvovanju na tržištu električne energije, prikupljanje podataka od nosioca balansne odgovornosti i balansno odgovornih subjekata (uključujući i podatke obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije), kao podataka sa srednjeročnog (dan unaprijed) tržišta električne energije za izradu dnevnog okvirnog voznog reda, provjera i usaglašavanje voznih redova nosioca balansne odgovornosti i balansno odgovornih subjekata, izrada dnevnog okvirnog voznog reda, ažuriranje podataka o učesnicima na tržištu i balansno odgovornim subjektima/grupama. Takođe se obavlja prijem, obrada i unos ostvarenih voznih redova, prikupljanje i provjera validnosti podataka dobijenih od operatora prenosnog sistema (u daljem tekstu OPS), njihov unos i obrada u sistem poravnanja, prikupljanje i provjera validnosti podataka dostavljenih od strane operatora distributivnog sistema (u daljem tekstu ODS), (koji se odnose na krajnjeg kupca, kupce proizvođače kao i proizvodne jedinice priključene na njegov sistem), unos i obradu istih u sistem poravnanja, priprema bilansa stanja balansnih grupa i balansno odgovornih subjekata, obrada podataka tj. upravljanje procesom obrade podataka vezanih za primjenu balansnog mehanizma, provjeravanje i verifikaciju utvrđenih količinskih odstupanja sa nosiocima balansne odgovornosti kao i balansno odgovornim subjektima, provjeravanje i verifikacija utvrđenih količinskih odstupanja povlašćenih proizvođača, utvrđivanje financijskog obračuna i kontrola (financijska) verifikovanih količinskih odstupanja, zatim obavještanja učesnika na tržištu, OPS-a i ODS-a o okončanim količinskim i financijskim obračunima i poravnanju, praćenje i kontrola primjene Metodologije za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga balansiranja prenosnog sistema i saradnja sa OPS-m u procesu usaglašavanja cijena, potom praćenje ostvarenja balansno odgovornih subjekata i balansnih grupa u smislu kontrole procijenjenog rizika za svakog balansno odgovornog subjekta odnosno balansnu grupu, obračunavanje iznosa bankarske garancije ili drugog sredstva obezbjeđenja plaćanja, uključujući i upravljanje rizicima kroz praćenje i reviziju dostavljenih

instrumenta obezbjeđenja plaćanja u skladu sa propisima. Sa Službom za ekonomsko-finansijske i opšte poslove vrši se praćenje naplate faktura po osnovu obaveza koje proističu iz balansnog mehanizma. U koordinaciji sa ostalim službama Društva, izrađuju se i objavljuju mjesečni i godišnji izvještaji kao i publikacije iz domena poslovanja za potrebe Vlade Crne Gore i drugih državnih institucija (MONSTAT, Uprava carina i sl.), OPS-a, REGAGEN-a i učesnika na tržištu.

Ove poslove su obavljali odnosno na kraju 2024. godine u Službi za tržište električne energije su bili zaposleni: šef Službe i dva savjetnika za izradu kratkoročnih voznih redova.

1.3 U Službi za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju se obavljaju poslovi koji se odnose na: prijem učesnika na tržište električne energije proizvođača koji imaju status povlašćenih proizvođača (proizvođači koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije), prijem dnevnih planova proizvodnje povlašćenih proizvođača, izradu voznog reda za povlašćene proizvođače, izračunavanje proporcionalnog udjela snabdjevača i kupaca samosnabdjevača za kupovinu električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača, utvrđivanje podstacajnih cijena za otkup električne energije od povlašćenih proizvođača u skladu sa podzakonskim aktima Vlade Crne Gore, način mjerenja i očitavanje proizvedene električne energije, garancije porijekla električne energije (registracija proizvodnih objekata, elektronsko registrovanje, izdavanje, prenošenje, povlačenje i otkazivanje garancija porijekla, uvoz i izvoz, prodaja garancija porijekla, administriranje platforme za garancije porijekla, proračun nacionalnog rezidualnog miksa itd.), praćenje debalansa koji izazivaju povlašćeni proizvođači, praćenje naplate i plaćanja računa za proizvedenu električnu energiju povlašćenim proizvođačima, fakturisanje snabdjevača i kupca samosnabdjevača za proporcionalni udio kupljene električne energije, praćenje stanja u fondu za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju i dr.

Ove poslove su obavljali odnosno na kraju 2024. godine, u Službi su bili zaposleni: šef Službe, dva savjetnika za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju i savjetnik za finansije.

1.4 Ljudski resursi

Broj zaposlenih koji su obavljali poslove u Operatoru tržišta na kraju 2024. godine je bio - 19.

<i>Kvalifikacija zaposlenih prema uslovima za radno mjesto</i>	<i>Broj zaposlenih</i>
VSS	18
VŠS	1
UKUPNO	19

Tabela br. 1: Podaci o broju zaposlenih koji su obavljali poslove u Operatoru tržišta na kraju 2024. godine

II POSLOVNE AKTIVNOSTI U 2024. GODINI

2.1 Ekonomski i pravni poslovi i funkcionalnost informacionog sistema

U Službi za ekonomsko-finansijske i opšte poslove obavljaju se poslovi iz ekonomske i pravne oblasti, opšti administrativni poslovi i poslovi iz informatičke djelatnosti.

U Službi su obavljani poslovi računovodstva i drugi finansijski poslovi (knjiženje izlaznih faktura, praćenje naplate, praćenje i knjiženje ulaznih faktura, praćenje stanja obaveza po datumima valuta, evidencija dokumentacije u vezi sa ostvarenjem RDP-a, knjiženje osnovnih sredstava, obračun i knjiženje zarada, kontrola knjiženja svih izvoda, generisanje IOPPD obrazaca i dostavljanje Poreskoj upravi, sačinjavanje i podnošenje OPPND obrazaca, KUF, KIF i PDV prijave, sačinjavanje godišnjih finansijskih iskaza, razgraničavanje prihoda i rashoda za potrebe regulatora i periodičnih i godišnjih finansijskih iskaza, priprema dokumentacije za potrebe revizije i dr.); poslovi javnih nabavki (izrada i podnošenje Plana javnih nabavki, provođenje postupaka javnih nabavki roba i usluga za sve planirane potrebe Operatora tržišta u 2024. godini, izrada izvještaja o sprovedenim postupcima, priprema dokumentacije za inspekcijski nadzor i dr). Pripremana su akta za rad Odbora direktora, a koja su i sadržana u posebnom poglavlju ovog izvještaja gdje je sadržan rad Odbora. Izvršavani poslovi u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada. Obavljani su i poslovi praćenja i primjene zakona i drugih propisa kako iz oblasti energetike, tako i opšteg poslovanja. Obavljani su postupci u vezi sa slobodnim pristupom informacijama i drugi pravni poslovi, odnosi sa REGAGEN-om, opšti administrativni poslovi i dr. Zaposleni iz ove Službe učestvuju u radu radnih grupa za izradu novih zakonodavnih rješenja iz oblasti energetike.

U okviru Službe omogućavano je nesmetano funkcionisanje informacionog sistema Operatora tržišta.

Kontinuirano unapređivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama, kroz učešća u radu radnih grupa, AIB (eng. „Association of Issuing Bodies“) i Energetske zajednice (eng. Energy Community (EnC)), u domenu rada Službe, nastavljeno je i u 2024. godini. Kako se Operator tržišta pridružio EUROPEX-u (eng. „Association of European Energy Exchanges“), kao punopravan član u oktobru 2022. godine, zaposleni iz Službe je član radne grupe koja se odnosi na uspostavljanje mrežnog kodeksa o pravilima specifičnim za energetske sektor za aspekte sajber bezbjednosti prekograničnih tokova električne energije.

Početkom 2024. godine pripremljena je kompletna tenderska dokumentacija za sprovođenje postupka javne nabavke otvorenim postupkom za nabavku usluge rentiranja i održavanja sistema za administraciju garancija porijekla, koja je objavljena na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN) 19. januara 2024. godine. Uvođenje ovog sistema omogućava Operatoru tržišta da obavlja dužnosti koje prema Zakonu o energetici ima kao tijelo za izdavanje garancija porijekla iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije za domen Crne Gore i izvršavanje obaveza koje se odnose na garancije porijekla. Ponuda ponuđača „Grexel Systems Oy“ Ltd. Helsinki izabrana je kao najpovoljnija i krajem marta sklopljen je prvi godišnji ugovor na osnovu okvirnog sporazuma, nakon čega je uslijedila implementacija sistema (period koji je podrazumijevao implementaciju, konfiguraciju, testiranje, obuku i primopredaju sistema). Svi zahtjevi realizovani su u obimu i roku zahtjevanom od strane naručioca. Nakon uspješno završenog perioda testiranja, obuke korisnika, implementacije sistema i svih ugovorenih predmetnih usluga, uspješno je završena i primopredaja sistema.

Vlada Crne Gore i resorno Ministarstvo javne uprave iskazali su posvećenost kada je u pitanju oblast digitalizacije i kroz Plan rasta za Zapadni Balkan, putem koga je prepoznata i potreba izgradnje Državnog

Data centra, zaključno sa decembrom 2027. godine. Stoga, u cilju unapređenja efikasnosti i bezbjednosti državne informaciono-komunikacione infrastrukture pokrenut je projekat izgradnje Državnog Data centra. Vlada Crne Gore zadužila je ministarstva, organe uprave i državne organe (među kojima je i Operator tržišta) da Ministarstvu javne uprave dostave neophodne informacije za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju Državnog Data centra. Za potrebe adekvatnog prikupljanja podataka pripremljen je online upitnik - set pitanja od značaja za izradu predmetne studije, putem koga su prepoznati subjekti dostavili tražene podatke o sopstvenoj informaciono-komunikacionoj infrastrukturi, dok se naredni koraci odnose na izradu idejnog rešenja, glavnog projekta, te samu izgradnju i opremanje.

Skupština Crne Gore 19. novembra 2024. godine donijela je Zakon o informacionoj bezbjednosti, kojim je u crnogorsko zakonodavstvo prenesena NIS2 (eng. „Network and Information Security“) direktiva EU, koji je stupio na snagu 5. decembra 2024. godine. Novi zakon će u značajnoj mjeri uticati na većinu sektora u Crnoj Gori, dok su ključni subjekti određeni u okviru sektora energetike. Ključna novina su mjere informacione bezbjednosti koje zakon propisuje za zaštitu podataka, zaštitu od sajber prijetnji i incidenata, kao i obaveza subjekta da imenuje zaposleno lice odgovorno za praćenje primjene mjera informacione bezbjednosti. U svrhu sprovođenja mjera informacione bezbjednosti, ključni subjekti moraju da ispunjavaju uslove u skladu sa važećim crnogorskim standardom za upravljanje informacionom bezbjednošću MEST ISO/IEC 27001. Na kraju, implementacija samog zakona nije dovoljna, neophodno je konstantno ulaganje u edukaciju na svim nivoima upravljanja i rukovođenja i u svim strukturama organizacije u kompanijama, i generalno društva, podizanje svijesti o prijetnjama u sajber prostoru i jačanje infrastrukture i resursa za odgovor na incidente. Država može aktivno da se uključi u ovaj proces kroz: organizaciju obuka za informacionu bezbjednost i procese transfera znanja i praktičnih rješenja i obezbjeđivanje materijalnih sredstava za usklađivanje sa NIS2 direktivom. Sa stanovišta Operatora tržišta izražava se opravdana bojazan u pogledu mogućnosti blagovremenog ispunjenja svih zakonom propisanih obaveza u tehničkom, kadrovskom i materijalnom smislu, usled objektivne složenosti istih.

Kako bi se obezbijedilo pouzdano i stabilno funkcionisanje informacionog sistema na kome počiva rad Operatora tržišta, neophodna je primjena savremenih tehnologija u cilju održavanja stepena kvaliteta operativnih aktivnosti, automatizacije poslovnih procesa, kao i nabavka novog MMS sistema u svrhu kontinuiranog usaglašavanja sa konstantnim potrebama i tehničkim zahtjevima tržišta električne energije.

Funkcionalnosti MMS sistema predstavljaju preduslov i osnovni alat za ispunjenje dijela operativnih zahtjeva koji se odnose na Operatora tržišta, a koji su propisani Zakonom o energetici i Tržišnim pravilima. Dakle, u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, neophodno je adekvatno održavanje postojećih funkcionalnosti, kao i kontinuiran razvoj i hitno usaglašavanje sa standardima i tehničkim zahtjevima koje postavljaju međunarodne organizacije za standardizaciju evropske elektroenergetске mreže.

Pripreme Operatora tržišta za implementaciju Regulative o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (REMIT)

Zakon o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa („Službeni list CG“, br. 1/22) ima za cilj: uspostavljanje sistema nadzora nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, kako bi se otkrile i spriječile zloupotrebe na tržištu; poboljšanje transparentnosti;

obezbjedjivanje dodatne zaštite krajnjih kupaca kroz adekvatan regulatorni nadzor nad aktivnostima učesnika na veleprodajnom tržištu, itd.

Ispunjavajući obavezu koja proizilazi iz procesa evropskih integracija, u crnogorsko zakonodavstvo transponovana je Regulativa (EU) 1227/2011 od 25. oktobra 2011. godine o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta. Zakon o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa stupio je na snagu 18. januara 2022. godine.

Predmetni zakon propisuje niz obaveza učesnika na veleprodajnom tržištu, dok je REGAGEN-u dodijeljena nadzorna uloga nad veleprodajnim tržištem.

Cilj Operatora tržišta je da u bliskoj budućnosti ponudi uslugu izvještavanja u skladu sa REMIT direktivom svim učesnicima na veleprodajnom tržištu, po uzoru na slovenačkog Operatora tržišta električne energije (Borzen), čemu mora prethoditi sticanje RRM statusa trećih lica od strane ACER-a. Kao što je poznato, zbog velikog broja učesnika na tržištu koji su u obavezi da prijave evidenciju transakcija, ACER je odobrio Registrovane mehanizme za izvještavanje (eng. „Registered Reporting Mechanism“ – RRM) treće strane, kako bi se na najbolji mogući način iskoristili postojeći izvori podataka i obezbijedilo uniformno izvještavanje. Obavljajući poslove od javnog interesa u skladu sa Zakonom o energetici Crne Gore i Licencom, Operator tržišta već posjeduje značajnu količinu podataka o kojima je neophodno izvještavati ACER u skladu sa REMIT uredbom.

U maju 2024. godine stupila je na snagu uredba REMIT II sa različitim datumima primjene pojedinih odredbi, koja uspostavlja direktno obavezujući pravni okvir za sve države članice Evropske unije (EU) u oblasti jačanja zaštite EU od tržišnih manipulacija na veleprodajnom tržištu energije, dok ima i direktan uticaj na RRM-s-REMIT aktivnosti.

U skladu sa uredbom, sticanje statusa i rad RRM-a podliježe prethodnom odobrenju od strane ACER-a, koji ovlašćuje subjekt kao RRM kada je isti osnovan u EU i ispunjava uslove u skladu sa uredbom. Sa stanovišta Operatora tržišta i potencijalnog sticanja RRM statusa, navedeno implicira da će ACER ovlastiti stranu kao RRM ukoliko je ista osnovana u EU.

Operator tržišta se zvanično obratio ACER-u, u cilju dobijanja konkretnih i preciznih odgovora u vezi sa primjenom nove REMIT direktive, kao i njenim uticajem na zemlje koje nisu članice EU, posebno sa aspekta sticanja RRM statusa.

Stav ACER-a je da, u skladu sa REMIT II, član 9a (1), osnivanje pravnog subjekta u EU je preduslov za dobijanje RRM ovlašćenja, dok trenutno nisu dostupne dalje smjernice u vezi sa zahtjevom za osnivanje u okviru EU. Obim procesa autorizacije i novi zahtjevi biće definisani u predstojećoj delegiranoj uredbi o RRM-s, stoga će dalji detalji biti dostupni tek kada se ista i usvoji.

MMS sistem – trenutno stanje

U 2024. godini nastavljeno je izvršavanje IT servisa i održavanje postojećeg sistema u funkcionalnom stanju. Kontinuirane aktivnosti na održavanju postojećeg i daljem razvoju sistema u smislu nabavke i implementacije novog MMS-a predstavljaju ključan faktor daljeg uspješnog funkcionisanja i unapređenja poslovanja.

Ključni kompanijski IT servisi izvršavaju se na serverima i virtuelizacionoj platformi novije generacije, boljih performansi, servisne podrške, veće stabilnosti i dostupnosti. Operativna pouzdanost i dostupnost postignuta je putem klastera visoke dostupnosti - Hyper-V failover cluster-a. IT oprema, storidž sistem i prateći serveri za virtuelizaciju u cilju uspostavljanja Failover Cluster-a, u cjelosti je u proteklom periodu od instalacije, konfiguracije i integracije u sistem opravdala svoju svrhu kroz postizanje svih benefita

uvođenja klastera, obezbjeđujući na taj način visoku dostupnost sistema, neophodnu redundansu, dodatan nivo sigurnosti i zaštite od gubljenja podataka.

Imajući u vidu uticaj raznih spoljašnjih faktora koji ugrožavaju poslovanje i današnje sve veće prijetnje informacione sigurnosti specifične za data centar, zaštita kritičnih komponenti i funkcija sistema s namjerom povećanja bezbjednosti sistema, predstavlja nužnu potrebu. Edukacija, implementacija, praćenje i planiranje mjera zaštite i nabavke adekvatne opreme u svrhu zaštite poslovne mreže i informacionog sistema od neovlašćenog pristupa i bezbjednosnih rizika trebali bi predstavljati kontinuiran proces. Svi kompanijski kritični IT procesi i kritična infrastruktura moraju biti zaštićeni i dostupni u svakom momentu kako bi poslovanje moglo nesmetano da se odvija. U tom smislu potreban je kontinuiran rad na minimizaciji rizika koji proizilazi iz ranjivosti IT infrastrukture.

2.2. Organizovanje i upravljanje tržištem električne energije

U Službi se obavljaju poslovi vezani za prijem učesnika na tržište električne energije, sticanje statusa nosioca balansne odgovornosti, obračunavanje iznosa bankarske garancije ili drugog sredstva obezbjeđenja plaćanja; prijem i provjeru voznih redova učesnika na tržištu, izradu okvirnog voznog reda.

Takođe se obavlja prijem, obrada i unos ostvarenih voznih redova, prikupljanje i provjera validnosti podataka dobijenih od operatora prenosnog (u daljem tekstu OPS) i operatora distributivnog sistema (u daljem tekstu ODS), obračun količinskih odstupanja balansno odgovornih subjekata i nosioca balansne odgovornosti balansnih grupa, uključujući i povlašćene proizvođače, obračun finansijskog odstupanja balansno odgovornih subjekata i nosioca balansne odgovornosti balansnih grupa, kao i povlašćenih proizvođača, a u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga balansiranja prenosnog sistema.

Tokom 2024. godine, zaposleni u Službi su aktivno učestvovali u radnim grupama za izradu novih Tržišnih pravila, Zakona o energetici, te Zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa. Takođe, zaposleni su uključeni u radne grupe za Market coupling, te izradu prvog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

U oktobru 2024 godine finalizovana je tehnička specifikacija kao i prateća tenderska dokumentacija za nabavku MMS softverskog sistema, na osnovu kojih je tenderska komisija sprovela postupak javne nabavke 11.11.2024.godine. Otvaranje pristiglih ponuda je održano 23.12.2024.godine, gdje je od strane tenderske komisije konstatovano da je jedina pristigla ponuda bila neispravna, nakon čega je uslijedilo poništenje postupka. O poništenju postupka javne nabavke za nabavku MMS softverskog rješenja, obaviješteno je resorno ministarstvo kao i predstavnici Evropske komisije zaduženi za realizaciju finansijske pomoći energetskom sektoru u Crnoj Gori.

Služba na mjesečnom nivou dostavlja izvještaje (informacije) MONSTAT-u i Ministarstvu energetike i rudarstva; takođe, zajedno sa OPS-om, provjerava i potvrđuje validnost mjesečnih izvještaja za Upravu carina. Na upit, Služba dostavlja informacije od značaja i drugim relevantnim institucijama. Sa Službom za ekonomsko-finansijske i opšte poslove vrši se praćenje naplate faktura po osnovu obaveza koje proističu iz balansnog mehanizma.

Zaključno sa decembrom 2024. godine broj učesnika na tržištu električne energije Crne Gore je bio 91, među kojima su proizvođači, snabdjevači i trgovci, od kojih 43 učesnika radi na internom tržištu.

Slijede tabele sa podacima o: količinama uvezene i izvezene električne energije, električne energije proizvedene u Crnoj Gori, potrošnji električne energije u Crnoj Gori, količinskim i finansijskim pokazateljima balansnog mehanizma u Crnoj Gori za 2024. godinu.

Mjesec	CG Prijemno BiH	CG Predato BiH	CG Razmjena BiH	CG Prijemno Srbija	CG Predato Srbija	CG Razmjena Srbija	CG Prijemno Albanija	CG Predato Albanija	CG Razmjena Albanija	CG Prijemno IT	CG Predato IT	CG Razmjena IT	CG Prijemno Kosovo	CG Predato Kosovo	CG Razmjena Kosovo	CG Razmjena
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Januar	392742948	28237	382713781	40811869	29187	40782482	6253964	61170	62478484	1034500	388808	685692	11271322	106178	11185144	507800673
Februar	342466435	47851	342448784	31104585	21384	31083221	57020972	68929	56960043	0	396644	-396644	40012837	47888	39765151	470000256
Mart	351073091	58422	351014689	35422157	25775	35386382	70360725	96885	70263840	0	392093	-392093	43470082	64249	43405933	498688631
April	177175886	93781	177082205	48428322	15799	46812523	203727267	27125	203700172	3374100	328780	3045340	85721291	7208	85714185	519154328
Maj	288814341	45065	288789246	31932854	23881	31908083	133326352	43762	133281630	11741300	319501	11421999	103436385	15812	103420473	580262380
Jun	398822524	12413	398809111	30855552	41398	30814163	26717419	139454	26877965	51633100	248246	51587851	52508222	38720	52467532	560856552
Juli	356684	11270	345814	23148	54021	-30873	20314	114388	-94082	69927	192431	-125504	48415	38560	9856	105011
Agust	410668	10053	400615	23136	38813	-15676	15921	133825	-117904	50810	228333	-177523	47529	42558	4872	84489
Septembar	250915	27159	223756	20400	35970	-15570	39461	124773	-84812	10510	158815	-140304	57657	22871	34886	17755
oktobar	344649 918	46728 083	287922	14319 966	82352 815	-48033	59982 725	112897 28	-52735	17891 1	333465 7	-335505	68107 247	58644 309	8563	-129787
novembar	218837 341	40881 277	177978	3503 762	112086 508	-108593	41038 556	115058 863	-74322	130920	92867 4	38053	27522 229	148506 08	-122384	88971
decembar	311118 355	28182 623	282830	8525 23	88449 373	-89926	45220 275	86308 553	-41088	70888 6	100247 4	-88351	9387 868	141334 32	-131946	-69378
Ukupno	1953818248	481652,344	1953365596	218108279,8	568117,703	218549162,1	563921844,2	1124371,32	562797472,8	88338854,5	3238144	86101710,1	336678767,6	734824,78	338941812,9	3128768873

Tabela br. 2 : Podaci o razmjeni električne energije sa okolnim elektroenergetskim sistemima za 2024. godinu

Mjesec	CG Proizvodnja iz konvencionalnih izvora(HE,TE)- Prenosna mreža		Proizvodnja OIE Prenosna mreža		CG Proizvodnja Prenosna mreža - Ukupno		Proizvodnja OIE Distributivna mreža – feed-in tarifa		Proizvodnja OIE Distributivna mreža – Ostali		Proizvodnja OIE Distributivna mreža – Ukupno	
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Januar	329515	44504	374019	14013	10148	24161						
Februar	331250	30276	361526	10893	8469	19363						
Mart	348702	27881	376583	15232	10968	26200						
April	125006	22681	147686	16758	11405	28163						
Maj	56905	18503	75407	11665	8502	20166						
Jun	141697	14827	156524	5330	6737	12068						
Jul	198804	16136	214940	1935	4967	6902						
August	213344	16275	229619	1016	3869	4884						
Septembar	192494	21613	214107	2969	4163	7132						
oktobar	328830	17197	346027	6439	6203	12642						
novembar	324857	28354	353212	6602	5588	12190						
decembar	347371	33215	380587	10313	8595	18908						
Ukupno	2938774	291464	3230238	103166	89614	192780						

Tabela br. 3 Podaci o proizvodnji električne energije u Crnoj Gori za 2024. godinu

Mjesec	Velepotrošnja prenosna mreža		Distribucija prima Ukupno		Distribucija - predato potrošačima	
	MWh		MWh		MWh	
Januar	4324		277200		7269	
Februar	4200		237723		4868	
Mart	4380		230059		8547	
April	3559		190982		10866	
Maj	3008		187877		5665	
Jun	2715		226358		886	
Jul	3289		304817		22	
Avgust	3117		307372		6	
Septembar	3236		218232		234	
oktobar	3478		201001		192494	
novembar	3786		250414		229533	
decembar	4119		295830		271129	
Ukupno	43210		2927865		731520	

Tabela br. 4: Podaci o potrošnji električne energije u Crnoj Gori 2024. godinu

Mjesec	Debalans predato sistemu	Debalans uzeto iz sistema	Sekundarna regulacija +	Sekundarna regulacija -	Tercijerna regulacija +	Tercijerna regulacija -	Balansna energija iz drugih sistema	Balansna energija data drugim sistemima
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Januar	-2847,901	2071,57	993,423	8393,942	79,25	3021,915	628,849	5032,906
Februar	-2779,097	1765,679	469,152	6403,317	0	1383,667	528,869	3930,61
Mart	-3595,227	1165,272	1982,663	5735,074	132,333	207,5	1331,283	3721,718
April	-3053,829	1669,506	1526,54	3610,884	310,5	99,583	1192,773	3571,904
Maj	-3455,591	1450,954	854,811	2246,077	28,75	0	1229,062	2554,035
Jun	-5134,303	1388,687	1891,221	2248,584	1356,167	0	1770,607	3245,195
Jul	-4209,82	12091,286	1323,485	3088,375	87,667	444,417	1390,743	4157,528
August	-5744,842	7451,122	1559,977	2141,699	64,5	273,417	1805,141	3067,767
Septembar	-2335,544	9557,006	340,764	2141,552	67,833	1022,666	776,556	4132,049
oktobar	2072	2848	993	8394	79	3022	629	5033
novembar	1766	2779	469	6403	0	1384	529	3931
decembar	1165	3595	1983	5735	132	208	1331	3722
Ukupno	-28154	47833	14387	56542	2339	11066	13145	46099

Tabela br. 5: Podaci o električnoj energiji u procesu balansiranja prenosnog sistema u Crnoj Gori za 2024. godinu

Mesec	Prihodi sek. regulacija	Prihodi terc. regulacija	Ostvareni Prihodi od prodaje bal. el. energije (prekogranično balansiranje)	Prihodi Fskar (poravnane neželjenih odstupanja sistema)	Ostvareni prihodi ukupno	Troškovi sek. regulacija	Troškovi terc. regulacija	Ostvareni troškovi za kupovinu bal. el. energije (prekogranično balansiranje)	Troškovi Fskar (poravnane neželjenih odstupanja sistema)	Ostvareni troškovi ukupno
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Januar	419.675,28	191.101,00	402.442,48	157.523,27	1.170.742,03	131.523,97	7646,41	57.723,78	282.887,39	479.781,55
Februar	201.382,87	77.457,89	290.929,57	139.786,13	709.536,46	43.166,20	0	35.501,46	221.173,23	299.840,89
Mart	205.386,34	9627,24	238.620,22	92.423,25	546.057,05	196.898,44	7702,95	87.603,90	258.627,98	551.833,27
April	147.745,50	5.720,24	231.786,85	99.964,64	485.217,23	171.494,43	39194,79	71.727,79	219.028,84	501.445,85
Maj	138.124,68	0,00	203.000,81	113.537,35	454.662,84	113.346,82	2177,05	74.153,72	249.713,30	439.390,89
Jun	155.455,14	22,05	217.649,74	191.378,24	584.505,17	329.246,53	13.280,57	186.751,65	448.235,47	977.514,22
Jul	374.180,23	25.708,69	339.450,79	463.844,84	1.203.184,55	441.640,98	7.348,23	241.833,16	259.451,38	950.273,75
August	223.326,74	38.001,90	356.217,90	351.475,50	968.022,04	329.073,61	12.628,08	226.937,26	337.562,02	906.200,98
septembar	119.491,80	37.217,26	348.537,24	371.522,24	876.768,54	66.868,52	7.364	76.995,83	225.346,27	376.574,53
oktobar	170.681,22	9.936,60	219.997,96	144.414,73	545.030,51	206.489,14	0,00	140.978,38	375.789,55	723.257,07
novembar	292.293,86	49.601,61	276.372,11	293.509,11	911.776,69	638.846,21	53.872,38	286.931,77	414.105,22	1.393.755,58
decembar	364.009,05	138.112,44	385.873,09	328.758,82	1.216.753,40	411.118,46	3.053,84	155.890,31	373.116,77	943.179,38
Ukupno	2.811.732,71	582.506,92	3.510.876,77	2.748.138,12	9.653.256,51	3.079.713,31	154.268,21	1.643.029,01	3.666.037,42	8.543.047,96

Tabela br. 6: Finansijski pokazatelji prometa u procesu balansiranja prenosnog sistema u Crnoj Gori za 2024. godinu

CG Cijena		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Prosjek 12-2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		53,73	41,55	37,43	47,57	43,75	64,95	61,20
		Jul	August	Septembar	Oktober	Novembar	Decembar	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		77,27	79,32	60,02	61,70	87,01	80,12	

Tabela br. 7: Ponderisane cijene poravnanja učesnika na tržištu el.energije u Crnoj Gori za 2024. godinu

2.3. Obnovljivi izvori energije i visokoefikasna kogeneracija - povlašćeni proizvođači

Zakon o energetici, Zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, Tržišna pravila kao i uredbe vezane za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju i garancije porijekla, definišu obaveze Operatora tržišta u funkciji operacionalizacije strategije razvoja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije. U Operatoru tržišta - Službi za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju je formirana prateća infrastruktura i potrebna dokumentaciona osnova da se i ova značajna funkcija može uspješno realizovati.

Na kraju 2024. godine u sistemu podscaja je bio 31 proizvodni objekat, od čega 24 male hidroelektrane, 2 vjetroelektrane i 5 solarnih elektrana.

Ukupna instalisana snaga ovih objekata je 156,5625 MW, od čega su:

- VE 120,1 MW
- mHE 34,231 MW
- SE 2,2315 MW

Pravna lica sa statusom povlašćenog proizvođača koja su imala pravo na podsticaj kroz feed in tarifu su:

1. DOO "Synergy" - mHE Vrelo,
2. DOO "Igma energy" - mHE Bradavec i mHE Piševska,
3. DOO "Kronor" - mHE Jara i mHE Babino polje,
4. DOO "Hydro Bistrica" - mHE Bistrica Majstorovina,
5. DOO "Nord energy" - mHE Šeremet potok,
6. DOO "Simes inženjering" - mHE Ljevak,
7. DOO "Small hydro power plant Mojanska" - mHE Mojanska 1, mHE Mojanska 2, mHE Mojanska 3,
8. DOO "Small hydro power plant Kutska" - mHE Kutska 1 i mHE Kutska 2,
9. DOO "Zeta energy" - mHE Slap Zete,
10. DOO "Power AB-group" - mHE Bukovica,
11. DOO "Krnovo green energy" - VE Krnovo,
12. DOO "Mozura wind park" - VE Možura,
13. DOO "Invicta" - SE Invicta,
14. DOO "Eco solar system" - SE DG,
15. DOO "Bar-kod" - SE BAR KOD,
16. DOO "Alliance" - SE Alliance,
17. "Fudbalski Savez Crne Gore" - SE FSCG,
18. DOO "Đekić" - mHE Pecka ,
19. DOO "mHE Vrbnica" - mHE Vrbnica,
20. DOO "Manira Hydro" - mHE Elektrana Mišnića,
21. DOO "Hidroenergija Andrijevića" - mHE Štitska rijeka i mHE Umski potok,
22. DOO "Vodovod i kanalizacija Andrijevića" - mHE Krkori ,
23. DOO "Benergo" - mHE Mijlje polje,
24. DOO "Viridi Progressum" - mHE Paljevinska,
25. DOO "BB hidro" - mHE Bistrica Lipovska,


Ukupna proizvodnja električne energije u objektima povlašćenih proizvođača u 2024. godini, u kWh i njena vrijednost po podsticajnim cijenama je prikazana u sljedećoj tabeli:

Povlašćeni proizvođač	OBJEKAT	UKUPNO PROIZVEDENO (kWh)	UKUPNO bez PDV-a (€)
Kronor DOO	mHE Babino polje	5.747.916,46	673.483,37
	mHE Jara	12.777.220,38	1.294.332,43
Igma Energy DOO	mHE Piševska	1.498.288,02	201.684,56
	mHE Bradavec	3.938.951,81	537.036,70
Nord Energy DOO	mHE Šeremet potok	2.914.702,28	391.998,30
Synergy DOO	mHE Vrelo	1.910.027,35	260.413,12
Hydro-Bistrica DOO	mHE Bistrica Majstorovina	8.777.796,15	943.788,63
Simes Inženjering DOO	mHE Ljevak	1.910.465,34	249.907,97
Small Hidro Power Mojanska	mHE Mojanska 1	9.411.973,85	1.097.342,04
	mHE Mojanska 2	5.366.837,47	654.861,51
	mHE Mojanska 3	1.948.672,94	254.905,90
Small Hidro Power Kutska	mHE Kutska 1	6.783.379,67	797.725,45
	mHE Kutska 2	3.104.743,77	406.131,53
BB Hidro	mHE Bistrica Lipovska	1.934.926,32	223.987,08
AB Power Group	mHE Bukovica	815.898,61	106.727,71
Virdi Progressum	mHE Paljevinska	716.492,04	82.941,13
Zeta Energy	mHE Slap Zete	6.494.426,04	764.653,71
Đekić DOO	mHE Pecka	2.460.797,76	322.856,68
MHE Vrbnica	mHE Vrbnica	13.894.794,03	1.274.569,46
Manira Hydro	mHE Mišnića potok	917.840,61	95.822,55
Hidroenergija Andrijevića	mHE Štitska	2.147.738,30	224.223,88
	mHE Umska	1.093.724,70	114.184,85
Vodovod i Kanalizacija DOO An	mHE Krkori	1.961.188,91	205.826,77
Benargo	mHE Miolje polje	1.944.489,26	162.403,75
	UKUPNO mHE	100.473.292,05	11.341.809,08
KGE DOO	VE Krnovo	172.762.808,00	21.382.852,75
Možura Wind Park	VE Možura	118.701.150,25	11.395.310,41
	UKUPNO VE	291.463.958,25	32.778.163,16
Invicta DOO	SE Invicta	411.008,64	62.037,64
Eco Solar System DOO	SE DG	1.278.149,88	153.377,97
Bar Kod DOO	SE Bar kod	779.628,08	117.677,07
Alliance	SE Alliance	189.585,82	20.475,26
FSCG	SE FSCG	34.871,43	3.766,13
	UKUPNO SE	2.693.243,85	357.334,07
	UKUPNO OIE	394.630.494,15	44.477.306,31

Tabela br. 8: Proizvodnja i vrijednost električne energije povlašćenih proizvođača tokom 2024. godine


Vjetroelektrane su sa proizvodnjom od 291.463.958,25 kWh dominirale u ukupnoj proizvodnji, sa preko 73% (tačnije, 73,86%). Hidroelektrane su proizvele 100.473.292,05 kWh (25,46%), dok je u solarnim elektranama proizvedeno 2.693.243,85kWh (0,68%) u odnosu na ukupnu proizvodnju svih OIE sa statusom povlašćenog proizvođača.

Procentualni udio u proizvodnji električne energije iz objekata povlašćenih proizvođača po vrstama izvora je prikazan na grafiku 1:



Grafik 1: Procentalno učešće u proizvodnji povlašćenih proizvođača po vrsti izvora u 2024. godini

Primijetan je rast udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne i svih drugih oblika energije što je prikazano na sledećem grafiku.




Grafik 2: Proizvodnja električne energije povlašćenih proizvođača u odnosu na ukupnu potrošnju električne energije u 2024. godini

Na kraju 2024. godine Operator tržišta je imao zaključen Ugovor o kupoprodaji proporcionalnog udjela električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača, i to: sa "EPCG" AD Nikšić kao snabdevačem.

2024	Prodata energija EPCG (kWh)
Januar	48.229.987,00
Februar	35.322.659,00
Mart	39.135.903,00
April	35.827.702,00
Maj	28.897.888,00
Jun	19.994.425,00
Jul	17.290.341,00
Avgust	16.794.048,00
Septembar	20.359.289,00
Oktobar	20.016.263,00
Novembar	26.765.122,00
Decembar	39.006.204,00
Ukupno	347.639.831,00

Tabela 9: Mjesečno učešće snabdjevača u kupovini električne energije iz OIE od Operatora tržišta tokom 2024. godine (preuzeti planovi u kWh)


Dakle, u 2024. godini ukupna proizvodnja povlašćenih elektrana je iznosila **394.630.494,15 kWh**, dok je energija koja je prodana snabdjevaču po dnevnim planovima proizvodnje povlašćenih elektrana, u sumi za 2024. godinu iznosila **347.693.831 kWh** (Tabela 9). Iz ovoga se može zaključiti da su planovi proizvodnje električne energije bili manji za **46.936.663,15 kWh** od proizvodnje električne energije na godišnjem nivou.



Grafik 3: Pregled planirane i ostvarene proizvodnje u 2024. godini po mjesecima u MWh

Prodana električna energija po dnevnim planovima po cijenama **84,94 €/MWh** snabdjevaču u 2024. godini je u sumi iznosila **29.528.527,25 €** dok je prihod od naknade ukupno iznosio **9.050.830,24 €**.


Prihod od energije i naknade za OIE i trošak za otkup
električne energije od povlašćenih proizvođača u 2024. godini



Grafik 4: Vrijednost prodane električne energije snabdjevaču, prihod od naknade za oie i vrijednost otkupljene energije od povlašćenih proizvođača (iznosi bez PDV-a)

Po osnovu debalansa koji je izazvala grupa povlašćenih proizvođača u 2024. godini, Operator tržišta je prihodovao **2.868.032,21 EUR-a** (bez PDV-a) - grafik 5.

Balansiranje povlašćenih proizvođača u 2024. godini
(€)



Grafik 5 : Debalans u 2024. godini po mjesecima (€)

U skladu sa **proizvodnjom (realizacijom)** tokom 2024. godine, povlašćenim proizvođačima je isplaćeno **44.477.306,31 EUR-a** (bez pdv-a). Od toga podsticaj za proizvodnju električne energije je iznosio **10.957.392,16 EUR-a** (bez pdv-a), dok je tržišna vrijednost električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača iznosila **33.519.914,15 EUR-a** (bez pdv-a) - Tabela 10.


Povlašćeni proizvođač	OBJEKAT	Tržišna vrijednost (€)	Podsticaj (€)
Kronor DOO	mHE Babino polje	488.228,01	185.255,36
	mHE Jara	1.085.297,10	209.035,33
Igamma Energy DOO	mHE Piševska	127.264,58	74.419,98
	mHE Bradavec	334.574,56	202.462,14
Nord Energy DOO	mHE Šeremet potok	247.574,83	144.423,47
Synergy DOO	mHE Vrelo	162.237,72	98.175,40
Hydro-Bistrica DOO	mHE Bistrica Majstorovina	745.585,99	198.202,64
Simes Inženjering DOO	mHE Ljevak	162.274,91	87.633,06
Small Hidro Power Mojanska	mHE Mojanska 1	799.453,06	297.888,98
	mHE Mojanska 2	455.859,18	199.002,33
	mHE Mojanska 3	165.520,27	89.385,63
Small Hidro Power Kutska	mHE Kutska 1	576.180,28	221.545,17
	mHE Kutska 2	263.716,93	142.414,60
BB Hidro	mHE Bistrica Lipovska	164.352,65	59.634,43
AB Power Group	mHE Bukovica	69.302,42	37.425,29
Virdi Progressum	mHE Paljevinska	60.858,83	22.082,30
Zeta Energy	mHE Slap Zete	551.636,55	213.017,16
Đekić DOO	mHE Pecka	209.020,18	113.836,50
MHE Vrbnica	mHE Vrbnica	1.180.223,81	94.345,65
Manira Hydro	mHE Mišnića potok	77.961,38	17.861,17
Hidroenergija Andrijevića	mHE Štitska	182.428,88	41.795,00
	mHE Umska	92.900,97	21.283,88
Vodovod i Kanalizacija DOO An	mHE Krkori	166.583,38	39.243,39
Benergo	mHE Mijolje polje	165.164,90	-2.761,15
	UKUPNO mHE (€)	8.534.201,37	2.807.607,70
KGE DOO	VE Krnovo	14.674.472,92	6.708.379,83
Možura Wind Park	VE Možura	10.082.475,70	1.312.834,71
	UKUPNO VE (€)	24.756.948,62	8.021.214,54
Invicta DOO	SE Invicta	34.911,08	27.126,56
Eco Solar System DOO	SE DG	108.566,06	44.811,91
Bar Kod DOO	SE Bar kod	66.221,61	51.455,46
Alliance	SE Alliance	16.103,42	4.371,84
FSCG	SE FSCG	2.961,99	804,14
	UKUPNO SE (€)	228.764,16	128.569,91
	UKUPNO OIE (€)	33.519.914,15	10.957.392,16

Tabela 10: Podsticaj i tržišna vrijednost električne energije u 2024. godini u EUR-ima

Operator tržišta je na kraju 2024. godine imao zaključene ugovore o učestvovanju na tržištu električne energije sa svim proizvođačima električne energije koji imaju status povlašćenog proizvođača i ugovore o otkupu električne energije od povlašćenih proizvođača.

Sa tri proizvođača koji su izašli na liberalizovano tržište električne energije, Operator tržišta je privremeno obustavio primjenu ugovora o otkupu, do trenutka dok se vrate u sistem podsticaja. Od tri,

dva povlašćena proizvođača su se vratila u sistem podsticaja i to jedan od 01.03.2024.godine, a drugi od 01.04.2025.godine. Shodno Metodologiji za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije koju je donijela REGAGEN, zaključeni su Ugovori o plaćanju naknade za rad za 2024.godinu. Po tom osnovu od povlašćenih proizvođača Operator tržišta je prihodovao regulatorno dozvoljeni prihod (grafik 6):



Grafik 6 :Ukupno fakturisano u 2024. godini za naknadu za rad operatora tržišta koju plaćaju povlašćeni proizvođači

Osim svakodnevnih aktivnosti, u Službi za obnovljive izvore energije i visokoeфикасну kogeneraciju usklađene su i dopunjene pojedine procedure u radu u skladu sa Zakonom o energetici i podzakonskim aktima. Tokom 2024. godine predstavnici Službe su učestvovali u aktivnostima prema Energetskoj zajednici, donošenju novih Zakona o energetici i Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, podzakonskih akata koje donosi nadležno ministarstvo, regionalnog sistema garancija porijekla i sl.

Tokom 2024. godine zaposleni u Službi za OIE i VEK su kao članovi radnih grupa bili uključeni u sve aktivnosti EUROPEX-a, čiji je Operator tržišta član od 2022.godine.

Garancije porijekla

Tokom 2024. godine je uspješno vođen sistem garancija porijekla: proces izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancija porijekla za OIE u statusu povlašćenog proizvođača. Sa svim pravnim licima u čijem su vlasništvu proizvodni kapaciteti potpisani su Ugovori o korišćenju registra, u skladu sa Pravilima o korišćenju registra garancija porijekla, koja su donijeta od strane Operatora tržišta 25.12.2020.godine, a primjenjuju se od 01.01.2021.godine.

Kako je i preuzeta inicijativa za pristupanje AIB-u (Evropska Asocijacija tijela za izdavanje garancija porijekla), zaposleni u Operatoru tržišta su pristupili usklađivanju dokumenata sa pravilima AIB-a kako bi na kraju postali članovi ovog tijela. Operator tržišta je postao član AIB-a u maju 2021. godine, nakon čega je učestvovao na sastancima u maju i decembru 2022, 2023 i 2024. godine kao samostalni član. Godinu je obilježila uspješna saradnja sa AIB-om, a što je potvrđeno i na drugom (polugodišnjem) sastanku u decembru 2024. godine.

Napominjemo da su zaposleni članovi niza organizacionih jedinica u okviru AIB-a, gdje učestvuju na redovnim sastancima istih, koji služe kao priprema za dva redovna polugodišnja sastanka.

Tokom 2024. godine sproveden je i tenderski postupak i izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu rentiranja i održavanja sistema za administraciju garancija porijekla koji je uspješno završen. Kao prvorangirana odabrana je finska kompanija Grexel, nakon čega je uslijedio period implementacije.

Elektronsko vođenje sistema garancija porijekla je počelo da se primjenjuje od jula 2024. godine. Od avgusta 2024. godine Operator tržišta je po prvi put uspostavio Cjenovnik za korišćenje registra garancija porijekla koji je donio Odbor direktora, a zatim i odobrio REGAGEN.

U skladu sa Pravilima o načinu proračunavanja, prikazivanja i objavljivanja udjela svih vrsta izvora energije u proizvedenoj, odnosno isporučenoj električnoj energiji i načinu kontrole proračuna ("Službeni list CG", br. 33/21), Operator tržišta je uspješno sačinio izveštaj o Nacionalnom rezidualnom miksu za Crnu Goru za 2023 godinu i proračun dostavio REGAGEN-u. Ova aktivnost, koja je novina u Crnoj Gori uspješno je završena i biće stalna obaveza Operatora tržišta i u buduću. Ovome je prethodila i intenzivna komunikacija sa predstavnicima AIB-a oko proračuna rezidualnog miksa na evropskom nivou, jer je Operator tržišta provajder podataka za državu Crnu Goru.

EPCG je upisana u Registar garancija porijekla kod Operatora tržišta u svojstvu snabdjevača, čime je stvorena i mogućnost iskorišćenja garancija porijekla koje su u vlasništvu EPCG-a, zbog dokazivanja porijekla električne energije krajnjim kupcima.

Softver za prognozu proizvodnje iz vjetroelektrana

Imajući u vidu da je vjetroelektrana Krnovo početkom novembra 2017. godine ušla u pogon sa statusom povlašćenog proizvođača, a vjetroelektrana Možura krajem 2019. godine, a samim tim Operator tržišta preuzeo obavezu otkupa proizvedene električne energije, kao i obavezu plaćanja balansiranja vjetroelektrana u skladu sa tada važećim Zakonom o energetici, nabavkom softverskog alata za prognozu vjetra omogućeno je bolje kontrolisanje troška balansiranja vjetrenjača kako bi se isto u što manjoj mjeri reflektovalo na povećanje iznosa naknade za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju, koju plaća krajnji kupac u Crnoj Gori.

Nakon istraživanja tržišta, a u skladu sa Planom javnih nabavki Operatora tržišta za 2024. godinu, prihvaćena je ponuda švedske kompanije Vitec, koja je iznosila manje od 8.000 eura. Ugovor je zaključen 01.04.2024. godine na godinu dana, sa mogućnošću produženja. Softver ima mogućnost poređenja različitih planova proizvodnje iz vjetra, a samim tim i reagovanja prema proizvođačima iz vjetra, u cilju što preciznijeg balansiranja, odnosno smanjenja troška debalansa. Operator tržišta kao balansno odgovorna strana za povlašćene OIE je u 2024. godini bio pozitivan u finansijskom debalansu, a takav trend se očekuje i u tekućoj godini.

III RAD ODBORA DIREKTORA

Odbor direktora je u 2024.godini bio u sastavu: mr Nermin Škretović, predsjednik i članovi: Andrej Raspopović i Luka Jovanović. Odbor direktora je u izvještajnom periodu: dao saglasnost na Plan javnih nabavki za 2024.godinu; donio Poslovnik o radu Odbora direktora; usvojio Izvještaj o popisu imovine i obaveza DOO "COTEE"-a sa stanjem na dan 31.12.2023.godine; utvrdio predlog finansijskih iskaza za 2023.godinu; razmatrao dopunski nalaz vještaka u postupku pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u pravnoj stvari predlagača ranijeg izvršnog direktora i odlučivao po istom, donio Cjenovnik usluga korišćenja registra garancija porijekla i uputio REGAGEN-u na odobravanje, te nakon usaglašavanja teksta sa sugestijama REGAGEN-a donio isti; utvrdio Predlog Izvještaja o poslovanju DOO "COTEE"-a za period 01.01. – 31.12.2023.godine i sa Predlogom finansijskih iskaza za 2023.godinu, Izvještajem o izvršenoj reviziji tih finansijskih iskaza, Izvještajem o transfernim cijenama za 2023.godinu, kao i utvrđenim Godišnjim izvještajem o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023.godinu i predlaganjem raspodjele dobiti Društva za 2023.godinu, dostavio resornom ministarstvu radi upućivanja Osnivaču-Vladi Crne Gore na donošenje/usvajanje; donio Listu kategorija registratorske građe DOO "COTEE"-a na koju je Državni arhiv Crne Gore dao saglasnost; zatim je više puta razmatrao predloge sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između "Boj Commerce" iz Andrijevice i energetskih subjekata i donio akt o utvrđenom stavu u vezi sa istim; odlučivao o zakupu poslovnog prostora za 2025. godinu; zaključio aneks ugovora o radu sa izvršnim direktorom, utvrdio informaciju o jednostavnoj nabavci vršenja usluga revizije finansijskih iskaza Operatora tržišta za 2024. godinu i imenovanju nezavisnog revizora i dostavio resornom ministarstvu radi upućivanja osnivaču; usvojio je Program rada i finansijski plan za 2025. godinu i dostavio putem resornog ministarstva Vladi Crne Gore na saglasnost; zaključio Sporazum o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za 2025.godinu sa izvršnim direktorom i Sindikalnom organizacijom Društva.

Rad Operatora tržišta i Odbora direktora, u izvještajnom periodu, u najznačajnijem su obilježile aktivnosti u vezi sa nabavkom poslovnog prostora za rad Društva, pa je u tom smislu Odbor direktora više puta razmatrao pitanja u vezi sa nabavkom poslovnog prostora, između ostalog: utvrdio je informaciju u vezi sa postupanjem po dopisu Ministarstva energetike za dopunu dokumentacije zatražene od Ministarstva finansija, u cilju rješavanja pitanja poslovnog prostora za rad Društva i sa cjelokupnom dokumentacijom dostavio resornim ministarstvima, te nakon održanog sastanka predstavnika Operatora tržišta u Ministarstvu finansija u julu 2024.godine, a nakon provedenog ponovnog postupka ispitivanja tržišta, Odbor direktora je utvrdio informaciju o preliminarnom ispitivanju tržišta za manju kvadraturu od ranije predložene i predlog za kupovinu poslovnog prostora za rad i dostavio na dalje postupanje resornim ministarstvima za poslove energetike i finansija, zatim je utvrdio tekst predloga za kupovinu poslovnog prostora koji je dostavio resornim ministarstvima na dalje postupanje. Isto je rezultiralo i donošenjem Zaključaka Vlade Crne Gore u vezi sa kupovinom poslovnog prostora krajem 2024.godine.

U izvještajnom periodu Odbor direktora je usvojio i kvartalne izvještaje o poslovanju operatora tržišta za prvi, drugi i treći kvartal; zatim je razmatrao određena pitanja iz tekućeg poslovanja - u dijelu ostvarenja prihoda i rashoda za prvih sedam mjeseci tekuće godine; informaciju o provedenoj kontroli Poreske uprave Crne Gore po zahtjevu Operatora tržišta za povraćaj PDV-a i realizacija povraćaja PDV-a; Informaciju o preduzetim aktivnostima u vezi sa potrebom da se izvrši analiza stanja na računima Operatora tržišta za prethodni petogodišnji period; Informaciju o aktivnostima za realizaciju nabavke softvera za potrebe tržišta električne energije – MMS-a i donio odluku o istom; Informaciju o početnim

rezultatima primjene korišćenja softvera za garancije porijekla i softvera za prognozu vjetra; Informaciju o ponovnim aktivnostima u vezi sa nabavkom poslovnog prostora za rad Društva. Odbor direktora je informisan od strane izvršnog direktora i razmatrao i druga pitanja od značaja za rad Operatora tržišta (u vezi sa postupanjem i nabavkama softvera – za prognozu vjetra, garancija porijekla, tokom postupka po pitanju obezbjeđivanja sredstava za MMS aplikaciju, finansijskim pitanjima i dr.).

IV FINANSIJSKO POSLOVANJE I REGULATORNI OKVIR

4. ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU - BILANS USPIJEHA

4.1. Prihodi iz poslovanja

Prihodi od prodaje - neto prihod u 2024. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od **848.440,081 EUR-a**. Za 2023. godinu iznosili su 798.060,68 EUR-a.

Iznosi u EUR

	2024		2023
	Plan	Ostvarenje	
Prihode od prodaje usluga čine:			
1. Prihodi od RDP – EPCG AD snadbjevač	106,510.98	105,471.50	105,111.54
3. Prihodi od RDP – CGES AD	226,064.16	221,082.24	226,064.00
4. Prihodi od RDP – CEDIS DOO	113,032.08	110,541.12	113,032.08
5. Prihodi od RDP – Povlašćeni proizvođači	304,317.10	250,984.99	291,656.61
6. Prihodi od RDP – Proizvođači balansno odgovorni	106,510.98	104,452.77	128,348.70
		EPCG AD 102,995.34	125,966.69
		Ostali 1,457.43	2,382.01
7. Prihodi od RDP – Trgovci	13,042.16	44,949.93	31,843.24
		EPCG AD 1,275.48	1,304.16
		Ostali 43,684.45	30,539.08
8. Prihodi od garancija		10,948.26	
Korekcija Prihoda:		- 70.353,19	-97,995.65
UKUPNO	869,477.47	848.440,081	798.060,68

Prihodi od RDP se odnose na prihode od naknade za rad operatora koje Operator tržišta naplaćuje u skladu sa ugovorima o prenosu naknada sa navedenim pravnim licima.

Ovi prihodi se vrednuju u skladu sa MSFI 15.

Iznos Prihoda iznad razumne dobiti 70.353,19 EUR-a je razgraničen i prikazan na poziciji pasivna vremenska razgraničenje – odloženi prihodi u skladu sa članom 12 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije ("Službeni list CG", br. 71/22 i 37/23).

4.1.2. Ostali prihodi iz poslovanja

Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od **16.466,08 EUR-a**, a odnose se na prihode od refundacije bolovanja.

4.1.3. Prihod po osnovu uslovljenih donacija

Prihod je iskazan u skladu sa MRS 20 državna davanja: U slučaju kada su od države (Vlada, agencije, državni organi i slična tijela, lokalna, nacionalna, međunarodna) primljena sredstva uz uslove koje treba da se ispune, prihod se priznaje u korelaciji sa troškovima koje treba nadoknaditi iz tih prihoda. U 2024. godini priznat je prihod od uslovljenih donacija, u iznosu od 16.500,00 EUR-a, a u istom iznosu je iskazan trošak amortizacije softvera za garancije porijekla koji je nabavljen iz namjenski dodijeljenih sredstava.

4.2. Poslovni rashodi

U naredim tabelarnim pregledima prikazana je struktura poslovnih rashoda.

4.2.1. Troškovi poslovanja

Iznosi u EUR

		2024		2023
		Plan	Ostvarenje	
Troškove poslovanja čine:				
I	Troškovi zarada i drugih ličnih primanja	545,464.92	561,979.43	580,429.70
1.1.	Zarade	516,295.08	519,336.28	512,999.14
1.2.	Službena putovanja		14,391.40	16,985.11
1.3.	Pomoć zaposlenom		0.00	24,460.99
1.4.	Troškovi naknada Odboru direktora	29,169.84	1,095,707.11	5,715.30
1.5.	Otpremnine zbog odlasaka u penziju	18,248.82	0.00	20,269.16
II	Troškovi rezervnih djelova i materijala	5,620.56	5,722.22	4,816.91
2.1.	Troškovi materijala za održavanje higijene (nabavka robe široke potrošnje)	3,272.66	1,036.01	1,345.95
2.2.	Troškovi goriva	878.22	2,163.98	1,496.81
2.3.	Troškovi kancelarijskog materijala i troškovi ostalog materijala	1,469.68	2,522.23	1,974.15
III	Troškovi usluga trećih lica	69,549.77	82,850.34	67,196.15
3.1.	Troškovi usluga održavanja OS	7,476.92	10,474.18	3,306.14
3.1.2.	Troškovi usluga za tekuće održavanje hardverske opreme	4,000.00	8,181.18	589.65
3.1.3.	Drugi troškovi usluge održavanja	3,148.28	1,980.00	2,716.49

3.1.4.	Trošak registracije vozila	328.64	313.00	313.00
3.2.	Ostali troškovi usluga	62,072.85	72,376.16	63,890.01
3.2.1.	Trošak zakupa poslovnog prostora	48,000.00	48,000.00	48,000.00
3.2.2.	Trošak zakupa skladišnog prostora (Parking servis)	1,200.00	128.18	1,627.74
3.2.3.	Trošak računovodstvene revizije	2,000.00	2,500.00	2,066.11
3.2.4.	Konsultanske provizije i troškovi	4,000.00	11,019.10	3,881.05
3.2.5.	Troškovi javnog oglašavanja	50.00	578.00	0.00
3.2.6.	Troškovi usluga kopiranja i korićenja	100.00	201.61	0.00
3.2.7.	Troškovi obuke, školarine, savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	2,650.00	3,078.21	2,642.24
3.2.8.	Troškovi usluga održavanja ulaza	2,500.00	4,590.00	3,780.00
3.2.9.	Troškovi komunalnih usluga	1,404.00	1,404.08	1,390.46
3.2.10.	Ostali troškovi usluga - notarske usluge, izrada vizit kartica, pečata, i drugi troškovi koji se mogu javiti u toku redovnog poslovanja	168.85	876.98	502.41
IV	Troškovi tekućih bankarskih usluga, poštanski troškovi i troškovi osiguranja	54,426.10	17,532.59	14,756.51
4.1.	Troškovi tekućih bankarskih usluga	47,358.34	10,218.67	8,364.44
4.2.	Poštanski troškovi	1,500.00	1,988.20	1,351.94
4.3.	Troškovi osiguranja	5,567.76	5,325.72	5,040.13
V	Troškovi usluga telekomunikacija	9,557.08	11,914.05	11,229.65
5.1.	One (mobilna mreža, fiksna mreža, internet pristup)	9,557.08	11,150.09	10,717.84
5.2.	Crnogorski telekom		763.96	511.81
VI	Troškovi poreza na imovinu, taksi i naknada u skladu sa zakonom	3,150.84	3,971.22	4,198.32
6.1.	Godišnja naknada za licencu REGAGEN-a	3,150.84	3,800.40	4,075.32
6.2.	Takse	0.00	170.82	123.00
VII	Ostali troškovi poslovanja	90,275.37	98,454.04	88,158.25
a)	Rashodi električne energije, rashodi vode, pretplate na Katalog propisa, stručnu literaturu i ostale pretplate	4,187.43	5,809.12	5,306.80
7.1.	Troškovi električne energije	3,228.84	4,741.06	4,273.97
7.2.	Troškovi vode	169.29	79.94	93.51
7.3.	Troškovi pretplate na službene listove, katalog propisa i stručnu literaturu	789.30	988.12	939.32
b)	Troškovi za godišnje održavanje računovodstvenog softvera i drugih softvera, troškovi članarina	47,309.85	50,796.25	44,073.36
7.4.	Troškovi održavanja računovodstvenog softvera	749.85	450.00	690.00
7.5.	Troškovi zakupa softvera - Vitec	0.00	5,996.25	0.00
7.6.	Troškovi članarine IRRCG	40.00	50.00	50.00
7.7.	Troškovi članarine BELEN	14,520.00	12,000.00	11,333.36
7.8.	Troškovi članarine AIB	6,000.00	6,300.00	6,000.00
7.9.	Troškovi članarine EUROPEX	25,000.00	25,000.00	25,000.00
7.10.	Troškovi članarine CIGRE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
c)	Drugi troškovi poslovanja u okviru kategorije ostalih troškova poslovanja	38,778.09	41,848.67	38,778.09

7.10.	Izdvajanje za sindikalne aktivnosti (1% bruto zarade)	5,133.40	6,554.87	5,120.03
7.11.	Pomoć sindikatu dva puta godišnje	2,844.28	2,017.80	2,857.65
7.12.	Stambeni fond (6% bruto zarade)	30,800.41	33,276.00	30,800.41
VIII	Troškovi reprezentacije	3,549.68	3,549.68	3,246.45
IX	Porez po odbitku dividende (raspodjela dobiti)	0.00	0.00	0.00
X	Sudski troškovi iz radnog spora	0.00	0.00	600.00
UKUPNO		750.800,46	785,973.57	774,631.94

Ukupni troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi realizovani su u iznosu od 561,979.43 EUR-a, što je u odnosu na planirana sredstva više za 16.514,51 EUR-a, procentualno za 3,027 %.

Zarade zaposlenih obračunate su u skladu sa propisima o radu i odredbama opštih akata Operatora tržišta. Sve zarade iz 2024. godine obračunate su i ukalkulisane na teret rashoda 2024. godine. Sve zarade i naknade su isplaćene u 2024. godini

Troškovi naknada članovima Odbora direktora obračunati su u skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore, broj 07-2426, od 21.09.2017.godine. Na sve naknade po navedenom osnovu obračunate su i uplaćene obaveze: porez, prirez i doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje, u skladu sa propisima.

Prosječan broj zaposlenih u Operatoru tržišta u 2024. godini je 19 i jednak je prosječnom broju zaposlenih u 2023.godini.

Troškovi nabavke materijala za održavanje higijene, realizovani su u iznosu od 1,036.01 EUR-a, što je u odnosu na planirana sredstva za ovu kategoriju troškova manje za 2.236,65 EUR-a, procentualno za 68,34 %.

Troškovi goriva realizovani su u iznosu od 2,163.98 EUR-a, što je u odnosu na planirana sredstva za ovu kategoriju troškova više za 1,285.86 EUR-a, procentualno za 146,40 %.

Troškovi kancelarijskog materijala realizovani su u iznosu od 2,522.23 EUR-a, što je u odnosu na planirana sredstva za ovu kategoriju troškova više za 1.052,55 EUR-a, procentualno za 71,61 %.

Troškovi tekućih bankarskih usluga realizovani su u iznosu od 10,218.67 EUR-a, što je u odnosu na planirana sredstva za ovu kategoriju troškova manje za 37.139,67 EUR-a, procentualno za 78,42 %.

Troškovi usluga telekomunikacija realizovani su u iznosu od 11,914.05 EUR-a, što je u odnosu na planirana sredstva za ovu kategoriju troškova više za 2.356,97 EUR-a, procentualno za 24,61 %.

Troškovi po osnovu utrošene električne energije, vode, pretplate na stručnu literaturu i ostale pretplate realizovani su u iznosu od 5,809.12 EUR-a, što je u odnosu na planirana sredstva za ovu kategoriju troškova više za 1.621,69 EUR-a, procentualno za 38,72 %.

Troškovi za godišnje održavanje računovodstvenog softvera i drugih softvera, troškovi članarina, naknada realizovani su u iznosu od 50,796.25 EUR-a, što je u odnosu na planirana sredstva za ovu kategoriju troškova više za 3.486,4 EUR-a, procentualno za 7,36 %.

Troškovi reprezentacije realizovani su u iznosu od 3,549.68 EUR-a, što je ekvivalentno planiranim sredstvima za ovu kategoriju troškova.

4.2.2. Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije i rezerviranja za 2024. godinu realizovani su u iznosu od 91.705,82 EUR-a i odnose se na troškove amortizacije licenci, softvera i drugih osnovnih sredstava neophodnih za obavljanje regulisane djelatnosti.

Napominjemo da su troškovi amortizacije opreme i nematerijalne imovine koje terete rashode regulisane djelatnosti / RDP/ iznosili 30.153,98 EUR-a.

Amortizacija softvera za garancije porijekla iznosila je 16.500,00 EUR-a, u istom iznosu je priznat prihod od uslovljenih donacija, koji je iskazan u skladu sa odredbama MRS 20 Državna davanja. U slučaju kada su od države (Vlada, agencije, državni organi i slična tijela, lokalna, nacionalna, međunarodna) primljena sredstva uz uslove koje treba da se ispune, prihod se priznaje u korelaciji sa troškovima koje treba nadoknaditi iz tih prihoda.

Shodno primjeni MSFI 16-lizing, u bilansu uspjeha više nema prikazivanja troškova zakupa osim ako se ne radi o zakupu male vrijednosti ili kratkoročnom zakupu, već umjesto troškova zakupa, iskazujemo trošak amortizacije stalne imovine sa pravom korišćenja i troškove kamate. Za korišćenje imovine poslovno-kancelarijski prostor za 2024.godinu iskazani su troškovi amortizacije u iznosu 45.051,84 EUR-a.

Za 2023 .godinu troškovi amortizacije su iznosili 76.260,12 EUR-a.

Iznosi u EUR

		2024		2023
		Plan	Ostvarenje	
Troškove amortizacije čine:				
1.	troškovi amortizacije nematerijalnih sredstava	8.887,12	12.327,95	12.327,95
2.	troškovi amortizacije materijalnih sredstava	13.511,24	17.826,03	18.880,33
3.	troškovi amortizacije softvera za garancije porijekla(MRS 20)	0,00	16.500,00	0
3.	troškovi amortizacije po osnovu lizinga (zakup poslovnog prostora)	0,00	45.051,84	45.051,84
UKUPNO		22.398,35	91.705,82	76.260,12

4.3. Finansijski rashodi

Finansijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.136,61 EUR-a i nastali su kao rashodi iz lizinga kancelarijsko-poslovnog prostora.

4.4. Poreski rashod perioda

Poreski rashod perioda u smislu MRS 12 predstavlja zbir tekućeg poreza i odloženog poreza.

Poreski rashod za 2024. godinu iznosi -195,45EUR-a (4.208,65 – 4.404,10).

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Stopa poreza na dobit je progresivna i za dobit do 100.000 EUR-a iznosi 9% od poreske osnovice. Oporeziva dobit utvrđuje se na osnovu dobiti iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda u Prijavi poreza na dobit, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

- Poreski rashod je ukupan iznos uključen u određivanje neto dobiti u vezi sa tekućim i odloženim porezom.
- MRS 12 – Porez na dobit definiše poreski rashod odnosno poreski prihod kao zbir tekućeg i odloženog poreza.

U poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (obrazac PD) za 2024. godinu je utvrđeno obaveza za tekući porez na dobit u iznosu 4.208,65 EUR-a.

- **Odloženo poresko sredstvo** nastaje na bazi privremenih razlika, a u situaciji kada je neotpisana vrijednost sredstava za računovodstvene svrhe manja od neotpisane vrijednosti sredstava iz obrasca OA, tj:

1. Neotpisana vrijednost osnovnih sredstava u poreske svrhe	165.617,69
2. Neotpisana vrijednost osnovnih sredstava u računovodstvene svrhe	147.529,31
3. Razlika (1-2)	18.088,38
4. Odložena poreska sredstvaza 2024. godinu (Razlika x 9 %)	1.627,95

U slučaju kada je računovodstvena amortizacija manja od obračunate poreske amortizacije, privremena poreska razlika je odbitna. Odbitna privremena razlika dovodi do priznavanja odloženih poreskih sredstava. Odložena poreska sredstva uvećavaju neto dobit i predstavljaju odložene poreske prihode. Odložena poreska sredstva na dan 31.12.2024. godine su iznosila 1.627,95 EUR-a.

5. Neto rezultat

Operator tržišta je, za period 01.01.2024. - 31.12.2024. godine, ostvario neto dobit u iznosu od **11.215,93 EUR-a**.

5. NETO REZULTAT

Iznosi u EUR		
	2024	2023
Rezultat prije oporezivanja	11.020,48	11.277,79
Poreski rashod perioda	(195,45)	4.555,42
Tekući porez na dobit	4.208,65	5.415,22
Odloženi poreski rashod/prihod	(4.404,10)	(859,80)
NETO REZULTAT	11.215,93	6.722,37

II ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI - BILANS STANJA

6.1. Stalna imovina

U iskazu o finansijskoj poziciji - Bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine iskazana je vrijednost stalne imovine u iznosu od 356.959,12 EUR-a, i odnosi si se na nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i opremu i dugoročne finansijske plasmane – učešće u kapitalu drugih.

6.1.1. Nematerijalna ulaganja

Iznosi u EUR

U toku 2024. godine promjene na nematerijalnim ulaganjima Društva su:

Vrijednosti i promjene	Licence	Računarski softver	Ostala nematerijalna imovina	Ukupno
I Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2023. godine ¹	10.539,80	17.631,07	2.137,07	30.307,94
Nabavna vrijednost				
1. Stanje 01.01.2024. godine	16.189,73	44.250,00	2.700,00	63.139,73
2. Povećanja (a+b+c+d)	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
a) Amortizacija	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
b) Nove nabavke kupovinom				
c) Interno stvorena sredstva				
d) Revalorizacija				
3. Smanjenje (a+b)				
a) Rashodovanje				
II Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)	115.189,73	44.250,00	2.700,00	162.139,73
Ispravka vrijednosti				
1. Stanje 01.01.2024. godine	5.649,93	26.618,93	562,93	32.831,79
2. Povećanja (a+b+c+d)	19.737,95	8.550,00	540,00	28.827,95
a) Amortizacija	3.237,95	8.550,00	540,00	12.327,95
b) Nove nabavke kupovinom	16.500,00			16.500,00
c) Interno stvorena sredstva				

¹Mislj se na prethodni izvještajni period.

d) Revalorizacija				
3. Smanjenje (a+b)				
a) Rashodovanje				
b) Prodaja				
III Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)		35.168,93	1.102,93	61.659,74
IV Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2024. godine (II - III)	89.801,85	9.081,07	1.597,07	100.479,99

a) **6.1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema**

U toku 2024. godine promjene na nekretninama, postrojenjima i opremi Društva su:

Vrijednosti i promjene	Zemljište	Građevine	Oprema	Ostala sredstva	Ukupno
I Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2023. godine	0	85.501,83	42.875,91	18.263,44	146.641,18
Nabavna vrijednost					
1. Stanje 01.01.2024. godine	0	189.780,66	90.936,25	31.479,15	312.196,06
2. Povećanja (a + b + c + d)					
a) Amortizacija					
b) Nove nabavke kupovinom					
c) Nabavke iz poslovnih kombinacija					
d) Revalorizacija					
3. Smanjenje (a + b)					
a) Rashodovanje					
II Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)					
Ispravka vrijednosti					
1. Stanje 01.01.2024. godine		104.278,83	48.060,34	13.215,71	165.554,88
2. Povećanja (a + b + c + d)		45.051,84	15.146,03	2.680,00	62.877,87
a) Amortizacija		45.051,84	15.146,03	2.680,00	62.877,87
b) Nove nabavke kupovinom					
c) Nabavke iz poslovnih kombinacija					

d) Revalorizacija					
3. Smanjenje (a + b)					
a) Rashodovanje					
b) Prodaja					
III Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)		149.330,67	63,206.37	15,895.71	228,432.75
IV Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2024. godine (II - III)		40.449,99	31,465.88	15,583.44	87,499.31

6.1.3. Dugoročni finansijski plasmani – učešće u kapitalu drugih pravnih lica

Dugoročni finansijski plasmani odnose se na ulaganje u "Berzu električne energije" DOO, u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore.

U toku 2024. godine nije bilo promjena u odnosu na 31.12.2023. godine, tako da pozicija učešća u kapitalu drugih pravnih lica iznosi 180.010,00 EUR-a.

6.2. Obrtna sredstva

6.2.1. Kratkoročna potraživanja

Društvo na *datume bilansa* ima sljedeća kratkoročna potraživanja i plasmane:

Red. br.	Vrsta zaliha	2024. godina	2023. godina
1.	Potraživanja od kupaca	9.496.336,33	11,778,519,23
2.	Kratkoročni finansijski plasmani		-
3.	Ostala kratkoročna potraživanja	9.994,50	1.287.410,49
4.	Ukupno	9.506.330,83	13.065.929,72
5.	Ispravka potraživanja	(91.530,82)	(91.530,82)
6.	Svega	9.414.800,01	12.974.398,90

Prikazana potraživanja od kupaca se odnose na potraživanja koja su najvećim dijelom nastala u novembru i decembru 2024. godine.

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosi 91.530.82 € i ista se odnosi na potraživanja od Kombinata aluminijuma Podgorica u stečaju, a po osnovu prijave potraživanja broj St.br.199/13 od 06.08.2013. godine, podnijete Privrednom sudu u Podgorici.

Na datume bilansa koncentracija potraživanja od kupaca je sledeća:

2024. godina			2023. godina		
Broj kupaca	iznos	%	Broj kupaca	iznos	%
1	7.236.407,03	76,20	1	10.598.956,82	89,99
1	1.814.831,80	19,11	1	1.030.919,85	11,81
75	445.097,50	4,69	45	148.642,56	0,33
		100,00			100,00

6.2.2 Ostala potraživanja

Iznosi u EUR

	2024	2023
Ostala potraživanja:		
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost		1.279.157,67
Potraživanja za više plaćen porez na dobit	574,66	6.486,82
Potraživanja po osnovu refundacije zbog privremenog odsustva zaposlenih	9.402,08	1.766

6.3.2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Iskazani podaci se odnose na stanje novčanih sredstava koja se nalaze na žiro računima Operatora tržišta na dan 31.12.2024. godine kod poslovnih banaka.

Društvo je na datume bilansa iskazalo sledeće stanje gotovine:

Red. br.	Vrsta sredstva	2024. godina	2023. godina
1.	Blagajna		0,00
2.	Devizna blagajna		0,00
3.	Tekući (poslovni) računi	5.433.430,42	4.880.511,05
4.	Devizni račun	22.383,32	29.081,20
	Ukupno	5.455.813,74	4.909.592,25

Operator tržišta poslovanje obavlja preko "Hipotekarne banke AD Podgorica, "NLB Banke" AD, Podgorica, "Crnogorske komercijalne banke" AD, Podgorica i "Prve banke Crne Gore" AD, Podgorica.

6.3.3. Aktivna vremenska razgraničenja

Iznosi u EUR

	2024	2023
Unaprijed plaćeni troškovi zakupa garažnog prostora		1.225,71
Razgraničeni PDV po primljenim fakturama	1.303.408,80	500.895,72
Potraživanja od kupaca fakturisana u budućem periodu	3.238.430,25	2.957.039,72-
U K U P N O	4.541.839,05	3.459.161,15

6.4. Kapital

Struktura kapitala na dan 31.12.2024 godine je sljedeća:

Iznosi u EUR

		2024	2023
	Struktura kapitala:		
30	OSNOVNI KAPITAL (Ulozi osnivača Vlada CG)	470.338,87	470.338,87
32	REZERVE	149.206,56	149.206,56
	3220-Statutarne rezerve	114.864,89	114.864,89
	3300-Revalorizacione rezerve	34.341,67	34.341,67
	NERASPOREĐENA DOBIT	16.234,79	6.722,37
34	340 – Neraspoređena dobit ranijih godina	5.017,86	0,00
	341 – Neraspoređena dobit tekuće godine	11.215,93	6.722,37
	U K U P N O (30+32+34)	635.780,22	626.267,80

6.4.1 Osnovni kapital

Osnivač Operatora tržišta je Vlada Crne Gore sa 100 % učešća u kapitalu.

Operator tržišta kao privredno društvo je osnovano Odlukom o osnivanju br.03-10685 od 16.12.2010. godine, sa osnivačkim ulogom Osnivača u iznosu od 10.000 EUR-a.

Osnovni kapital na 31.12.2024. godine iznosi 470.338,87 EUR-a.

6.4.2 Rezerve

Statutarne rezerve na dan 31.12.2024. godine iznose 114.864,89 EUR-a. Statutom Društva propisano je da se sredstva rezervi formiraju obaveznim izdvajanjem 30% iz neraspoređene dobiti.

Revalorizacione rezerve na dan 31.12.2024. godine iznose 34.341,67 EUR-a i nastale su u vezi procjene vrijednosti „Market Management“ softverske aplikacije na dan 31.12.2020. godine.

6.4.3 Neraspoređena dobit

Iznos neraspoređene dobiti za 2024. godinu je utvrđen primjenom člana 12 tačke 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad Operatora tržišta električne energije ("Službeni list CG", br. 71/22 i 37/23) izvršeno je vremensko razgraničenje prihoda kako bi se iskazala utvrđena razumna dobit.

Neraspoređena dobit za 2024. godinu iznosi 11.215,93 EUR-a. Iznos dobiti prije oporezivanja iznosi 11.020,48 EUR-a i jednak je iznosu koji je utvrđen Odlukom o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za 2024. godinu broj 22/3134-24 od 30.11.2022. godine.

6.5. Dugoročna rezervisanja i obaveze

6.5.1 Dugoročna rezervisanja

Vrijednost rezervisanja na dan 31.12.2024. godine iznosi 3.227,50 EUR-a, i odnose se na:

- Rezervisanja za ostale troškove iz neraspoređene dobiti za obaveze iz poslovanja Društva koje Metodologijom za utvrđivanje RDP-a nijesu priznate kao trošak poslovanja, a mogu nastati u poslovanju Društva. Odlukama Vlade Crne Gore o raspodjeli dobiti utvrđivan je iznos sredstava za ovu namjenu. Na dan 31.12.2024. godine ova pozicija iznosi 3.227,50 EUR-a.

6.5.2 Dugoročne obaveze

Stanje i promjene dugoročnih obaveza:

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos na kratkoročne obaveze	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7 (2+3-4-5+6)
2023. godina ²	89.686,19	3.472,44	48.000,00	48000,00	-	45.158,63
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu						
Ostale dugoročne obaveze					-	
Stanje na dan 31.12.2023. godine	89.686,19	3.472,44	48.000,00	48000,00	-	45.158,63
2024. godina ³						
Dugoročne obaveze po osnovu lizinga	45.158,63			45.158,63		0

² Misli se na prethodni izvještajni period.

³ Misli se na tekući izvještajni period.

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos na kratkoročne obaveze	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7 (2+3-4-5+6)
Ostale dugoročne obaveze		99.000,00		49.500,00		49.500,00
Stanje na dan 31.12.2024. godine	45.158,63	99.000,00		94.658,63		49.500,00

Na poziciji dugoročnih obaveza su iskazane obaveze koje dospijevaju u roku dužem od godinu dana od dana bilansa. Obaveza iskazana u bilansu u iznosu od 49.500,00 EUR-a je dugoročna obaveza koja se odnosi na zakup softvera za evidenciju garancija porijekla koje dospijevaju u 2026. i 2027. godini prema Okvirnom sporazumu broj 24/173-8 od 19.03.2024. godine.

6.6 Dugoročni odloženi prihod i primljene donacije

	2024	2023
Dugoročni odloženi prihod i primljene donacije	83.451,00	99.951,00
UKUPNO	83.451,00	99.951,00

- Sredstva za garancije porijekla.....83.451,00 EUR-a.

Sredstva iskazana na poziciji 4990 su sredstva koja je REGAGEN uplatila za nabavku softvera za vođenje registra garancija porijekla u skladu sa članom 241b Zakona o energetici.

6.7. Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze

Stanje i promjene kratkoročnih obaveza :

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos sa dugoročnih obaveza	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7 (2+3-4+5+6)
Stanje na dan 31.12.2023. godine	23.646.793,90	71.685.194,00	89.855.207,97	48.000,00	-	5.524.779,93
Kratkoročne obaveze lizing	48.000,00		48.000,00	47.295,24		47.295,24
Kratkoročne obaveze garancije porijekla			16.500,00	49.500,00		33.000,00

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos sa dugoročnih obaveza	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7 (2+3-4+5+6)
2024. godina ⁴ Primljene garancije		100.000,00				100.000,00
2024. godina ⁵ Dobavljači	5.476.686,15	62.470.167,24	66.016.847,02			1.930.006,37
Obaveze za ostale poreze i doprinose		58,66				58,66
Ostale kratkoročne obaveze		-2.227,79				-2.227,79
Obaveze za PDV		240.581,87				240.581,87
Stanje na dan 31.12.2024. godine	5.524.686,15	62.808.579,98	66.081.347,02	94.658,63	-	2.348.714,35

Na dan 01.10.2021. godine Operator tržišta je uzeo u zakup poslovni prostor za potrebe obavljanja djelatnosti. Procijenjeno je da će zakup trajati 51 mjesec. Ugovor o zakupu je sklopljen na 3 mjeseca u 2021. godini, potom na 12 mjeseci u 2022. godini, pa produžen za još 12 mjeseci u 2023. godini, potom za 12 mjeseci u 2024. godini i za 5 mjeseci 2025. godine. Shodno primjeni MSFI 16-lizing, ovaj zakup se tretira kao imovina sa pravom korišćenja i predstavlja pravo zakupca na korišćenje imovine tokom trajanja zakupa. Na početku trajanja zakupa priznaje se imovina sa pravom korišćenja i diskontna vrijednost obaveze po osnovu zakupa. Na dan 31.12.2024. godine iskazan je dio obaveza koji dopijeva u 2025. godini.

Obaveza iskazana u bilansu u iznosu 33.000,00 EUR-a je obaveza koja se odnosi na zakup softvera za evidenciju garancija porijekla koje dopijevaju u 2025. godini u skladu sa Ugovorom broj 24/173-9 od 19.03.2024. godine.

Položeni depozit u visini od 100.000,00 eura nastao je po osnovu Ugovora o direktnom korišćenju depozita, odnosno Ugovora o finansijskom poravnanju gdje se kao jedan od instrumenata obezbjeđenja plaćanja navodi namjenski depozit.

Iznos od 100.000,00 eura odnosi se na depozit koji su položila dva trgovca od po 50.000,00 eura i to Ugovor o direktnom korišćenju depozita broj 24/3100-1 sa trgovcem Terna Energy Trading DOO i Ugovor o direktnom korišćenju depozita broj 24/3049-1 sa trgovcem Duferco Hellas S.A.

⁴Misli se na prethodni izvještajni period.

⁵Misli se na prethodni izvještajni period.

Kratkoročne obaveze preme dobavljačima su nastale u posljednjem kvartalu 2024.godine. Operator tržišta je poslao 23 izvoda otvorenih stavki (svi dobavljači su pravna lica), sa stanjem na dan 31.12.2024. godine. Vrijednost dugovanja koje je poslato na usaglašavanje iznosi 1,929,879,95 EUR-a. Potvrđeno je 16 izvoda otvorenih stavki u ukupnom iznosu od 1,929,322,95 EUR-a.

Ostale kratkoročne obaveze se odnose na obaveze za poreze i doprinose iz zarada (pretplata) u iznosu od 2.227,79 EUR-a. Obaveze za PDV su obaveze po izdatim računima koje su fiskalizovane u januaru 2025.godine, a odnose se na promet iz decembra 2024.godine.

6.9. Pasivna vremenska razgraničenja

<i>Iznosi u EUR</i>		
	2023	2022
Pasivno vremensko razgraničenje - Balansni mehanizam	0	0
Pasivno vremensko razgraničenje-OIE	8.466.310,87	11.496.227,24
Razgraničeni prihod po osnovu metodologije RDP-a	604.281,18	533.927,99
Obaveze prema dobavljačima fakturisane u budućem periodu	7.590.787,17	2.834.867,07
Razgraničene PDV obaveze	0	513.205,26
UKUPNO	16.661.379,22	15.378.227,56

Pasivno vremensko razgraničenje - OIE - Zakonska obaveza Operatora tržišta da otkupljuje električnu energiju od povlašćenih proizvođača i prodaje je snabdjevačima, kupcima samosnabdjevačima, a Operator tržišta ne može po tom osnovu ostvarivati prihode ni rashode, pa se otkup i prodaja električne enegije iz obnovljivih izvora iskazuju knjiženjem u bilansu stanja, zaduženjem i razduženjem konta vremenskih razgraničenja.

Potražni saldo na kraju godine se prikazuje kao obaveza i predstavlja prelazni oblik kratkotrajne obaveze (kvazi - obaveza) - pasivna vremenska razgraničenja. Na kraju 2024. godine je iskazan saldo po ovom osnovu u iznosu od **8.466.310,87 EUR-a**.

Ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja proizilaze iz specifičnog poslovanja Operatora tržišta (računi 4932, 4960, 4971 i 4990) i odnose se na :

- Odloženi prihod po osnovu metodlogije RDP-a.....604.281,18 EUR-a
- Obaveze prema dobavljačima fakturisane u budućem periodu.....7.590.787,17 EUR-a

VII SUDSKI SPOROV I POTENCIJALNE OBAVEZE

Do dana podnošenja ovog izvještaja, situacija u dijelu sudskih sporova i sporova pred drugim subjektima je prema sljedećem:

-Pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori, u toku je sudski postupak protiv Operatora tržišta koji je, u 2014. godini, pokrenuo tužilac En+Group Limited (Chananel Islands, Jersey), protiv osam tuženih subjekata, između ostalih DOO "COTEE"-a, za osporavanje priznatih potraživanja stečajnih povjerilaca u postupku stečaja u Kombinat aluminijuma Podgorica.

Konkretno, u slučaju Operatora tržišta, En+Group Limited je, u slučaju stečajnog postupka KAP-a, osporio priznata/utvrđena potraživanja Operatora tržišta, po osnovu naknade za rad u iznosu od 94.199,94 EUR-a i po osnovu ostupanja predaje i prijema električne energije od voznih redova (balansnog mehanizma), u iznosu od 12.794.279,27 EUR-a. Privredni sud je, krajem 2014.godine, spojio postupke u kojima je tužilac En+Group Limited, a u vezi sa potraživanjima prijavljenim u stečajnom postupku KAP-a, te odbacio tužbu En+Group Limited, nakon čega su, u narednom periodu, uslijedili dalji postupci pred apelacionim sudom Crne Gore i Privrednim sudom u Podgorici.

Između ostalog, početkom 2016.godine, Privredni sud je odredio da se razdvajaju postupci u ovoj pravnoj stvari i da se svaki zasebno vodi. Saglasno navedenom, postupak po tužbi En+Limited Group protiv DOO "COTEE" i KAP-a u stečaju, se od tog perioda nastavlja i vodi pred Privrednim sudom u Podgorici i po pravnim sredstvima pred Apelacionim sudom Crne Gore. Određena vrijednost spora je 12.888.478,76 EUR-a.

U međuvremenu, u 2019.godini, tužilac En+Group Limited je obavijestio da je promijenio sjedište i državu registracije, što je uslovalo nastavak procesnih radnji u odnosu na te novoiskazane okolnosti i zahtjeve tužioca. U 2023. godini, zbog promjene postupajućeg sudije, rasprava je otpočela iznova, tužilac je ostao kod navoda iz dosadašnjeg postupka, a tuženi kod prigovora koje su isticali u toku postupka. Nakon provođenja postupka o utvrđivanju postojanja reciprociteta između Crne Gore i Velike Britanije, utvrđeno da nije okončan započeti proces konsolidacije, tj.sukcesije bilateralnih međunarodnih ugovora. Sud je donio rješenje kojim je odbio kao neosnovan zahtjev Operatora tržišta, da na ime obezbjeđenja parničnih troškova uplati iznos od 22.200,00 EUR-a. Tuženi I i II reda su izjavili žalbu na predmetno rješenje koje su odbijene rješenjem Apelacionog suda, te potvrđeno rješenje Privrednog suda. U 2024. godini je održano jedno ročište na kojem je određeno vještačenje po vještaku ekonomske struke, dok su ostala ročišta odložena i postupak se nastavlja i u 2025. godini.

Prema procjeni punomoćnika Operatora tržišta, procjena uspjeha u sporu se opredjeljuje između 50 i 70%. Procjenu iznosa potencijalnih gubitaka u slučaju negativnog ishoda spora nemoguće je odrediti jer je potraživanje Operatora tržišta svrstano u tzv. treći isplatni red (član 55 stav 1 tačka 3 Zakona o stečaju), što znači da sve i da Operator tržišta u cjelosti uspije u sporu, naplata utvrđenog potraživanja je neizvjesna jer se povjerioci iz trećeg isplatnog reda isplaćuju posljednji, ukoliko ima sredstava u stečajnoj masi, a srazmjerno njihovom iznosu potraživanja u ukupnom iznosu priznatih potraživanja. Svaka radnja u ovom predmetu, imajući u vidu vrijednost spora, se tarifira u iznosu 2.700,00 + PDV, što dalje implicira da bi u slučaju eventualnog neuspjeha u sporu, troškovi parničnog postupka bili izrazito visoki, pri čemu se visina tih troškova za sada ne može procijeniti.

-Pred Privrednim sudom u Podgorici, i dalje je u toku sudski postupak protiv Operatora tržišta koji je pokrenuo "HLB Mont Audit" Podgorica, u vezi sa Ugovorom o vršenju revizije za 2019.godinu, budući da je Operator tržišta cijenio da predmet ugovora nije izvršen u skladu sa Ugovorom, nije ni izvršeno plaćanje ugovorenog iznosa. Vrijednost spora je 1.801,69 EUR-a. U međuvremenu, Privredni sud je zatražio obnavljanje spisa predmeta, imajući u vidu da su zagubljeni sudski spisi predmeta. Dakle, sudski postupak pred Privrednim sudom je i dalje u toku, te ishod istog nije izvjestan.

-Nakon okončanog postupka pred Osnovnim sudom u Podgorici, po tužbi ranijeg izvršnog direktora Operatora tržišta, radi poništaja akta o razrješenju, Operator tržišta je izjavio žalbu Višem sudu u Podgorici. Viši sud u Podgorici je donio presudu Gž.br. 3852/22, od 07.07.2023.godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Podgorici od 13.06.2022. godine i poništena odluka o razrješenju izvršnog direktora. Troškovi sudskog postupka su iznosili 600,00 EUR-a. Punomoćnik Operatora tržišta je na presudu Višeg suda uložio zahtjev za reviziju Vrhovnom sudu i Vrhovni sud je donio presudu Rev.br. 794/23, od 08.12.2023.godine, kojom je odbijena revizija kao neosnovana. Sljedstveno ishodu sudskog postupka odnosno presudi Višeg suda, raniji izvršni direktor je 25.07.2023. godine pokrenuo postupak medijacije pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, radi naknade materijalne štete, koja se odnosila na razliku zarade koju bi ostvarivao kao izvršni direktor u odnosu na zaradu koju je ostvarivao nakon razrješenja, a za period do isteka mandata, koji je okončan u prvom kvartalu 2024. godine. Ukupan utvrđeni bruto iznos za isplatu je bio 18.927,88 EUR-a sa uračunatom kamatom. Troškovi postupka pred ovim Centrom su iznosili 245,00 EUR-a. Ovaj postupak okončan je u prvom kvartalu 2024.godine zaključivanjem poravnania pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

VIII EKSTERNI NADZOR

Završena je revizija finansijskih iskaza za 2024.godinu od strane eksternog revizora i dato je mišljenje da finansijski izvještaji daju istinit i objektivni prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije društva i njegove finansijske uspješnosti i tokova gotovine za 2024. godinu, u skladu sa važećim propisima o računovodstvu u Crnoj Gori.

IX UPRAVLJANJE I UNUTRAŠNJE KONTROLE

U ranijem periodu Operator tržišta je imao zaključen Sporazum o povjeravanju poslova unutrašnje revizije sa resornim ministarstvom za poslove energetike. Međutim, podjelom tog ministarstva na dva, poslovi unutrašnje revizije su pripali drugom ministarstvu, zbog čega je raskinut predmetni sporazum 23.07.2024. godine. Nakon uspostavljanja Ministarstva eneegetike, Operator tržišta se ponovo obratio za zaključivanje Sporazuma za povjeravanje poslova unutrašnje revizije, međutim Ministarstvo je odgovorilo da je u toku donošenje organizacionih akata, te da nijesu u mogućnosti da zaključe Sporazum već da Operator tržišta sagleda mogućnost zaključivanja sporazuma sa nekim energetskeim subjektom. Operator tržišta se obratio Ministarstvu finansija za izjašnjenje da li može u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru da zaključi predmetni sporazum sa nekim energetskeim subjektom. Imajući u vidu da je u datom izjašnjenju iskazano da je to moguće, Operator tržišta je, početkom 2025. godine uputio zahtjev CGES-u za sagledavanje mogućnosti zaključivanja sporazuma i EPCG-u. CGES je iskazao da zbog nedovoljnih kadrovskih kapaciteta u tom segmentu rada nije u mogućnosti da vrši reviziju kod drugog subjekta. Operator tržišta se zatim obratio Elektroprivredi Crne Gore, međutim nije dobijena povratna informacija.

X ZAKLJUČNI STAVOVI

Operator tržišta električne energije je i 2024. godinu završio kao uspješnu poslovnu godinu.

Normalno funkcionisanje Operatora tržišta električne energije u značajnoj mjeri uslovljeno je obezbjeđivanjem adekvatnih prostornih i tehničko-tehnoloških uslova za rad.

U dijelu obezbjeđivanja prostornih uslova za rad, postupajući po ponovnom zahtjevu Operatora tržišta dostavljenom Ministarstvu energetike i Ministarstvu finansija krajem 2023. godine i dostavljenoj pratećoj dokumentaciji koja se odnosila na preliminarno ispitivanje tržišta u svrhu kupovine poslovnog prostora obavljenom u posljednjem kvartalu 2023. godine, aktivnosti po ovom pitanju nastavljene su i u 2024. godini.

U martu 2024. godine, Operator tržišta je na zahtjev Ministarstva energetike i Ministarstva finansija dostavio obimnu traženu dokumentaciju i informacije koje su potrebne za pokretanje procedure razmatranja opravdanosti dugoročnog zaduženja Operatora tržišta, pred nadležnim tijelima Vlade, a sve u svrhu kupovine poslovnog prostora. Nakon toga, na sastanku u Ministarstvu finansija, održanom 19.07.2024. godine, povodom rješavanja pitanja nabavke odnosno kupovine poslovnog prostora za rad ovog privrednog društva, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva energetike i Operatora tržišta, ukazano je od strane predstavnika Ministarstva finansija, u osnovnom, da se preispita predložena kvadratura odnosno analizira adekvatnost ranije predložene kvadrature, u smislu smanjenja iste, kao i da resorno Ministarstvo energetike iskaže jasan stav po pitanju kupovine poslovnog prostora potrebnog za rad ovog privrednog društva.

Postupajući po zaključenom, Operator tržišta je obavijestio Ministarstvo energetike i Ministarstvo finansija o analizi adekvatnosti prostora i eventualnog/mogućeg smanjenja prvobitno predložene površine i iskazano je da preliminarno ispitivanje tržišta za ovu kvadraturu zahtijeva ponovno provođenje kompletnog postupka i pribavljanja informacija od agencija za nekretnine, investitora, banaka i dr. Operator tržišta je ponovo izvršio preliminarno ispitivanje tržišta nekretnina i uputio zahtjev za dostavljanje ponuda 21 investitoru građevinskih objekata i 23-ima agencijama koje se bave posredovanjem u kupoprodaji nepokretnosti, radi dostavljanja ponuda o raspoloživim prostorima namijenjenim prodaji, shodno potrebama Operatora tržišta (površine 320 - 420 m²). Zahtjevom je iskazano da prostor treba da bude prilagođen kancelarijskim potrebama, opremljen priključcima za komunalnu infrastrukturu, prirodno osvjetljenje, poželjno pripadajući broj garažnih ili parking mjesta, sa relevantnom dokumentacijom bez tereta i ograničenja. Postupajući po zahtjevu Operatora tržišta, sedam investitora i agencija su dostavili ukupno 13 indikativnih ponuda poslovnih prostora. Takođe je ponovo pribavljena indikativna ponuda banke za manji iznos kredita. Odbor direktora je, u oktobru i novembru 2024.godine, kompletan materijal i konačan predlog za rješavanje dostavio resornom ministarstvu i Ministarstvu finansija, radi provođenja daljeg postupka.

Nakon provedene procedure od strane nadležnih subjekata, osnivač ovog privrednog društva – Vlada Crne Gore je donijela zaključke na sjednici održanoj 19.12.2024.godine, koji su verifikovani 26.12.2024. godine, kojima je usvojena Informacija o kreditnom zaduženju i kupovini poslovnog prostora za potrebe rada ovog privrednog društva i data saglasnost da Operator tržišta izvrši nabavku poslovnog prostora tako što će se kupovina nepokretnosti izvršiti iz sredstava osnovnog kapitala u iznosu od 251.600,02 EUR-a i kreditnog zaduženja u iznosu od 450.000,00 EUR-a i dala saglasnost da se privredno društvo zaduži kod CKB Bank OTP Group pod uslovima definisanim u indikativnoj ponudi ili povoljnijim.

Postupajući po predmetnom odlučivanju Vlade Crne Gore krajem 2024.godine, Operator tržišta je, u prvoj polovini 2025. godine, realizovao jedno od najznačajnijih pitanja koja je apostrofirao od svog osnivanja i to kupovinu poslovnog prostora za rad, a što će biti sadržano u narednom godišnjem izvještaju.

Uz prethodno, u osnovnom, realizacijom određenih tehničko-tehnoloških pretpostavki, koja se umnogome ogleda u određenim softverskim rješenjima, koja su realizovana do podnošenja ovog izvještaja ili će biti realizovana u tekućoj godini, znatno će biti unaprijeđen rad Operatora tržišta i ostvarivanje osnovne funkcije organizovanja i upravljanja tržištem električne energije u Crnoj Gori.

U operativnom dijelu, u Službi za ekonomsko-finansijske i opšte poslove uspješno su obavljani poslovi iz informatičke, ekonomsko-finansijske i pravne oblasti. Omogućeno je nesmetano funkcionisanje informacionog sistema, računovodstva, postupaka javnih nabavki, poslova praćenja i primjene zakona i drugih propisa, odnosa sa REGAGEN-om, upisa, razvrstavanja, otpremanja i arhiviranja dokumentacije.

U 2024. godini, u operativnom upravljanju tržištem električne energije u Crnoj Gori, uz redovne postupke prijema na tržište električne energije, administracije, upravljanja i obračuna balansnog mehanizma, Služba za tržište električne energije je redovno servisirala zahtjeve za podacima sa tržišta električne energije upućene od strane Vlade Crne Gore, Zavoda za statistiku, Uprave carina i Ministarstva energetike i rudarstva.

Zaključno sa decembrom 2024. godine broj učesnika na tržištu električne energije Crne Gore je bio 91, među kojima su proizvođači, snabdjevači i trgovci, od kojih 43 učesnika radi na internom tržištu.

Iz oblasti rada Službe za obnovljive izore energije i visokoefikasnu kogeneraciju u 2024. godini ukupna proizvodnja povlašćenih elektrana je iznosila **394.630.494,15 kWh**, dok je energija koja je prodana snabdjevaču po dnevnim planovima proizvodnje povlašćenih elektrana, u sumi za 2024. godinu iznosila **347.693.831 kWh**. Iz ovoga se može zaključiti da su planovi proizvodnje električne energije bili manji za **46.936.663,15 kWh** od proizvodnje električne energije na godišnjem nivou.

Prodana električna energija **po dnevnim planovima** po cijenama **84,94 €/MWh** snabdjevaču u 2024. godini je u sumi iznosila **29.528.527,25 €** dok je prihod od naknade ukupno iznosio **9.050.830,24 €**.

U skladu sa **proizvodnjom (realizacijom)** tokom 2024. godine, povlašćenim proizvođačima je isplaćeno **44.477.306,31 EUR-a** (bez pdv-a). Od toga podsticaj za proizvodnju električne energije je iznosio **10.957.392,16 EUR-a** (bez pdv-a), dok je tržišna vrijednost električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača iznosila **33.519.914,15 EUR-a** (bez pdv-a).

Na kraju 2024. godine u sistemu podsicaja je bio 31 proizvodni objekat, od čega 24 male hidroelektrane, 2 vjetroelektrane i 5 solarnih elektrana.

Tokom 2024. godine je uspješno vođen sistem garancija porijekla: proces izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancija porijekla za OIE u statusu povlašćenog proizvođača. Sa svim pravnim licima u čijem su vlasništvu proizvodni kapaciteti potpisani su Ugovori o korišćenju registra, u skladu sa

Pravilima o korišćenju registra garancija porijekla, koja su donijeta od strane Operatora tržišta 25.12.2020. godine, a primjenjuju se od 01.01.2021. godine.

U dijelu finansijskog poslovanja, Finansijski iskazi za 2024. godinu, ukazuju na uspješno poslovanje u izvještajnoj godini.

Operator tržišta je za period 01.01.2024.-31.12.2024.godine ostvario neto dobit u iznosu **11.215,93 EUR-a**.

Prihodi od prodaje - neto prihod u 2024. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od **848.440,081 EUR-a**.

Izvršena je revizija finansijskih iskaza za 2024. godinu od strane nezavisnog revizora i dato je mišljenje da finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije društva i njegove finansijske uspješnosti za 2024.godinu.

Operator tržišta je u 2024. godini ostvarivao uspješnu saradnju sa svim subjektima sa kojima postoji direktna povezanost poslova u realizaciji utvrđenih obaveza, i to sa: Vladom Crne Gore, resornim Ministarstvom energetike i rudarstva, REGAGEN-om, energetskim subjektima, učesnicima na tržištu električne energije u Crnoj Gori i međunarodnim organizacijama.

Broj: 25/1599-1

Podgorica, 04.06 2025. godine

IZVRŠNI DIREKTOR,
Mersudin Gredić





DOO »Crnogorski operator
tržišta električne energije« - Podgorica

Odbor direktora

Broj: 25/900- 2

Podgorica, 27.03.2025.godine

Na osnovu člana 23 stav 2 alineja 6 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije"-Podgorica ("Službeni list CG", br. 13/11, 60/11, 39/15 i 40/19), Odbor direktora Društva na sjednici održanoj 27.03.2025.godine, donio je

ODLUKU

1. Utvrđuje se Predlog finansijskih iskaza Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije"-Podgorica za 2024.godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA,

Predsjednik,

Maksim Vučinić, Mast. inž. el.

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2024. godine

Broj iskaza
83337/2024

Popunjava pravno lice

Matični broj: 02849097

Popunjava: Snežana Marković

Šifra djelatnosti: 4618

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE" - PODGORICA

Sjedište: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.120 . PODGORICA, CRNA GORA

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		367989	356959	
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		100480	30308	
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patent, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		100480	30308	
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		87499	146641	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		40450	85502	
023	2. Postrojenja i oprema	010		47049	61139	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011				
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		180010	180010	

030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio ,039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (dio ,032 (dio ,039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019		180010	180010	
033 (dio ,039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio ,032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio ,034,0 35,036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038,03 9(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024		1628		
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		14870596	17883991	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026				
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		9414782	12974399	
202,20 3,209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		9404805	11686988	
200,20 9(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201,20 9(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		9977	1287411	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036		575	6487	

27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037			1279158	
21, 22 ,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		9402	1766	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		5455814	4909592	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		4541839	3459161	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		19782052	21700111	
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		635780	626268	
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		470339	470339	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		149207	149207	
321	1. Zakonske rezerve	106				
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107		114865	114865	
322 (dio)	3. Druge rezerve	108				

330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		34342	34342	
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		16234	6722	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		5018		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		11216	6722	
350	3. Gubitak ranijih godina	114				
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		52728	68109	
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		3228	22950	
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40. sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		3228	22950	
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		49500	45159	
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		49500	45159	
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125			2776	

495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		83451		
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		2348714	5524780	
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		2348714	5524780	
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) ,426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		80295	48000	
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		100000		
433, 434, 440- 449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		1930006	5476686	
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 422	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		238413	94	
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		-2228	94	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		240641		
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141				

427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		16661379	15478178	
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		19782052	21700111	

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU
EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema 31.03.2025.

Datum obrade 31.03.2025.

Datum štampe 03.04.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Snežana Marković

Snežana Marković



Odgovorno lice

Mersudin Gredić

Mersudin Gredić

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Broj iskaza
83337/2024

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02849097 Šifra djelatnosti: 4618
Popunjava: Snežana Marković
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE" - PODGORICA
Sjedište: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.120, PODGORICA, CRNA GORA

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		778070	798061
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		32984	7670
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		32984	7664
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			6
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		235917	210592
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		10543	9184
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		133668	125148
540	c) Amortizacija	210 a		91706	76260
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		561980	580430
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		413099	420931
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		148881	159499
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		45798	44518
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		87753	99846
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		15330	15135
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			

580, 581, 582, 589(dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220			
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211- 217-220)	221		13157	14709
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			42
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio),663 (dio),664 (dio),669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			42
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235 -236)	234			

683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtno imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtno imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		2137	3473
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		2137	3473
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-2137	-3431
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		11020	11278
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		11020	11278
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		-196	4556
721	1. Tekući porez na dobit	246		4208	5415
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-4404	-859
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		11216	6722
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			

332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259			
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		11216	6722
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema 31.03.2025.

Datum obrade 31.03.2025.

Datum štampe 03.04.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Snežana Marković

S. Marković

Odgovorno lice

Mersudin Gredić



STATISTIČKI ANEKS
na dan 31.12.2024. godine

Broj iskaza
83337/2024

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02849097	Šifra djelatnosti: 4618
Popunjava: Snežana Marković	
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE" - PODGORICA	
Sjedište: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.120 , PODGORICA, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	001		19	19
60	Prihodi od prodaje robe	002			
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		778070	798061
62	Prihodi od aktiviranja u?inaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		32984	
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009			
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		3558	3320
513	Troškovi goriva i energije	011		6905	5864
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		561980	580430
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		10472	11482
53	Troškovi proizvodnih usluga	014			
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		22801	16259
533	Troškovi zakupnina	016		7350	1628
534 i 535	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	017		578	
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		26804	19354
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		16028	13849
573	Gubici od prodaje materijala	021			

10	Zalihe materijala	022			
11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025			
	Analitički prikaz nematerijalne imovine pravnog lica				
652	Prihodi od naknade po osnovu patenata	026			
652	Prihodi po osnovu autorskih prava	027			
652	Prihodi od prodaje licenci	028			
010	Ulaganja u razvoj	029			
0100	Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	030			
0101	Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	031			
0102	Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	032			
0103	Ostali izdaci za razvoj	033			
0108	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	034			
0109	Obezvređivanje vrijednosti ulaganja u razvoj	035			
011	Koncesije, patent, licence i slična prava	036			
0110	Koncesije	037			
0111	Patenti	038			
0112	Licence	039		16190	16190
0113	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	040			
0114	Druga slična prava	041			
0118	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	042		8888	5650
0119	Obezvređivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	043			
012	Goodwill	044			
0120	Goodwill nastao po osnovu stežene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	045			
0121	Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	046			
0129	Obezvređivanje goodwill-a	047			
014	Ostala nematerijalna ulaganja	048			
0140	Računarski programi	049		44250	44250
0141	Pravo korištenja gradskog građevinskog zemljišta	050			

0142	Ulaganja u lizing	051			
0145	Ostala nematerijalna ulaganja	052		2700	2700
0148	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	053		35169	27182
0149	Obezvređivanje ostalih nematerijalnih ulaganja	054			
015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	055			
0150	Ulaganja u razvoj u pripremi	056			
0151	Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	057			
0155	Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	058			
0159	Obezvređivanje nematerijalnih ulaganja u pripremi	059			
016	Avansi za nematerijalna ulaganja	060			
0160	Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	061			
0161	Avansi za druga nematerijalna ulaganja	062			

U _____

Datum prijema 31.03.2025.

Datum obrade 31.03.2025.

Datum štampe 03.04.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Snežana Marković

S. Marković



Odgovorno lice

Mersudin Gredić

Mersudin Gredić

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Broj iskaza
83337/2024

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02849097 Šifra djelatnosti: 4618
Popunjava: Snežana Marković
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE" - PODGORICA
Sjedište: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.120, PODGORICA, CRNA GORA

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	67950157	95250545
1. Prodaja i primljeni avansi	302	66100223	95248735
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		42
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1849934	1768
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	67486449	93009000
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	66037996	89870725
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	565042	580430
3. Plaćene kamate	308	2201	1
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	881210	2557844
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	463708	2241545
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	17486	5847
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	17486	5847
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-17486	-5847
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	100000	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	100000	

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		6629
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		6629
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	100000	-6629
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	546222	2229069
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	4909592	2680523
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	5455814	4909592

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema 31.03.2025.

Datum obrade 31.03.2025.

Datum štampe 03.04.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Snežana Marković

S. Marković

Odgovorno lice

Mersudin Gredić



OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

Obrazac OA

Popunjava lice	
Matični broj: 02849097	Šifra djelatnosti: 4618
Popunjava: Snežana Marković	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE" - PODGORICA	
Sjedište: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.120, PODGORICA, CRNA GORA	

BROJ ISKAZA: 83337/2024

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (5-7)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	0	0	0	0	2,5	0	0
II	17123,82	0	0	17123,82	15	1712,38	15411,44
III	0	0	0	0	15	0	0
IV	0	0	0	0	20	0	0
V	43477,36	3736	21782,85	25430,51	30	7629,15	17801,36
UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0

NAPOMENA: Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrijednosti na kraju prethodne godine.

Dana 14.03.2025
 Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza
 Snežana Marković
 M.P.
 Mensudin Gredić
 Odgovorno lice
 Šef računovodstva
 Direktor



Crna Gora
Poreska uprava
Područna jedinica
Podgorica

Prijava poreza na dobit

PORESKI OBVEZNIK

Naziv DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRNOGORSKI
OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE" - PODGORICA

PIB i šifra DJP 02849097 302

Adresa 20176 BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.120
PODGORICA

Djelatnost 4618 Spec. posredovanje u prodaji posebnih proizvoda

Period od 01.01.2024 **do** 31.12.2024

Iznos prijavljene poreske obaveze 4,208.65 EUR

Naziv banke	Broj računa
Prva banka CG	535-0000000012178-17
PODGORIČKA BANKA AD PODGORICA, MEMBER OF OTP GROUP	550-0000000012542-93
NLB BANKA AD PODGORICA	530-0000000019709-56
Prva banka CG	00-501-0004182.8
Crnogorska komercijalna banka	510-0000000210573-82
Hipotekarna banka	520-0000000034503-65
Hipotekarna banka	520-0000000034451-27
Hipotekarna banka	520042000000850217

Podaci o poreskom konsolidovanju

Odobrena finansijska konsolidacija ne

Broj i datum rješenja kojim je odobrena finansijska konsolidacija -

PIB i naziv poreskog obveznika na kojeg se prenosi poreska obaveza

Utvrđivanje poreske obaveze

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
	A. Poslovna dobit i gubici	0.00
	I.Finansijski rezultat iz bilansa uspjeha	0.00
1.	Dobit poslovne godine	11,020.48
2.	Gubitak poslovne godine	0.00
	II.Kapitalni dobiti i gubici	0.00

3.	Kapitalni dobici	0.00
4.	Kapitalni gubici	0.00
	III.Usklađivanje rashoda	0.00
5.	Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	91,705.82
6.	Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	83,221.33
7.	Troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti	1,100.00
8.	Troškovi koji se ne mogu dokumentovati	0.00
9.	Kamata za nebiagovremeno plaćene poreze i doprinose	0.00
10.	Kamata plaćena nerezidentima po stopi većoj od uobičajene komercijalne stope	0.00
11.	Administrativni troškovi plćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali	0.00
12.	Primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti	0.00
13.	Novčane kazne i penali	0.00
14.	Ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje, do iznosa obaveze prema tom licu	0.00
15.a)	a) Prilozi dati političkim organizacijama	0.00
15.b)	b) Pokloni i drugi prenosi bez naknade	0.00
16.	Troškovi zarada, autorskih naknada, naknada po osnovu ugovora o djelu i ostalih prihoda obračunatih fizičkim licima po osnovu povremene samostalne djelatnosti, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, a koji nijesu isplaćeni u poreskom periodu (član 11a Zakona)	558.66
17.	Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodate trgovačke robe iznad iznosa obračunatog primjenom metode prosječne ponderisane cijene ili "prvi ulaz-izlaz" metode	0.00
18.a)	Iznos izdataka isplaćenih pravnim licima za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, smanjenje siromaštva, zaštitu životne sredine, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbu protiv bolesti zavisnosti iznad 3,5% ukupnog prihoda, uvećan za ukupan iznos ovih izdataka isplaćenih fizičkim licima	0.00
18.b)	Iznos izdataka po osnovu donacija u naučnoistraživačke projekte ili inovacionu infrastrukturu po osnovu kojih je poreski obaveznik stekao status korisnika podsticajnih mjera	0.00
19.	Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	0.00

20.	Članarine komorama, savezima i udruženjima iznad 0,1% ukupnog prihoda	44,526.99
21.a)	Otpisana vrijednost sumnjivih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
21.b)	Ispravka vrijednosti sumnjivih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
22.	Rezervisanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
23.	Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povezanim licima koje prelaze troškove kamata koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke", zatezne kamate između povezanih lica	0.00
24.	Rashodi po osnovu obezvređivanja imovine koji se ne priznaju u poreske svrhe (član 18a Zakona)	0.00
25.	Rashodi po osnovu efekata promjene računovodstvene politike nastali usled prve primjene MRS, odnosno MSFI	0.00
26.	Obračunati troškovi primjenom transfernih cijena	0.00
27.	Obračunati troškovi primjenom cijena koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	0.00
28.	Razlika obračunatih troškova (red.br.26 - 27>0)	0.00
	V.Uskladjivanje prihoda	0.00
29.	Iznos poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji je platila nerezidentna filijala rezidentnog poreskog obveznika	0.00
30.	Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povezanim licima koje su manje od prihoda po osnovu kamata koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	0.00
31.	Prihodi po osnovu efekata promjene računovodstvene politike nastali usled prve primjene MRS, odnosno MSFI	0.00
	VI.Korekcija prihoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	0.00
32.	Obračunati prihodi primjenom transfernih cijena	0.00
33.	Obračunati prihodi primjenom cijena koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	0.00
34.	Razlika obračunatih prihoda (red.br.33 - 32)>0	0.00
	VII.Ostale korekcije	0.00
35.	Prihod od naplacenih sumnjivih potraživanja ostvaren u poreskom periodu, a koja u ranijem poreskom periodu (godina _____) nijesu priznata kao rashod u poreske svrhe	0.00
36.	Rashodi koji po osnovu obezvređivanja imovine u ranijem poreskom periodu nijesu priznati u poreske svrhe (godina _____) za imovinu koja je otuđena u poreskom periodu, odnosno oštećena usljed više sile (član 18a Zakona)	0.00
37.	Troškovi zarada, autorskih naknada, naknada po osnovu ugovora o djelu i ostalih perioda isplaćenih fizičkim licima po osnovu povremene samostalne djelatnosti, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu bili priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima (godina _____)	18,927.80

VIII.Oporeziva dobit		0.00
38.	Oporeziva dobit (1-3+4+5-6+7 do 24-25+28+29+30+31+34-35-36-37) >0	46,762.82
39.	Gubitak (2+3-4-5+6-7do 24+25-28-29-30-31-34+35+36+37)>0	0.00
40.	Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	0.00
41.	Ostatak oporezive dobiti (red. br.38-40) >0	46,762.82
B.Kapitalni dobici i gubici		0.00
42.	Ukupni kapitalni dobici tekuće godine	0.00
43.	Ukupni kapitalni gubici tekuće godine	0.00
44.	Kapitalni dobici (red. br.42-43) >0	0.00
45.	Kapitalni gubici (red. br.43-42) >0	0.00
46.	Prenijeti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 44	0.00
47.	Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 44-46)>=0	0.00
C.Poreska osnovica		0.00
48.	Poreska osnovica(red.br.41+100% od red.br.47)>0	46,762.82
Umanjenje poreske osnovice		0.00
49.a)	a) Prihodi po osnovu dividendi i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica	0.00
49.b)	b) Prihodi po osnovu likvidacionog ostatka	0.00
50.	Poreska osnovica-oporeziva dobit (red.br. 48-49)>0	46,762.82
51.a)	a) 9% za oporezivu dobit do 100.000,00€;	4,208.65
51.b)	b) 12% za oporezivu dobit koja prelazi 100.000,00€;	0.00
51.c)	c) 15% za oporezivu dobit koja prelazi 1.500.000,00€;	0.00
52.	Ukupan iznos poreza (51a+51b+51c)	4,208.65
Umanjenje poreza		0.00
53.	Iznos poreza na dobit ostvaren u nedovoljno razvijenim opštinama	0.00
54.	Iznos poreza na dobit koju pravno lice reinvestira u svoje naučnoistraživačke ili inovativne projekte, inovativne programe subjekata inovacione infrastrukture, odnosno program rada Fonda za inovacije Crne Gore	0.00
55.a)	a) Udjele ili akcije startapova i spinofova	0.00
55.b)	b) Donacije naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture u projekte i naučnoistraživačku infrastrukturu;	0.00
55.c)	c) Fond za inovacije Crne Gore i/ili druge investicione fondove u Crnoj Gori koji ulažu sredstva u subjekte koji obavljaju inovacionu djelatnost.	0.00
56.	Utvrđena poreska obaveza ((red. br.52-53-54-55)	4,208.65
57.	Iznos poreza plaćenog u drugoj državi	0.00
58.	Ukupna poreska obaveza (red.br.56-57)>0	4,208.65

Prenos poslovnih gubitaka

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
1.	Iznos dobiti iskazane pod rednim brojem 38 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodnih godina	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Prenos kapitalnih gubitaka

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
1.	Iznos kap.dobiti iskazane pod rednim brojem 44 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodnih godina	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Prijava podnijeta sa zakašnjenjem od 2 dana.

Broj dokumenta PG-43978/25

Datum prijema: 02.04.2025

Datum obrade: 02.04.2025

Datum štampe: 02.04.2025

Dokument je podnjet elektronskim putem.

Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni.

MERSUDIN GREĐIĆ (3007982280015)

„Crnogorski operator tržišta električne energije“ D.O.O. Podgorica

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.12.2024. GODINE**

SADRŽAJ

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU	3
2. OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA.....	4
2.1. Okvir za finansijsko izvještavanje i uslovi za njegovu primjenu.....	4
2.2. Uporedni podaci.....	4
2.3. Korišćenje procjena	4
2.4. Primjena pretpostavke stalnosti poslovanja	4
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA.....	5
3.1. Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva	5
3.2. Učešća u kapitalu.....	5
3.3. Finansijska sredstva.....	5
3.4. Zalihe.....	6
3.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani	6
3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6
3.7. Obaveze iz poslovanja	7
3.8. Obaveze po osnovu dugoročnih kredita	7
3.9. Tekući i odloženi porez na dobit.....	7
3.10. Primanja zaposlenih.....	7
3.3. Priznavanje prihoda	8
3.4. Priznavanje troškova pozajmljivanja	8
3.5. Operativni lizing.....	8
3.6. Politike upravljanja rizikom	9
3.7. Nadoknativa vrijednost stalnih sredstava	10
3.17. Potencijalna sredstva i potencijalne obaveze	10
4. POJEDINAČNA OBJELODANJIVANJA.....	11
4.1. Neuplaćeni upisani kapital	11
4.2. Nematerijalna imovina	11
4.3. Nekretnine, postrojenja i oprema.....	12
4.4. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	13
4.6. Ostali dugoročni finansijski plasmani.....	13
4.7. Zalihe	13
4.8. Kratkoročna potraživanja i plasmani.....	14
4.10. Osnovni kapital i otkupljene sopstvene akcije	15

4.11. Rezerve i nerealizovani dobiti i gubici	15
4.12. Dobit.....	16
4.13. Dividende po akciji.....	16
4.14. Rezervisanja	16
4.15. Dugoročne obaveze	17
4.16. Kratkoročne obaveze	18
4.17. Tekući i odloženi porez na dobit	19
4.18. Poslovni prihodi	19
4.19. Poslovni rashodi	20
4.20. Prihodi i rashodi po osnovu vrednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) i ostali prihodi i rashodi	21
4.21. Finansijski prihodi i rashodi i prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine i obaveza	21
4.22. Izloženost deviznom riziku	21
4.23. Izloženost riziku likvidnosti.....	22
1. OSTALA OBJELODANJIVANJA.....	24
5.1. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva	24
5.2. Događaji nakon izvještajnog perioda	25

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Društvo „Crnogorski operator tržišta električne energije“ D.O.O. Podgorica ul. Bulevar Svetog Petra cetinjskog br.130(u daljem tekstu - Društvo) organizovano je u obliku društva sa ograničenom odgovornošću.

Matični broj Društva je 02849097. Poreski identifikacioni broj je 02849097. E-mail adresa je office@cotee.me. Internet prezentacija je na adresi www.cotee.me

Glavna aktivnost Društva je organizovanje i upravljanje tržištem električne energije. Društvo je osnovano Odlukom Vlade Crne Gore, 16. decembra 2010. godine, u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o privrednim društvima i registrovano je kao privredno društvo kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 29.07.2011. godine.

Društvo nema poslovnih jedinica i predstavništava u inostranstvu.

Društvo ne sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji su utvrđeni od strane Odbora direktora Društva 27.03.2025. godine.

Konačnu odluku o usvajanju finansijskih izvještaja donijeće Vlada Crne Gore u toku 2025. godine.

Osnivač i vlasnik Društva ima pravo na izmjenu i dopunu finansijskih izvještaja nakon njihovih izdavanja za objavljivanje.

U skladu sa članom 6 Zakona o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 od 31.12.2021, 152/22 od 30.12.2022) Društvo je u 2023. godini i 2024. godini bilo klasifikovano kao malo pravno lice.

U revizorskom izvještaju o finansijskim izvještajima za 2023. godinu izraženo je pozitivno mišljenje. Za 2024. godinu reviziju će obaviti Društvo za reviziju „CATTARO AUDIT“ DOO Kotor, isto kao za 2023. i za 2022. godinu.

Vlasnik Društva je Vlada Crne Gore (100% vlasništvo).

Prosječan broj zaposlenih u toku Izvještajnog perioda, na bazi stanja krajem svakog mjeseca je 19.

2. OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA

2.1. Okvir za finansijsko izvještavanje i uslovi za njegovu primjenu

Finansijski izvještaji za 2024. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Ovaj Zakon zahtijeva da finansijski izvještaji Društva za godinu završenu na dan 31. decembra 2024. godine budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i relevantnom podzakonskom regulativom.

Društvo primjenjuje sledeća podzakonska akta koja čine sastavni dio okvira za finansijsko izvještavanje:

- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Službeni list Crne Gore", br. 011/20 od 06.03.2020, 139/21 od 29.12.2021, 013/22 od 04.02.2022, 139/22 od 16.12.2022),
- Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica ("Službeni list Crne Gore", br. 011/20 od 06.03.2020) i
- Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica ("Službeni list Crne Gore", br. 126/22 od 18.11.2022).

Finansijski izvještaji su u svim svojim djelovima usklađeni sa svim relevantnim odredbama Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i relevantnim zahtjevima zakonske i podzakonske regulative.

Pri sastavljanju i prikazivanju finansijskih izvještaja korišćeni su Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja usklađeni sa Obavještenjem Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (broj 21-23 od 20.02.2023. godine).

2.2. Uporedni podaci

U finansijskim izvještajima za 2024. godinu kao minimum prikazani su uporedni podaci za 2023. godinu.

2.3. Korišćenje procjena

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijevalo je od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje na datum bilansa imaju efekta na prikazane vrijednosti sredstava, obaveza i na objelodanjivanje potencijalnih sredstava i obaveza, kao i na prikazane vrijednosti prihoda i rashoda izvještajnog perioda. Procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim do datuma odobrenja finansijskih izvještaja za njihovo objelodanjivanje. Stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

2.4. Primjena pretpostavke stalnosti poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u predvidljivoj budućnosti. Navedena pretpostavka bazirana je na sledećim činjenicama: Društvo je u proteklom izvještajnim periodima ostvarivalo pozitivne rezultate i bilo likvidno. U narednim izvještajnim periodima rukovodstvo Društva ne očekuju značajnije promjene u poslovanju.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva

Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrijednosti i otpisuju metodom proporcionalnog otpisivanja prema njihovom procijenjenom vijeku korišćenja.

Procijenjeno vreme korišćenja sredstava je:

Grupa osnovnih sredstava	Procijenjeni korisni vijek (godina)	Stopa amortizacije %
Građevinski objekti	40	2,5
Automobili	10	10
Računarska oprema	5	20
Softver, licence	5	20
Telefonski aparati	5	20
Mobilni telefoni	2	25
Oglasne table	5	20
Usisivači	5	20
Ormar sigurnosni	10	10

Obračun amortizacije vrši se ponaosob za svako sredstvo, sem kod alata i inventara koji tereti troškove perioda.

Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke zbog obezvrjeđenja, sem građevinskih objekata i zemljišta koji se naknadno vrednuju primjenom modela revalorizacije).

Troškovi tekućeg održavanja se priznaju kao rashod perioda.

U slučaju zakupa softvera, stopa amortizacije se određuje u iznosu da vrijednost sredstva na period isteka korišćenja istog, shodno Ugovoru o korišćenju, bude 0.

3.2. Učešća u kapitalu

Ulaganja u zavisna pravna lica u pojedinačnim finansijskim izvještajima Društva obuhvataju se metodom nabavne vrijednosti.

Ulaganja u pridružena pravna lica u pojedinačnim finansijskim izvještajima Društva obuhvataju se metodom nabavne vrijednosti.

Zajednička ulaganja se u pojedinačnim finansijskim izvještajima Društva obuhvataju metodom nabavne vrijednosti.

3.3. Finansijska sredstva

Finansijska sredstva se klasifikuju i vrednuju po fer vrijednosti, a promjene fer vrijednosti priznaju se u bilansu uspjeha ("FVPL"), osim ako nisu ispunjeni restriktivni kriterijumi za klasifikaciju i vrednovanje sredstva po:

- ✓ amortizovanom trošku ("AC") ili
- ✓ fer vrijednosti kroz drugi sveobuhvatni prihod ("FVOCI").

Sredstva se u navedene tri grupe klasifikuju na osnovu sledećih kriterijuma:

1. svog poslovnog modela upravljanja finansijskim sredstvima i
2. karakteristika finansijskog sredstva u vezi sa ugovorenim novčanim tokovima povezanim sa tim sredstvom.

Pri početnom priznavanju finansijskog sredstva to sredstvo se vrednuje po njihovoj fer vrijednosti. Ako su u pitanju finansijska sredstva koja nisu klasifikovana u ona koja se priznaju i vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u njihovu početnu vrijednost se uključuju transakcioni troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju ili izdavanju finansijskog sredstva.

Nakon početnog vrednovanja finansijskog sredstva ono se vrednuje:

1. po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,
2. po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ili
3. po amortizovanom trošku.

3.4. Zalihe

Zalihe se na datum bilansa vrednuju po nižem iznosu: troška nabavke ili neto prodajne vrijednosti. Troškovi pozajmljivanja se ne uključuju u nabavnu vrijednost zaliha.

Obračun izlaza sa zaliha se vrši po metodi ponderisanih prosječnih cijena.

3.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Potraživanja se iskazuju po originalnom fakturisanom iznosu, umanjenom za ispravke vrijednosti po osnovu njihovih obezvređenja.

Otpis kratkoročnih potraživanja i plasmana kod kojih postoji vjerovatnoća nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana otpis, u celini ili delimično, vrši direktnim otpisivanjem.

Vjerovatnoća nemogućnosti naplate potraživanja od subjekta u stečaju, odnosno likvidaciju, preduženosti, kao i u slučaju otuđenja imovine, prinudnog poravnjanja, vanparničnog poravnjanja, zastarelosti, sudskog rešenja, akta upravnog organa utvrđuje se pojedinačno na osnovu raspoložive dokumentacije.

Za ostala kratkoročna potraživanja nenaplaćena na datum bilansa utvrđuje se iznos očekivane nenaplativosti na osnovu podataka o nenaplativosti takvih potraživanja iz prethodna tri izvještajna perioda, uz potrebne korekcije zbog promjene okolnosti.

3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju u bilansu stanja po nabavnoj vrijednosti. Za svrhu izvještaja o tokovima gotovine, gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju: blagajnu, depozite po viđenju kod

banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa rokom dospeljaća do tri mjeseca ili kraće, i prekoračenja po tekućem računu.

3.7. Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja se iskazuju po nabavnoj vrijednosti koja predstavlja fer vrijednost cijene robe i primljenih usluga koja će biti plaćena u budućnosti nezavisno od toga da li je ili nije fakturisana Društvu.

3.8. Obaveze po osnovu dugoročnih kredita

Obaveze po dugoročnim kreditima se početno priznaju po fer vrijednosti priliva (koji se određuje korišćenjem preovlađujuće tržišne kamatne stope za sličan instrument, ukoliko je bitno drugačiji od cijene transakcije), bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima, obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope; svaka razlika između fer vrijednosti priliva (umanjena za transakcione troškove) i otplaćenog iznosa se priznaje kao trošak kamate tokom perioda kreditiranja.

3.9. Tekući i odloženi porez na dobit

Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa poreskim propisima Crne Gore. Osnovica poreza na dobit se koriguje po osnovu prava na umanjenje poreske osnovice (po osnovu prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu ranije iskazanih poreskih gubitaka). Porez na dobit se obračunava po stopi od 9%. Utvrđeni iznos poreza na dobit se koriguje po osnovu prava na poreski kredit. Poreski obveznici sami utvrđuju procenjeni mesečni akontacioni iznos poreza na dobit.

Odloženi porez se obračunava i evidentira na privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihovih iznosa iskazanih u finansijskim izvještajima. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, neiskorišćena poreska sredstva i neiskorišćene poreske gubitke, do iznosa za koji je vjerovatno da će budući oporezivi dobiti biti dovoljni da omoguće realizaciju (iskorišćenje) odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih sredstava i neiskorišćenih poreskih gubitaka.

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao poreski prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobit perioda.

3.10. Primanja zaposlenih

a) Troškovi zarada i troškovi socijalnog osiguranja

Iznosi naknada zaposlenima priznaju se kao trošak zarada u bilansu uspjeha. Društvo snosi troškove zaposlenih koji se odnose na obezbjeđenje beneficija kao što su penzijsko osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i slično. Ovi iznosi se iskazuju u bilansu uspjeha u okviru troškova zarada.

b) Troškovi penzija i ostalih naknada nakon penzionisanja

Svi zaposleni Društva dio su penzionog plana Crne Gore. Svi doprinosi koji su obavezni po penzionim planu Vlade se vode kao trošak u periodu kada nastanu. Društvo, u normalnom toku poslovanja, vrši plaćanja državi Crnoj Gori u ime svojih zaposlenih. U Društvu ne postoji nijedan drugi penzioni plan niti naknade zaposlenima nakon penzionisanja i stoga nema obaveze u tom smislu. Isto tako, Društvo nema obavezu da obezbjeđuje buduće naknade sadašnjim ni bivšim zaposlenima.

c) Otpremnine

Otpremnine se isplaćuju pri prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju. U skladu sa odredbama kolektivnog ugovora kod poslodavca, Društvo ima obavezu da isplati naknadu zaposlenima prilikom odlaska u penziju u iznosu 6 prosječnih neto mjesečnih zarada zaposlenog ili prosječnih zarada u Društvu.

d) Naknade rukovodstvu

U skladu sa Statutom Društva, Odbor direktora ima tri člana. Odlukom Vlade Crne Gore, broj 07-2426, od 14.09.2017.godine, utvrđena je mjesečna naknada za rad u Odboru, i to:

- naknada za predsjednika iznosi 50% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini;
- naknada za članove iznosi 40% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini;

Izvršnom direktoru pripada zarada po Ugovoru o radu, koji je zaključen saglasno propisima o radu. Takođe je ovim ugovorom utvrđeno da mu pripadaju i druga primanja koja su propisana Kolektivnim ugovorom Društva za sve zaposlene u Društvu.

3.3. Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad robom, što se obično podudara i sa vremenom isporuke.

U slučaju odlaganja naplate dužeg od 24 mjeseca, fer vrijednost naknade utvrđuje se diskontovanjem budućeg novčanog priliva. Kao diskontna stopa primjenjuje se preovlađujuća kamatna stopa na finansijskom tržištu.

Prihodi od naknada za rad obračunavaju se mjesečno u fiksnom ugovorenom iznosu.

Prihodi od kamata se priznaju na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir neizmirenu glavicu i efektivnu kamatnu stopu tokom perioda dospijanja.

3.4. Priznavanje troškova pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja se kapitalizuju, tj. računovodstveno se obuhvataju primjenom postupka iz MRS 23 Troškovi pozajmljivanja.

3.5. Operativni lizing

U vezi sa sredstvima uzetim u operativni lizing:

- zakup je ugovor na osnovu kojeg, u dogovorenom vremenskom periodu, u zamjenu za naknadu, zakupodavac prenosi na zakupca pravo korišćenja nekog sredstva (koje je predmet zakupa).
- ugovorom se definiše korišćenje određenog sredstva (predmeta zakupa) i
- predmetno sredstvo (identifikovano sredstvo) je sredstvo koje je predmet zakupa i za koje je zakupodavac zakupcu dao pravo korišćenja.
- lizing se može obnoviti. Ne postoji mogućnost prodaje. Vrší se uvećanje iznosa zakupnine srazmerno porastu opšteg nivoa cijena.

3.6. Politike upravljanja rizikom

Društvo je izloženo:

1. kreditnom riziku - postoji rizik da komitenti Društva svoje obaveze prema Društvu ne izmire u ugovorenim rokovima;
2. riziku likvidnosti - Društvo je izloženo dnevnim zahtjevima za izmirenje obaveza prema poveriocima, što utiče na raspoloživa novčana sredstva, i
3. tržišnom riziku - Društvo je izloženo rizicima po osnovu efekata promjena visine tržišnih kamatnih stopa i riziku promjena deviznih kurseva.

Društvo je takođe izloženo i prati uticaje operativnog rizika, rizika ulaganja u druga pravna lica i sopstvena osnovna sredstva.

Ciljevi upravljanja rizikom: Cilj upravljanja rizicima je njihova optimizacija i umanjeње potencijalnih gubitaka po osnovu tih rizika. Konkretni ciljevi upravljanja rizikom likvidnosti su ispunjavanje obaveza Društva, ispunjavanje zahtjeva regulative i poštovanje interno postavljenih limita.

U cilju boljeg upravljanja likvidnošću, Društvo prati kretanja na domaćem i inotrižistu novca, u smislu pravovremenog obezbjeđenja likvidnih sredstava za poslovanje.

Politika i postupci za upravljanje rizikom - načela upravljanja rizicima su:

- izbegavanje rizika,
- smanjivanje rizika i
- zaštita od rizika upotrebom bilansnih i vanbilansnih finansijskih instrumenata.

Društvo upravlja kreditnim rizikom kako na nivou klijenta, grupe povezanih lica, tako i na nivou ukupnog kreditnog portfolija. Izloženost kreditnom riziku (koji se izražava kao nemogućnost naplate kredita i drugih potraživanja sa pripadajućim kamatama) Društvo kontinuirano prati kroz:

- bonitet i kreditnu sposobnost klijenata Društva i načine (instrumente) obezbjeđenja (stalno ili prema potrebi),
- stepen naplativosti kredita i kamata (dnevno i mesečno praćenje),
- evidentirane potencijalne gubitke za svakog klijenta pojedinačno.

Uslovi odobrenja svakog plasmana pravnim licima se određuju individualno, a u zavisnosti od vrste klijenta, namene za koju se plasman odobrava, procenjene njegove kreditne sposobnosti, kao i od trenutne situacije na tržištu. Uslovi obezbjeđenja koji prate svaki plasman su takođe opredjeljeni analizom boniteta klijenta, vrstom izloženosti kreditnom riziku, oročnosti plasmana, kao i samom sumom.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti sprovođenjem više aktivnosti:

- Društvo priprema planove novčanih tokova u domaćoj i stranoj valuti;
- Društvo na raspolaganju ima i kreditne linije koje svakog trenutka može iskoristiti za potrebe održanja likvidnosti.

Analiza kreditnog rizika se vrši od strane menadžera Društva, koji vrši analizu i daje ocene kreditne sposobnosti klijenta.

Na osnovu dnevnih i mjesečnih planova likvidnosti i zakonski definisanih racija, a u cilju dublje analize rizika likvidnosti Društvo od strane savjetnika direktora vrši identifikovanje, mjerenje, praćenje i upravljanje rizikom likvidnosti. Društvo vrši identifikovanje, mjerenje, praćenje i upravljanje rizikom kamatnih stopa.

Instrumenti praćenja izloženosti Društva riziku likvidnosti uključuju metod praćenja priliva i odliva sredstava, kao i mjerenje razlike između sredstava i obaveza Društva u određenom vremenskom periodu (gap analiza).

Nivo likvidnosti se iskazuje pokazateljem likvidnosti koji predstavlja odnos:

- zbiru likvidnih sredstava prvog i drugog reda (gotovina, sredstva na računima kod drugih banaka, potraživanja u postupku realizacije, neopozive kreditne linije odobrene Društvu, finansijski instrumenti kotirani na berzi i ostala potraživanja Društva koja dospevaju do mjesec dana) i
- zbiru obaveza po viđenju bez ugovorenog roka dospijeća i obaveza sa ugovorenim rokom dospijeća u narednih mjesec dana.

Likvidnost se prati i pomoću izvještaja o strukturnoj ročnoj usklađenosti (maturity mismatch): bilansne pozicije se raspoređuju u određene intervale ročnosti prema preostalom roku dospijeća, sem pozicija kapitala, ostale aktive i ostale pasive koji su smešteni u interval bez definisanog roka dospijeća. Devizne rezerve se raspoređuju u skladu sa ročnošću deviznih depozita.

Upravljanje deviznim rizikom Društva vrši se na osnovu dnevne mape valutne strukture. Politika i procedura privrednog subjekta za izbegavanje pretjeranih koncentracija rizika:

- da bi se smanjio ili ograničio rizik likvidnosti rukovodstvo Društva nastoji da diversifikuje svoje izvore finansiranja;

U cilju smanjenja rizika poslovanja Društvo poseduje polise osiguranja zaposlenih po osnovu rizika koji se mogu osigurati.

3.7. Nadoknadiva vrijednost stalnih sredstava

Na datum bilansa Društvo procenjuje da li postoje indikatori koji ukazuju da je neko stalno sredstvo obezvređeno. U slučaju postojanja takvih indikatora Društvo procenjuje nadoknadivu vrijednost sredstava i/ili jedinice koja "stvara gotovinu" za koje postoje indikatori njihove obezvređenosti (nadoknadiva vrijednost je jednaka upotrebnoj vrijednosti ili neto fer vrijednosti ako je ona viša od upotrebne vrijednosti).

3.17. Potencijalna sredstva i potencijalne obaveze

Potencijalno sredstvo je moguće sredstvo koje proizlazi iz prošlih događaja i čije će se postojanje potvrditi samo nastankom ili ne nastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom privrednog subjekta.

Potencijalna obaveza je:

1. moguća obaveza koja proizlazi iz prošlih događaja i čije će postojanje biti potvrđeno samo nastankom ili ne nastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom privrednog subjekta, ili

2. sadašnja obaveza koja proizlazi iz prošlih događaja, ali koja nije priznata s obzirom da:
- nije izvjesno da će podmirenje obaveze zahtijevati odliv resursa sa ekonomskim koristima ili
- iznos obaveze se ne može utvrditi dovoljno pouzdano.

4. POJEDINAČNA OBJELODANJIVANJA

4.1. Neplaćeni upisani kapital

Društvo nema neuplaćenog upisanog kapitala.

4.2. Nematerijalna imovina

U toku 2024. godine promjene na nematerijalnim ulaganjima Društva su:

Vrijednosti i promjene	Licence	Računarski softver	Ostala nematerijalna imovina	Ukupno
I Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2023. godine ¹	10.539,80	17.631,07	2.137,07	30.307,94
Nabavna vrijednost				
1. Stanje 01.01.2024. godine	16.189,73	44.250,00	2.700,00	63.139,73
2. Povećanja (a+b+c+d)	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
a) Amortizacija	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
b) Nove nabavke kupovinom				
c) Interno stvorena sredstva				
d) Revalorizacija				
3. Smanjenje (a+b)				
a) Rashodovanje				
II Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)	115.189,73	44.250,00	2.700,00	162.139,73
Ispravka vrijednosti				
1. Stanje 01.01.2024. godine	5.649,93	26.618,93	562,93	32.831,79
2. Povećanja (a+b+c+d)	19.737,95	8.550,00	540,00	28.827,95
a) Amortizacija	3.237,95	8.550,00	540,00	12.327,95
b) Nove nabavke kupovinom	16.500,00			16.500,00
c) Interno stvorena sredstva				

¹ Misli se na prethodni izvještajni period.

SM

d) Revalorizacija				
3. Smanjenje (a+b)				
a) Rashodovanje				
b) Prodaja				
III Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)		35.168,93	1.102,93	61.659,74
IV Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2024. godine (II - III)	89.801,85	9.081,07	1.597,07	100.479,99

4.3. Nekretnine, postrojenja i oprema

U toku 2024. godine promjene na nekretninama, postrojenjima i opremi Društva su:

Vrijednosti i promjene	Zemljište	Građevine	Oprema	Ostala sredstva	Ukupno
I Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2023. godine	0	85.501,83	42.875,91	18.263,44	146.641,18
Nabavna vrijednost					
1. Stanje 01.01.2024. godine	0	189.780,66	90.936,25	31.479,15	312.196,06
2. Povećanja (a + b + c + d)					
a) Amortizacija					
b) Nove nabavke kupovinom					
c) Nabavke iz poslovnih kombinacija					
d) Revalorizacija					
3. Smanjenje (a + b)					
a) Rashodovanje					
II Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)					
Ispravka vrijednosti					
1. Stanje 01.01.2024. godine		104.278,83	48.060,34	13.215,71	165.554,88
2. Povećanja (a + b + c + d)		45.051,84	15.146,03	2.680,00	62.877,87
a) Amortizacija		45.051,84	15.146,03	2.680,00	62.877,87
b) Nove nabavke kupovinom					
c) Nabavke iz poslovnih kombinacija					
d) Revalorizacija					
3. Smanjenje (a + b)					

a) Rashodovanje					
b) Prodaja					
III Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)		149.330,67	63,206.37	15,895.71	228,432.75
IV Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2024. godine (II - III)		40.449,99	31,465.88	15,583.44	87,499.31

Društvo nije u toku 2024. godine mijenjalo stope za obračun amortizacije opreme.

4.4. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

4.5. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica

Društvo posjeduje ulog u društvo „Berza električne energije“ DOO. Nabavna vrijednost uloga je 180.010,00 EUR-a. Društvo posjeduje 18,8% učešća u kapitalu navedenog društva, a ima 33,33% upravljačkih prava.

Sažeti finansijski podaci pridruženog Društva Berza električne energije su:

Red. br.	Stavka	2024 godina	2023. godina
1.	Stalna sredstva		
2.	Tekuća sredstva	139.935	200.737
3.	Kapital, bez revalorizacionih rezervi i dobiti	11.876.865	12.420.781
4.	Revalorizacione rezerve	960.000	960.000
5.	Akumulirani gubitak	0	0
6.	Obaveze	-123.183	-499.791
7.	Prihodi	11.179.983	12.161.309
8.	Rashodi	1.053.028	720.768
9.	Porez iz dobiti	680.907	512.113
10.	Učešće u kapitalu u %	0	0
		18.8	18.8

4.6. Ostali dugoročni finansijski plasmani

Društvo ne raspolaže dugoročnim finansijskim plasmanima.

4.7. Zalihe

Društvo ne raspolaže zalihami.

FM

4.8. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Društvo na datume bilansa ima sljedeća kratkoročna potraživanja i plasmane:

Red. br.	Vrsta zaliha	2024. godina	2023. godina
1.	Potraživanja od kupaca		
2.	Kratkoročni finansijski plasmani	9.496.336,33	11.778.519,23
3.	Ostala kratkoročna potraživanja		-
4.	Ukupno	9.994,50	1.287.410,49
5.	Ispravka potraživanja	9.506.330,83	13.065.929,72
6.	Svega	(91.530,82)	(91.530,82)
		9.414.800,01	12.974.398,90

Tabela: Promjene na računima ispravke vrijednosti

	2024. Godina	2023. Godina
I. Stanje na dan 01.01.		
1. Ispravka vrijednosti u toku godine	91.530,82	91.530,82
2. Ukidanje indirektnog otpisa		
3. Isknjižavanje		
4. Kursne razlike		
II. Stanje na dan 31.12.		
Vrsta obezbjeđenja	91.530,82	91.530,82
Iznos pokrivenosti		

Na datume bilansa koncentracija potraživanja od kupaca je sledeća:

2024. godina			2023. godina		
Broj kupaca	iznos	%	Broj kupaca	iznos	%
1	7.236.407,03	76,20	1	10.598.956,82	89,99
1	1.814.831,80	19,11	1	1.030.919,85	11,81
75	445.097,50	4,69	45	148.642,56	0,33
		100,00			100,0

Društvo je poslalo 66 izvoda otvorenih stavki (svi kupci su pravna lica), sa stanjem na dan 31.12.2024. godine. Vrijednost potraživanja koje je poslato na usaglašavanje iznosi 9.402.936,99 EUR-a. Potvrđeno je 57 izvoda otvorenih stavki u ukupnom iznosu od 9.390.478,62 EUR-a.

4.9. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

SM

Društvo na datume bilansa ima sledeće stanje gotovine:

Red. br.	Vrsta sredstva	2024. godina	2023. godina
1.	Blagajna		0,00
2.	Devizna blagajna		0,00
3.	Tekući (poslovni) računi	5.433.430,42	4.880.511,05
4.	Devizni račun	22.383,32	29.081,20
	Ukupno	5.455.813,74	4.909.592,25

4.10. Osnovni kapital i otkupljene sopstvene akcije

Na datume bilansa osnovni kapital je bio:

	Vrijednost	Povećanje/smanjenje
Na dan 31.12.2024.god.	470.338,87	0
Na dan 31.12.2023. god.	470.338,87	0
Povećanje	0	0

DOO COTEE je jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću. Vlada Crne Gore je osnivač i 100% vlasnik kapitala.

4.11. Rezerve i nerealizovani dobiti i gubici

Statutarna rezerva je formirana radi pokrića eventualnog gubitka

	2024. godina	2023. godina
Na dan 31.12.	114.864,89	114.864,89

U toku izvještajnih perioda promjene na revalorizacionim rezervama nije bilo promjena:

	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina, postrojenja i opreme	Dobici i gubici po osnovu finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans stanja	Ukupno
2024. god. ²	34.341,67		
Početno stanje			
Povećanja po osnovu	-	-	-

²Misli se na prethodni izvještajni period.

	Revalorizacije rezerve po osnovu nekretnina, postrojenja i opreme	Dobici i gubici po osnovu finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans stanja	Ukupno
procjene fer vrijednosti			
Smanjenja po osnovu procjene fer vrijednosti	-	-	-
Smanjenja po osnovu prodaje ili rashodovanja sredstava	-	-	-
Ostale promjene	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2024. godine	34.341.67	-	-
Povećanja po osnovu procjene fer vrijednosti	-	-	-
Smanjenja po osnovu procjene fer vrijednosti	-	-	-
Smanjenja po osnovu prodaje ili rashodovanja sredstava	-	-	-
Ostale promjene	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2024. godine ³	34.341.67	-	-

4.12. Dobit

Neraspoređena dobit za 2023. godinu iskazana u BU iznosila je 6.722,37 EUR-a. Poreska uprava je Rješenjem br:06/02-14/3-24 od 10.09.2024. godine korigovala iskazanu dobit i umanjila navedeni iznos za 1.703,51 EUR-o. Ova korekcija je posljedica nepriznavanja iznosa od 18.927,88 EUR-o koji se odnosio na rezervisanja za sudske sporove, a predstavljao je potraživanja za neisplaćenu zaradu. Navedeni iznos je oporezovan po stopi od 9%. Nakon korekcije neraspoređena dobit za 2023. godinu iznosila je 5.018,86 EUR-a.

Neraspoređena dobit za 2024. godinu je 11.215,93 EUR-a.

4.13. Dividende po akciji

Kapital društva nije akcionarski.

U 2024. godini nije bilo raspodjele dobiti.

4.14. Rezervisanja

Stanje i promjene rezervisanja su bili:

Vrsta rezervisanja	Iznos na početku perioda	Dodatna rezervisa-nja	Iskorišćeni iznos	Ukinuta rezervisa-nja	Povećanja proizašla iz diskonto- vanja	Stanje na kraju perioda
--------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---	----------------------------

³Misli se na tekući izvještajni period.

50M

1	2	3	4	5	6	7 (2+3-4-5+6)
2024. godina ⁴						
Za date garancije po proizvodima						
Za rekultivaciju zemljišta						
Stanje na dan 31.12.2023. godine	1.517,15	21.433,20				
2024. godina ⁵						22.950,35
Za date garancije po proizvodima						
Za rekultivaciju zemljišta						
Stanje na dan 31.12.2024. godine ⁶	22.950,35			19.722,85		3.227,50

Dugoročna rezervisanja uključuju rezervisanja za sudske sporove i rezervisanja za ostale troškove iz neraspoređene dobiti za obaveze iz poslovanja Društva koje Metodologijom za utvrđivanje RDP-a nijesu uključene u utvrđivanje RDP-a, a mogu nastati u poslovanju Društva.

Rezervisanja za ostale troškove iz neraspoređene dobiti za obaveze iz poslovanja Društva koje Metodologijom za utvrđivanje RDP-a nijesu priznate prilikom utvrđivanja RDP-a, a mogu nastati u poslovanju Društva i na dan 31.12.2024.godine su iznosila 3.227,50EUR-a.

4.15. Dugoročne obaveze

Stanje i promjene dugoročnih obaveza su bili:

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos na kratkoročne obaveze	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7 (2+3-4-5+6)
2023. godina ⁷	89.686,19	3.472,44	48.000,00	48000,00	-	45.158,63
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu						
Ostale dugoročne obaveze						
Stanje na dan 31.12.2023. godine	89.686,19	3.472,44	48.000,00	48000,00	-	45.158,63
2024. godina ⁸						45.158,63
Dugoročne obaveze po osnovu lizing	45.158,63			45.158,63		0
Ostale dugoročne obaveze		99.000,00		49.500,00		49.500,00
Stanje na dan 31.12.2024. godine	45.158,63	99.000,00		94.658,63		49.500,00

⁴ Misli se na prethodni izvještajni period.

⁵ Misli se na tekući izvještajni period.

⁶ Misli se na tekući izvještajni period.

⁷ Misli se na prethodni izvještajni period.

⁸ Misli se na tekući izvještajni period.

DM

Na poziciji dugoročnih obaveza su iskazane obaveze koje dospijevaju u roku dužem od godinu dana od dana bilansa. Obaveza iskazana u bilansu u iznosu 49.500,00 EUR-a je dugoročna obaveza koja se odnosi na zakup softvera za evidenciju garancija porijekla koje dospijevaju u 2026. i 2027. godini prema Okvirnom sporazumu broj 24/173-8 od 19.03.2024. godine.

4.16. Kratkoročne obaveze

Stanje i promjene kratkoročnih obaveza su bili:

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos sa dugoročnih obaveza	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7 (2+3-4+5+6)
Stanje na dan 31.12.2023. godine	23.646.793,90	71.685.194,00	89.855.207,97	48.000,00	-	5.524.779,93
Kratkoročne obaveze lizing	48.000,00		48.000,00	47.295,24		47.295,24
Kratkoročne obaveze garancije porijekla 2024. godina			16.500,00	49.500,00		33.000,00
Primljene garancije 2024. godina ⁹		100.000,00				100.000,00
Dobavljači	5.476.686,15	62.470.167,24	66.016.847,02			1.930.006,37
Stanje na dan 31.12.2024. godine	5.524.686,15	62.570.167,24	66.081.347,02	94.658,63	-	2.110.301,61

Na dan 01.10.2021. godine Društvo je iznajmilo poslovni prostor za potrebe obavljanja djelatnosti. Porocijenjeno je da će zakup trajati 51 mjesec. Ugovor o zakupu je sklopljen na 3 mjeseca u 2021. godini, potom na 12 mjeseci u 2022. godini, pa produžen za još 12 mjeseci u 2023. godini, potom za 12 mjeseci u 2024. godini i za 2025. godinu. Shodno primjeni MSFI 16-lizing, ovaj zakup se tretira kao imovina sa pravom korišćenja i predstavlja pravo zakupca na korišćenje imovine tokom trajanja zakupa. Na početku trajanja zakupa priznaje se imovina sa pravom korišćenja i diskontna vrijednost obaveze po osnovu zakupa. Na dan 31.12.2024. godine iskazan je dio obaveza koji dospijeva u 2025. godini.

Obaveza iskazana u bilansu u iznosu 33.000,00 EUR-a je obaveza koja se odnosi na zakup softvera za evidenciju garancija porijekla koje dospijevaju u 2025. godini u skladu sa Ugovorom broj 24/173-9 od 19.03.2024. godine.

Položeni depozit u visini od 100.000,00 eura nasatao je po osnovu Ugovora o direktnom korišćenju depozita odnosno Ugovora o finansijskom poravnanju gdje se kao jedan od instrumenata obezbjeđenja plaćanja navodi namjenski depozit. Iznos od 100.000,00 eura odnosi se na depozit koji su položila dva trgovca od po 50.000,00 eura i to Ugovor o direktnom korišćenju depozita broj 24/3100-I sa trgovcem Tema Energy Trading DOO i Ugovor o direktnom korišćenju depozita broj 24/3049-I sa trgovcem Duferco Hellas S.A.

⁹Misli se na prethodni izvještajni period.
¹⁰Misli se na prethodni izvještajni period.

EM

Društvo je poslalo 23 izvoda otvorenih stavki (svi dobavljači su pravna lica), sa stanjem na dan 31.12.2024. godine. Vrijednost dugovanja koje je poslato na usaglašavanje iznosi 1,929,879,95 EUR-a. Potvrđeno je 16 izvoda otvorenih stavki u ukupnom iznosu od 1,929,322,95 EUR-a.

4.17. Tekući i odloženi porez na dobit

U izvještajnim periodima nastali su sledeći tekući i odloženi poreski rashodi:

Red. br.	Stavka	2024. godina	2023. godina
1.	Tekući poreski rashod		
2.	Priznavanje odložene poreske obaveze	4.208,65	5.415,22
3.	Odloženo poresko sredstvo po osnovu investiranja u sopstvena osnovna sredstva	-4.404,10	-859,80
4.	Poreski rashod/prihod	-195,45	4.555,42

Na računu 481 iskazuju se obaveze za porez iz rezultata. Porez iz rezultata se sastoji iz tekućeg poreza i odloženog poreza. Tekući porez je porez koji treba platiti za izvještajnu godinu, iskazuje se u obrascu Prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica u skladu sa odredbama Zakona o prezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Sl. list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23, 088/24)

U narednoj tabeli prikazana je efektivna stopa poreza na dobit:

R. b.	Sadržaj	2024. godina	2023. godina
1.	Računovodstvena dobit		
2.	Porez na dobit (1 x9%)	11.020,48	11.277,79
3.	Poreski efekat na razlike u prihodima	991,84	1.015
4.	Razlike po osnovu amortizacije		
5.	Rashodi za kazne	8.484,49	9.553,28
6.	Efekti poreskog kredita i novozaposlenih radnika		
7.	Usklađivanje rashoda	46.185,73	39.338,01
8.	Oporeziva dobit	46.762,82	60.169,08
9.	Prosječna efektivna stopa	9	9

Poreski sistem Crne Gore je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. U Crnoj Gori poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina.

Rukovodstvo Društva smatra da su poreske obaveze pravilno izračunate i uključene u finansijske izvještaje.

4.18. Poslovni prihodi

Društvo je u izvještajnim periodima ostvarilo sledeće prihode:

Red. br.	Vrsta prihoda	2024. godina	2023. godina
1.	Prihodi od prodaje proizvoda		
2.	Prihodi od prodaje robe i usluga		
3.	Promjena vrijednosti zaliha učinaka	778.069,82	798.060,68
4.	Prihodi od refundacija		
5.	Prihod od uslovljenih donacija	16.483,84	
		16.500,00	
	Ukupno	811.053,70	798.060,68

Prihodi od RDP se odnose na prihode od naknade za rad operatora koje Društvo naplaćuje u skladu sa govorima o prenosu naknada sa korisnicima usluga u iznosu 767.121,60 EUR-a i prihoda od evidencije garancija porijekla u iznosu 10.948,26 EUR-a.

Iznos Prihoda iznad razumne dobiti 70.353,19 EUR-a je razgraničen i prikazan na poziciji pasivna vremenska razgraničenje—odloženi prihodi u skladu sa članom 12 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije ("Službeni list Crne Gore", br.071/22,037/23).

Prihod od refundacija je prihod obračunat saglasno odredbama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju ("Sl.list CG br.145/21i 048/24) i Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 027/13 ..., 084/24)

Prihod od uslovljenih donacija je iskazan u skladu sa odredbama MRS 20 Državna davanja. U slučaju kada su od države(Vlada,državni organi i slična tijela, lokalna, nacionalna, međunarodna) primljena sredstva uz uslove koje treba da se ispune, prihod se priznaje u koleraciji sa troškovima koje treba nadoknaditi iz tih prihoda.

4.19. Poslovni rashodi

Društvo je u izvještajnim periodima ostvarilo sledeće poslovne rashode:

Red. br.	Vrsta rashoda ¹¹	2024. godina	2023.godina
1.	Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	8.379,24	7.687,58
2.	Troškovi goriva		
4.	Troškovi rezervnih delova	2.163,98	1.496,81
5.	Troškovi sitnog inventara	-	-
6.	Troškovi zarada	-	-
7.	Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	356.899,16	339.353,59
8.	Troškovi amortizacije	205.080,27	241.076,11
9.	Troškovi rezervisanja	91.705,82	76.260,12
10.	Troškovi konsultantskih i advokatskih usluga		-
11.	Troškovi održavanja	11.896,08	3.881,05
12.	Troškovi PTT usluga u zemlji	8.838,74	3.677,16
13.	Troškovi platnog prometa	13.962,20	12.581,59
13.	Ostali troškovi	10.389,49	8.489,44
		90.718,24	96.518,28
	Ukupno	800.033,22	791.021,73

¹¹Iz tabele isključiti rashode koji nisu materijalno značajni.

U troškove zarada uključene su i naknade rukovodstvu, i to:

- trošak bruto naknade za 2024.godinu predsjedniku Odbora direktora iznosio je 11.030,61EUR-o (8.767,56 EUR-a neto),
- trošak bruto naknade za 2024.godinu za 2 člana Odbora direktora iznosio je 17.221,14EUR-o (14.028,00 EUR-a neto),
- trošak bruto zarade za 2024.godinu za izvršnog direktora iznosio je 44.965,88EUR-a (31.331,27 EUR-a neto).

4.20. Prihodi i rashodi po osnovu vrednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) i ostali prihodi i rashodi

Društvo je u izvještajnim periodima ostvarilo sledeće prihode i rashode po osnovu vrednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) i ostale prihode i rashode:

Red. br.	Vrsta prihoda i rashoda	2024. godina	2023. godina
1.	Prihodi od prodaje stalnih sredstava		
2.	Ostali poslovni prihodi		7.670,36
	Ukupno ostali poslovni prihodi		7.670,36
3.	Rashodi po osnovu kazni		
4.	Gubici po osnovu obezvređenja stalnih sredstava		
5.	Ostali poslovni rashodi		
	Ukupno ostali poslovni rashodi	0	0

4.21. Finansijski prihodi i rashodi i prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine i obaveza

Društvo je u izvještajnim periodima ostvarilo sledeće finansijske prihode i rashode i prihodi i rashode od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine i obaveza:

Red. br.	Vrsta prihoda i rashoda	2024. godina	2023. godina
1.	Prihodi od kamata		41,92
2.	Pozitivne kursne razlike		
3.	Prihodi po osnovu dividendi		
4.	Prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti finansijskih instrumenata		
	Ukupno		41,92
5.	Rashodi kamata		1
6.	Negativne kursne razlike		
7.	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti finansijskih instrumenata		3.472,44
	Ukupno		3.473,44

4.22. Izloženost deviznom riziku

Handwritten signature

Društvo nema sredstava u stranoj valuti.

4.23. Izloženost riziku likvidnosti

U narednoj tabeli prikazana je izloženost Društva riziku likvidnosti:

Stavka	Dana od dana roka za naplatu (realizaciju)					Ukupno
	do 1 mjeseca	od 1 do 3 mjeseca	od 3 mjeseca do godinu dana	od 1 godine do 5 godina	preko 5 godina	
2024. godina¹²						
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.455.814					5.455.814
Hartije od vrijednosti i drugi plasmani kojima se trguje						
Ulaganje u hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja						
Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva	187.979					187.979
Ostala sredstva i AVR	180.010					180.010
Ukupno aktiva	19.782.071					19.782.071
Obaveze prema bankama						
Obaveze prema komitentima	2.030.006					2.030.006
Obaveze za kamate i naknade						
Ostale obaveze iz poslovanja	238.413					238.413
Rezervisanja	3.228					3.228
Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak						
Ostale obaveze i PVR	16.661.398					16.661.398
Odložene poreske obaveze						
Ukupno obaveze i odložene poreske obaveze	18.933.045					18.933.045
Kapital	635.780					635.780
Ukupno pasiva						635.780

¹²Misli se na tekući izvještajni period.

Stavka	Dana od dana roka za naplatu (realizaciju)					Ukupno
	do 1 mjeseca	od 1 do 3 mjeseca	od 3 mjeseca do godinu dana	od 1 godine do 5 godina	preko 5 godina	
Ročna neusklađenost						
2024. godina¹³						
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.455.814					5.455.814
Hartije od vrijednosti i drugi plasmani kojima se trguje						
Ulaganje u hartije od vrijednosti koje se drže do dospeljeća						
Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva	367.989					367.989
Ostala sredstva i AVR	180.010					180.010
Ukupno aktiva	19.782.071					19.782.071
Obaveze prema bankama						
Obaveze prema komitentima	2.030.006					2.030.006
Obaveze za kamate i naknade						
Ostale obaveze iz poslovanja	238.413					238.413
Rezervisanja	3.228					3.228
Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak						
Ostale obaveze i PVR	18.933.045					18.933.045
Odložene poreske obaveze						
Ukupno obaveze i odložene poreske obaveze	21.073.843,62					21.073.843,62
Kapital	635.780					635.780
Ukupno pasiva	19.782.071					19.782.071
Ročna neusklađenost	0,00					0,00

¹³ Misli se na prethodni izvještajni period.

5. OSTALA OBJELODANJIVANJA

5.1. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

-Pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori, u toku je sudski postupak protiv Operatora tržišta koji je, u 2014. godini, pokrenuo tužilac En+Group Limited (Chananel Islands, Jersey), protiv osam tuženih subjekata, između ostalih DOO „COTEE“-a, za osporavanje priznatih potraživanja stečajnih povjerilaca u postupku stečaja u Kombinatoru aluminijuma Podgorica.

Konkretno, u slučaju DOO „COTEE“-a, En+Group Limited je, u slučaju stečajnog postupka KAP-a, osporio priznata/utvrđena potraživanja DOO „COTEE“-a, po osnovu naknade za rad operatora tržišta u iznosu od 94.199,94 EUR-a i po osnovu ostupanja predaje i prijema električne energije od voznih redova (balansnog mehanizma), u iznosu od 12.794.279,27 EUR-a. Privredni sud je, krajem 2014.godine, spojio postupke u kojima je tužilac En+Group Limited, a u vezi sa potraživanjima prijavljenim u stečajnom postupku KAP-a, te odbacio tužbu En+Group Limited, nakon čega su, u narednom periodu, uslijedili dalji postupci pred apelacionim sudom Crne Gore i Privrednim sudom u Podgorici.

Između ostalog, početkom 2016.godine, Privredni sud je odredio da se razdvajaju postupci u ovoj pravnoj stvari i da se svaki zasebno vodi. Saglasno navedenom, postupak po tužbi En+Limited Group protiv DOO „COTEE“ i KAP-a u stečaju, se od tog perioda nastavlja i vodi pred Privrednim sudom u Podgorici i po pravnim sredstvima pred Apelacionim sudom Crne Gore. Određena vrijednost spora je 12.888.478,76 EUR-a.

U međuvremenu, u 2019.godini, tužilac En+Group Limited je obavijestio da je promijenio sjedište i državu registracije, što je uslovilo nastavak procesnih radnji u odnosu na te novoiskazane okolnosti i zahtjeve tužioca. U 2023. godini, zbog promjene postupajućeg sudije, rasprava je otpočela iznova, tužilac je ostao kod navoda iz dosadašnjeg postupka, a tuženi kod prigovora koje su isticali u toku postupka. Nakon provođenja postupka o utvrđivanju postojanja reciprociteta između Crne Gore i Velike Britanije, utvrđeno da nije okončan započeti proces konsolidacije, tj.sukcesije bilateralnih međunarodnih ugovora. Sud je donio rješenje kojim je odbio kao neosnovan zahtjev DOO „COTEE“-a, da na ime obezbjeđenja parničnih troškova uplati iznos od 22.200,00 EUR-a. Tuženi I i II reda su izjavili žalbu na predmetno rješenje koje su odbijene rješenjem Apelacionog suda, te potvrđeno rješenje Privrednog suda. U 2024.godini je održano jedno ročište na kojem je određeno vještačenje po vještaku ekonomske struke, dok su ostala ročišta odložena i postupak se nastavlja i u 2025.godini.

Prema procjeni punomoćnika DOO „COTEE“-a, procjena uspjeha u sporu se opredjeljuje između 50 i 70%. Procjenu iznosa potencijalnih gubitaka u slučaju negativnog ishoda spora nemoguće je odrediti jer je potraživanje DOO „COTEE“-a svrstano u tzv. treći isplativni red (član 55 stav 1 tačka 3 Zakona o stečaju), što znači da sve i da DOO „COTEE“ u cjelosti uspije u sporu, naplata utvrđenog potraživanja je neizvjesna jer se povjerioci iz trećeg isplativnog reda isplaćuju posljednji, ukoliko ima sredstava u stečajnoj masi, a srazmjerno njihovom iznosu potraživanja u ukupnom iznosu priznatih potraživanja. Svaka radnja u ovom predmetu, imajući u vidu vrijednost spora, se tarifira u iznosu 2.700,00 + PDV, što dalje implicira da bi u slučaju eventualnog neuspjeha u sporu, troškovi parničnog postupka bili izrazito visoki, pri čemu se visina tih troškova za sada ne može procijeniti.

-Pred Privrednim sudom u Podgorici, i dalje je u toku sudski postupak protiv Operatora tržišta koji je pokrenuo „HLB Mont Audit“ Podgorica, u vezi sa Ugovorom o vršenju revizije za 2019.godinu, budući da je Operator tržišta cijenio da predmet ugovora nije izvršen u skladu sa Ugovorom, nije ni izvršeno plaćanje ugovorenog iznosa. Vrijednost spora je 1.801,69 EUR-a. U međuvremenu, Privredni sud je zatražio obnavljanje spisa predmeta, imajući u vidu da su zagubljeni sudski spisi predmeta. Dakle, sudski postupak pred Privrednim sudom je i dalje u toku, te ishod istog nije izvjestan.

-Nakon okončanog postupka pred Osnovnim sudom u Podgorici, po tužbi ranijeg izvršnog direktora Operatora tržišta, radi poništaja akta o razrješenju, Operator tržišta je izjavio žalbu Višem sudu u Podgorici. Viši sud u Podgorici je donio presudu GŽ.br. 3852/22, od 07.07.2023.godine, kojom je

potvrđena presuda Osnovnog suda u Podgorici od 13.06.2022. godine i poništena odluka o razrješenju izvršnog direktora. Troškovi sudskog postupka su iznosili 600,00 EUR-a. Punomoćnik Operatora tržišta je na presudu Višeg suda uložio zahtjev za reviziju Vrhovnom sudu i Vrhovni sud je donio presudu Rev.br. 794/23, od 08.12.2023.godine, kojom je odbijena revizija kao neosnovana. Sljedstveno ishodu sudskog postupka odnosno presudi Višeg suda, raniji izvršni direktor je 25.07.2023.godine pokrenuo postupak medijacije pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, radi naknade materijalne štete, koja se odnosila na razliku zarade koju bi ostvarivao kao izvršni direktor u odnosu na zaradu koju je ostvarivao nakon razrješenja, a za period do isteka mandata, koji je okončan u prvom kvartalu 2024.godine. Ukupan utvrđeni bruto iznos za isplatu je bio 18.927,88 EUR-a sa uračunatom kamatom. Troškovi postupka pred ovim Centrom su iznosili 245,00 EUR-a. Ovaj postupak okončan je u prvom kvartalu 2024.godine zaključivanjem poravnania pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

5.2. Događaji nakon izvještajnog perioda

Nije bilo događaja koje je potrebno objelodaniti nakon izvještajnog perioda.

U Podgorici, dana 27.03.2025. godine

Odgovorno lice

Mersudin Gredić





"CATTARO AUDIT" D.O.O.
Broj 16/25
Kotor, 30.04. 2025. god.



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
**"CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE" -
PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH
ISKAZA ZA 2024. GODINU**

Podgorica, april 2025. godine

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršnom direktoru, Odboru direktora i vlasnicima Društva sa ograničenom odgovornošću „CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE“-PODGORICA

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva sa ograničenom odgovornošću „CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE“-PODGORICA (u daljem tekstu: „Društvo“, „DOO“ ili „COTEE“) na dan 31. decembra 2024. godine, i njegove finansijske uspješnosti i tokova gotovine za godinu završenu na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim u Crnoj Gori.

Predmet revizije

Finansijski izvještaji uključuju:

- iskaz o finansijskom položaju sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine;
 - iskaz o ukupnom rezultatu za godinu završenu na taj dan;
 - iskaz o promjenama na kapitalu za godinu završenu na taj dan;
 - iskaz o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan i
 - napomene uz finansijske izvještaje, koje sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje
-

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i propisima u oblasti revizije važećim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti u skladu sa tom regulativom su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Nezavisnost

Mi smo nezavisni u odnosu na „CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE“-PODGORICA DOO u skladu sa Međunarodnim Etičkim Kodeksom za Profesionalne Računovođe (uključujući Međunarodne Standarde Nezavisnosti) izdatim od strane Odbora za Međunarodne Etičke Standarde za Računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima Zakona o reviziji Crne Gore koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori. Ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa IESBA Kodeksom i etičkim zahtjevima Zakona o reviziji Crne Gore.

Ostale informacije

Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjeravanje o njima.

U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije, i pri tome razmotrimo da li postoji materijalna nedoslednost između njih i finansijskih izvještaja ili naših saznanja stečenih tokom revizije, ili na drugi način, predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja.

Dodatno, na osnovu znanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegovog poslovnog okruženja, stečenog tokom obavljanja revizije, od nas se zahtijeva da saopštimo u izvještaju ukoliko zaključimo da postoji materijalno pogrešno prikazivanje. U tom smislu, ne postoji ništa što bi trebalo da saopštimo u izvještaju.

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim u Crnoj Gori, i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale bilo usljed pronevjere ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira DOO ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja društva.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usljed pronevjere ili greške, i izdavanje revizorskog izvještaja koji sadrži mišljenje revizora. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Zakonom o reviziji i propisima u oblasti revizije važećim u Crnoj Gori uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed pronevjere ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije koju obavljamo u skladu sa Zakonom o reviziji i propisima u oblasti revizije važećim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed pronevjere ili greške, osmišljavamo i obavljamo revizijske postupke koji su prikladni za te rizike i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat pronevjere je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što pronevjera može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole društva.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, donosimo zaključak o tome da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti DOO da

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.
- Saopštavamo rukovodstvu, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije, značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.



dr Radovan Samardžić
Licencirani ovlašćeni revizor

Podgorica, 22.04.2025.godine

“CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE” – PODGORICA DOO
 Finansijski izvještaji za godinu završenu 31.12.2024.godine

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
 na dan 31.12.2024. godine**

-u EUR-

POZICIJA	Iznosi		
	Tekuća godina	Prethodna godina	
		Krajnje stanje 31.12.2023	Početno stanje ____ 20__g.
2	5	6	7
AKTIVA			
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	0	0	
B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	367.989	356.959	
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	100.480	30.308	
1. Ulaganja u razvoj	0	0	
2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	100.480	30.308	
3. Goodwill	0	0	
4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	0	0	
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	87.499	146.641	
1. Zemljište i objekti	40.450	85.502	
2. Postrojenja i oprema	47.049	61.139	
3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	0	0	
3.1. Investicione nekretnine	0	0	
3.2. Biološka sredstva	0	0	
3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	0	0	
4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	0	0	
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	180.010	180.010	
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0	0	
2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	0	0	
3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	180.010	180.010	
4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	0	0	
5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0	0	
6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	0	0	
7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	0	0	
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	1.628	0	
D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	14.870.596	17.883.991	
I. ZALIHE (027 do 030)	0	0	
1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	0	0	
2. Nedovršena proizvodnja	0	0	
3. Gotovi proizvodi i roba	0	0	
4. Dati avansi	0	0	
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	9.414.782	12.974.399	
1. Potraživanja od kupaca	9.404.805	11.686.988	
2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0	0	
3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0	0	
4. Ostala potraživanja (036+037+038)	9.977	1.287.411	
4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	575	6.487	
4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	0	1.279.158	
4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	9.402	1.766	
III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	0	0	
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju	0	0	
2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0	0	
3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0	0	
IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	5.455.814	4.909.592	
V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0	0	
E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.541.839	3.459.161	
F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	19.782.052	21.700.111	

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2024. godine

-u EUR-

POZICIJA	Iznosi		
	Tekuća godina	Prethodna godina	
		Krajnje stanje 31.12.2023	Početno stanje 2023
2	5	6	7
PASIVA			
A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	635.780	626.268	
I. OSNOVNI KAPITAL	470.339	470.339	
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	0	0	
III. EMISIONA PREMIJA	0	0	
IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	149.207	149.207	
1. Zakonske rezerve	0	0	
2. Statutarne rezerve	114.865	114.865	
3. Druge rezerve	0	0	
4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	34.342	34.342	
5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	0	0	
VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	16.234	6.722	
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	5.018	0	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	11.216	6.722	
3. Gubitak ranijih godina	0	0	
4. Gubitak tekuće godine	0	0	
VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	0	0	
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	52.728	68.109	
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	3.228	22.950	
1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0	0	
2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0	0	
3. Ostala dugoročna rezervisanja	3.228	22.950	
II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	49.500	45.159	
1. Dugoročni krediti	0	0	
2. Ostale dugoročne obaveze	49.500	45.159	
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0	2.776	
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	83.451	0	
E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	2.348.714	5.524.780	
I KRATKOROČNA REZERVISANJA	0	0	
II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	2.348.714	5.524.780	
1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	80.295	48.000	
2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	0	0	
3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	100.000	0	
4. Obaveze prema dobavljačima	1.930.006	5.476.686	
5. Obaveze po menicama	0	0	
6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	0	0	
7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	0	0	
8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	238.413	94	
8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	0	0	
8.2. Ostale kratkoročne obaveze	(2.228)	94	
8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	240.641	0	
8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	0	0	
8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	0	0	
F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	16.661.379	15.478.178	
G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	19.782.052	21.700.111	

**ISKAZ O SVOBUHVATNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine**

-u EUR-

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
2	5	6
1. Prihodi od prodaje - neto prihod	778.070	798.061
2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	0	0
3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0	0
4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	32.984	7.670
a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	32.984	7.664
b) Ostali prihodi iz poslovanja	0	6
c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	0	0
5. Troškovi poslovanja (209+210)	235.917	210.592
a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	10.543	9.184
b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	133.668	125.148
Amortizacija	91.706	76.260
6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	561.980	580.430
a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	413.099	420.931
b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	148.881	159.499
1/ Troškovi poreza	45.798	44.518
2/ Troškovi doprinosa za penzije	87.753	99.846
3/ Troškovi doprinosa	15.330	15.135
7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	0	0
a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	0	0
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	0	0
8. Ostali rashodi iz poslovanja	0	0
I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	13.157	14.709
9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	0	0
a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0	0
b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	0	0
c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	0	0
10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	0	0
a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	0	0
b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	0	0
c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	0	0
11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	0	42

a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0	0
b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	0	0
c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	0	42
12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	0	0
a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	0	0
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	0	0
13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	2.137	3.473
a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	0	0
b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	0	0
c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	2.137	3.473
II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	(2.137)	(3.431)
III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	11.020	11.278
IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	0	0
V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	11.020	11.278
14. Poreski rashod perioda (246+247)	(196)	4.556
1. Tekući porez na dobit	4.208	5.415
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	(4.404)	(859)
15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	11.216	6.722
VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	0	0
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	0	0
2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	0	0
3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	0	0
4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0	0
5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	0	0
6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	0	0
7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0	0
8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	0	0
VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	0	0
VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	0	0
IX. NETO SVEOBUHVAATNI REZULTAT (248-259)	11.216	6.722

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	67950157	95250545
1. Prodaja i primljeni avansi	302	66100223	95248735
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		42
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1849934	1768
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	67486449	93009000
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	66037996	89870725
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	565042	580430
3. Plaćene kamate	308	2201	1
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	881210	2557844
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	463708	2241545
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	17486	5847
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	17486	5847
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-17486	-5847
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	100000	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	100000	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		6629
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		6629
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	100000	-6629
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	546222	2229069
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	4909592	2680523
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	5455814	4909592

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Red broj	Opis	Red broj	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red broj	Ostali kapital	Red broj	Neplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red broj	Emisiona premija (r 320)	Red broj	Rezerve (r 321, 322)	Red broj	Revalorizirane rezerve (grupa 33)	Red broj	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red broj	Gubitak (grupa 35)	Otkupljene sopstvene akcije udjeli (r 237)	Red broj	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8- 9-10)
1.	Stanje na dan 01.01. _____godine	401	470339	410		419		428		437	110449	446	34342	455	14720	464			473	629850
2.	Efekt retroaktivne isprave materijalno značajnih grešaka i promjena rač. unovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465			474	
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. _____godine (r.br. 1+2)	403	470339	412		421		430		439	110449	448	34342	457	14720	466			475	629850
4.	Neto promjene u _____godini	404		413		422		431		440	4416	449		458	-7998	467			476	-3582
5.	Stanje na dan 31.12. _____godine (r.br. 3+4)	405	470339	414		423		432		441	114865	450	34342	459	6722	468			477	626268
6.	Efekt retroaktivne isprave materijalno značajnih grešaka i promjena rač. unovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460	-1704	469			478	-1704
7.	Korigovano početno stanje na dan _____godine (r.br. 5+6)	407	470339	416		425		434		443	114865	452	34342	461	5018	470			479	624564
8.	Neto promjene u _____godini	408		417		426		435		444		453		462	11216	471			480	11216
9.	Stanje na dan 31.12. _____godine (r.br. 7+8)	409	470339	418		427		436		445	114865	454	34342	463	16234	472			481	635780

„Crnogorski operator tržišta električne energije“ D.O.O. Podgorica

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.12.2024. GODINE**

SADRŽAJ

1.	OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU	3
2.	OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA	4
2.1.	Okvir za finansijsko izvještavanje i uslovi za njegovu primjenu.....	4
2.2.	Uporedni podaci	4
2.3.	Korišćenje procjena	4
2.4.	Primjena pretpostavke stalnosti poslovanja	4
3.	PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA.....	5
3.1.	Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva.....	5
3.2.	Učešća u kapitalu	5
3.3.	Finansijska sredstva	5
3.4.	Zalihe	6
3.5.	Kratkoročna potraživanja i plasmani	6
3.6.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti.....	6
3.7.	Obaveze iz poslovanja	7
3.8.	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita.....	7
3.9.	Tekući i odloženi porez na dobit.....	7
3.10.	Primanja zaposlenih.....	7
3.3.	Priznavanje prihoda	8
3.4.	Priznavanje troškova pozajmljivanja	8
3.5.	Operativni lizing	8
3.6.	Politike upravljanja rizikom	9
3.7.	Nadoknativa vrijednost stalnih sredstava.....	10
3.17.	Potencijalna sredstva i potencijalne obaveze.....	10
4.	POJEDINAČNA OBJELODANJIVANJA	11
4.1.	Neuplaćeni upisani kapital.....	11
4.2.	Nematerijalna imovina	11
4.3.	Nekretnine, postrojenja i oprema	12
4.4.	Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica.....	12
4.6.	Ostali dugoročni finansijski plasmani	13
4.7.	Zalihe	13
4.8.	Kratkoročna potraživanja i plasmani	13

4.10. Osnovni kapital i otkupljene sopstvene akcije	14
4.11. Rezerve i nerealizovani dobici i gubici	14
4.12. Dobit	15
4.13. Dividende po akciji.....	15
Kapital društva nije akcionarski.	15
4.14. Rezervisanja	16
4.15. Dugoročne obaveze	16
4.16. Kratkoročne obaveze	17
4.17. Tekući i odloženi porez na dobit.....	18
4.18. Poslovni prihodi	18
4.19. Poslovni rashodi.....	19
4.20. Prihodi i rashodi po osnovu vrednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) i ostali prihodi i rashodi	20
4.21. Finansijski prihodi i rashodi i prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine i obaveza	20
4.22. Izloženost deviznom riziku.....	20
Društvo nema sredstava u stranoj valuti.....	20
4.23. Izloženost riziku likvidnosti	20
5.OSTALA OBJELODANJIVANJA.....	23
5.1. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva.....	23
5.2. Događaji nakon izvještajnog perioda.....	24

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Društvo „Crnogorski operator tržišta električne energije“ D.O.O. Podgorica ul. Bulevar Svetog Petra cetinjskog br.130(u daljem tekstu - Društvo) organizovano je u obliku društva sa ograničenom odgovornošću.

Matični broj Društva je 02849097. Poreski identifikacioni broj je 02849097. E-mail adresa je office@cotee.me, a internet prezentacija je na adresi www.cotee.me

Glavna aktivnost Društva je organizovanje i upravljanje tržištem električne energije.

Društvo je osnovano Odlukom Vlade Crne Gore, 16. decembra 2010. godine, u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o privrednim društvima i registrovano je kao privredno društvo kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 29.07.2011. godine.

Društvo nema poslovnih jedinica i predstavništava u inostranstvu.

Društvo ne sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji su utvrđeni od strane Odbora direktora Društva 27.03.2025. godine.

Konačnu odluku o usvajanju finansijskih izvještaja donijeće Vlada Crne Gore u toku 2025. godine.

Osnivač i vlasnik Društva ima pravo na izmjenu i dopunu finansijskih izvještaja nakon njihovih izdavanja za objavljivanje.

U skladu sa članom 6 Zakona o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 od 31.12.2021, 152/22 od 30.12.2022) Društvo je u 2023. godini i 2024. godini bilo klasifikovano kao malo pravno lice.

U revizorskom izvještaju o finansijskim izvještajima za 2023. godinu izraženo je pozitivno mišljenje.

Za 2024.godinu reviziju će obaviti Društvo za reviziju „CATTARO AUDIT“ DOO Kotor, isto kao za 2023. i za 2022.godinu.

Vlasnik Društva je Vlada Crne Gore (100% vlasništvo).

Prosječan broj zaposlenih u toku izvještajnog perioda, na bazi stanja krajem svakog mjeseca je 19.

2. OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA

2.1. Okvir za finansijsko izvještavanje i uslovi za njegovu primjenu

Finansijski izvještaji za 2024. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Ovaj Zakon zahtijeva da finansijski izvještaji Društva za godinu završenu na dan 31. decembra 2024. godine budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i relevantnom podzakonskom regulativom.

Društvo primjenjuje sledeća podzakonska akta koja čine sastavni dio okvira za finansijsko izvještavanje:

- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Službeni list Crne Gore", br. 011/20 od 06.03.2020, 139/21 od 29.12.2021, 013/22 od 04.02.2022, 139/22 od 16.12.2022),
- Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica ("Službeni list Crne Gore", br. 011/20 od 06.03.2020) i
- Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica ("Službeni list Crne Gore", br. 126/22 od 18.11.2022).

Finansijski izvještaji su u svim svojim djelovima usklađeni sa svim relevantnim odredbama Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i relevantnim zahtjevima zakonske i podzakonske regulative.

Pri sastavljanju i prikazivanju finansijskih izvještaja korišćeni su Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja usklađeni sa Obavještenjem Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (broj 21-23 od 20.02.2023. godine).

2.2. Uporedni podaci

U finansijskim izvještajima za 2024. godinu kao minimum prikazani su uporedni podaci za 2023. godinu.

2.3. Korišćenje procjena

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijevalo je od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje na datum bilansa imaju efekta na prikazane vrijednosti sredstava, obaveza i na objelodanjivanje potencijalnih sredstava i obaveza, kao i na prikazane vrijednosti prihoda i rashoda izvještajnog perioda. Procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim do datuma odobrenja finansijskih izvještaja za njihovo objelodanjivanje. Stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

2.4. Primjena pretpostavke stalnosti poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u predvidljivoj budućnosti. Navedena pretpostavka bazirana je na sledećim činjenicama: Društvo je u proteklim izvještajnim periodima ostvarivalo pozitivne rezultate i bilo likvidno. U narednim izvještajnim periodima rukovodstvo Društva ne očekuju značajnije promjene u poslovanju.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva

Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrijednosti i otpisuju metodom proporcionalnog otpisivanja prema njihovom procijenjenom vijeku korišćenja.

Procijenjeno vreme korišćenja sredstava je:

Grupa osnovnih sredstava	Procijenjeni korisni vijek (godina)	Stopa amortizacije %
Građevinski objekti	40	2,5
Automobili	10	10
Računarska oprema	5	20
Softveri, licence	5	20
Telefonski aparati	5	20
Mobilni telefoni	2	25
Oglasne table	5	20
Usisivači	5	20
Q ormar sigurnosni	10	10

Obračun amortizacije vrši se ponaosob za svako sredstvo, sem kod alata i inventara koji tereti troškove perioda.

Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke zbog obezvrjeđenja, sem građevinskih objekata i zemljišta koji se naknadno vrednuju primjenom modela revalorizacije).

Troškovi tekućeg održavanja se priznaju kao rashod perioda.

U slučaju zakupa softvera, stopa amortizacije se određuje u iznosu da vrijednost sredstva na period isteka korišćenja istog, shodno Ugovoru o korišćenju, bude 0.

3.2. Učešća u kapitalu

Ulaganja u zavisna pravna lica u pojedinačnim finansijskim izvještajima Društva obuhvataju se metodom nabavne vrijednosti.

Ulaganja u pridružena pravna lica u pojedinačnim finansijskim izvještajima Društva obuhvataju se metodom nabavne vrijednosti.

Zajednička ulaganja se u pojedinačnim finansijskim izvještajima Društva obuhvataju metodom nabavne vrijednosti.

3.3. Finansijska sredstva

Finansijska sredstva se klasifikuju i vrednuju po fer vrijednosti, a promjene fer vrijednosti priznaju se u bilansu uspjeha ("FVPL"), osim ako nisu ispunjeni restriktivni kriterijumi za klasifikaciju i vrednovanje sredstva po:

- ✓ amortizovanom trošku ("AC") ili

✓ fer vrijednosti kroz drugi sveobuhvatni prihod ("FVOCI").

Sredstva se u navedene tri grupe klasifikuju na osnovu sledećih kriterijuma:

1. svog poslovnog modela upravljanja finansijskim sredstvima i
2. karakteristika finansijskog sredstva u vezi sa ugovorenim novčanim tokovima povezanim sa tim sredstvom.

Pri početnom priznavanju finansijskog sredstva to sredstvo se vrednuje po njihovoj fer vrijednosti. Ako su u pitanju finansijska sredstva koja nisu klasifikovana u ona koja se priznaju i vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u njihovu početnu vrijednost se uključuju transakcioni troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju ili izdavanju finansijskog sredstva.

Nakon početnog vrednovanja finansijskog sredstva ono se vrednuje:

1. po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,
2. po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ili
3. po amortizovanom trošku.

3.4. Zalihe

Zalihe se na datum bilansa vrednuju po nižem iznosu: troška nabavke ili neto prodajne vrijednosti. Troškovi pozajmljivanja se ne uključuju u nabavnu vrijednost zaliha.

Obračun izlaza sa zaliha se vrši po metodi ponderisanih prosječnih cijena.

3.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Potraživanja se iskazuju po originalnom fakturisanom iznosu, umanjenom za ispravke vrijednosti po osnovu njihovih obezvređenja.

Otpis kratkoročnih potraživanja i plasmana kod kojih postoji vjerovatnoća nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana otpis, u celini ili delimično, vrši direktnim otpisivanjem.

Vjerovatnoća nemogućnosti naplate potraživanja od subjekta u stečaju, odnosno likvidaciju, prezaduženosti, kao i u slučaju otuđenja imovine, prinudnog poravnjanja, vanparničnog poravnjanja, zastarelosti, sudskog rešenja, akta upravnog organa utvrđuje se pojedinačno na osnovu raspoložive dokumentacije.

Za ostala katkoročna potraživanja nenaplaćena na datum bilansa utvrđuje se iznos očekivane nenaplativosti na osnovu podataka o nenaplativosti takvih potraživanja iz prethodna tri izvještajna perioda, uz potrebne korekcije zbog promjene okolnosti.

3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju u bilansu stanja po nabavnoj vrijednosti. Za svrhu izvještaja o tokovima gotovine, gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju: blagajnu, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa rokom dospijeća do tri mjeseca ili kraće, i prekoračenja po tekućem računu.

3.7. Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja se iskazuju po nabavnoj vrijednosti koja predstavlja fer vrijednost cijene robe i primljenih usluga koja će biti plaćena u budućnosti nezavisno od toga da li je ili nije fakturisana Društvu.

3.8. Obaveze po osnovu dugoročnih kredita

Obaveze po dugoročnim kreditima se početno priznaju po fer vrijednosti priliva (koji se određuje korišćenjem preovlađujuće tržišne kamatne stope za sličan instrument, ukoliko je bitno drugačiji od cijene transakcije), bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima, obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope; svaka razlika između fer vrijednosti priliva (umanjena za transakcione troškove) i otplaćenog iznosa se priznaje kao trošak kamate tokom perioda kreditiranja.

3.9. Tekući i odloženi porez na dobit

Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa poreskim propisima Crne Gore. Osnovica poreza na dobit se koriguje po osnovu prava na umanjenje poreske osnovice (po osnovu prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu ranije iskazanih poreskih gubitaka). Porez na dobit se obračunava po stopi od 9%. Utvrđeni iznos poreza na dobit se koriguje po osnovu prava na poreski kredit. Poreski obveznici sami utvrđuju procijenjeni mesečni akontacioni iznos poreza na dobit.

Odloženi porez se obračunava i evidentira na privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihovih iznosa iskazanih u finansijskim izvještajima. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, neiskorišćena poreska sredstva i neiskorišćene poreske gubitke, do iznosa za koji je vjerovatno da će budući oporezivi dobici biti dovoljni da omoguće realizaciju (iskorišćenje) odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih sredstava i neiskorišćenih poreskih gubitaka.

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao poreski prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobit perioda.

3.10. Primanja zaposlenih

a) Troškovi zarada i troškovi socijalnog osiguranja

Iznosi naknada zaposlenima priznaju se kao trošak zarada u bilansu uspjeha. Društvo snosi troškove zaposlenih koji se odnose na obezbjeđenje beneficija kao što su penzijsko osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i slično. Ovi iznosi se iskazuju u bilansu uspjeha u okviru troškova zarada.

b) Troškovi penzija i ostalih naknada nakon penzionisanja

Svi zaposleni Društva dio su penzionog plana Crne Gore. Svi doprinosi koji su obavezni po penzionim planu Vlade se vode kao trošak u periodu kada nastanu. Društvo, u normalnom toku poslovanja, vrši plaćanja državi Crnoj Gori u ime svojih zaposlenih. U Društvu ne postoji nijedan drugi penzioni plan niti naknade zaposlenima nakon penzionisanja i stoga nema obaveze u tom smislu. Isto tako, Društvo nema obavezu da obezbjeđuje buduće naknade sadašnjim ni bivšim zaposlenima.

c) Otpremnine

Otpremnine se isplaćuju pri prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju. U skladu sa odredbama kolektivnog ugovora kod poslodavca, Društvo ima obavezu da isplati naknadu zaposlenima prilikom odlaska u penziju u iznosu 6 prosječnih neto mjesečnih zarada zaposlenog ili prosječnih zarada u Društvu.

d) Naknade rukovodstvu

U skladu sa Statutom Društva, Odbor direktora ima tri člana. Odlukom Vlade Crne Gore, broj 07-2426, od 14.09.2017.godine, utvrđena je mjesečna naknada za rad u Odboru, i to:

- naknada za predsjednika iznosi 50% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini;
- naknada za članove iznosi 40% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini;

Izvršnom direktoru pripada zarada po Ugovoru o radu, koji je zaključen saglasno propisima o radu. Takođe je ovim ugovorom utvrđeno da mu pripadaju i druga primanja koja su propisana Kolektivnim ugovorom Društva za sve zaposlene u Društvu.

3.3. Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad robom, što se obično podudara i sa vremenom isporuke.

U slučaju odlaganja naplate dužeg od 24 mjeseca, fer vrijednost naknade utvrđuje se diskontovanjem budućeg novčanog priliva. Kao diskontna stopa primjenjuje se preovlađujuća kamatna stopa na finansijskom tržištu.

Prihodi od naknada za rad obračunavaju se mjesečno u fiksnom ugovorenom iznosu.

Prihodi od kamata se priznaju na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir neizmirenu glavnica i efektivnu kamatnu stopu tokom perioda dospjeća.

3.4. Priznavanje troškova pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja se kapitalizuju, tj. računovodstveno se obuhvataju primjenom postupka iz MRS 23 Troškovi pozajmljivanja.

3.5. Operativni lizing

U vezi sa sredstvima uzetim u operativni lizing:

- zakup je ugovor na osnovu kojeg, u dogovorenom vremenskom periodu, u zamjenu za naknadu, zakupodavac prenosi na zakupca pravo korišćenja nekog sredstva (koje je predmet zakupa).
- ugovorom se definiše korišćenje određenog sredstva (predmeta zakupa) i
- predmetno sredstvo (identifikovano sredstvo) je sredstvo koje je predmet zakupa i za koje je zakupodavac zakupcu dao pravo korišćenja.
- lizing se može obnoviti. Ne postoji mogućnost prodaje. Vršiti se uvećanje iznosa zakupnine srazmjerno porastu opšteg nivoa cijena.

3.6. Politike upravljanja rizikom

Društvo je izloženo:

1. kreditnom riziku - postoji rizik da komitenti Društva svoje obaveze prema Društvu ne izmire u ugovorenim rokovima;
2. riziku likvidnosti - Društvo je izloženo dnevnim zahtjevima za izmirenje obaveza prema poveriocima, što utiče na raspoloživa novčana sredstva, i
3. tržišnom riziku - Društvo je izloženo rizicima po osnovu efekata promjena visine tržišnih kamatnih stopa i riziku promjena deviznih kurseva.

Društvo je takođe izloženo i prati uticaje operativnog rizika, rizika ulaganja u druga pravna lica i sopstvena osnovna sredstva.

Ciljevi upravljanja rizikom: Cilj upravljanja rizicima je njihova optimizacija i umanjeње potencijalnih gubitaka po osnovu tih rizika. Konkretni ciljevi upravljanja rizikom likvidnosti su ispunjavanje obaveza Društva, ispunjavanje zahtjeva regulative i poštovanje interno postavljenih limita.

U cilju boljeg upravljanja likvidnošću, Društvo prati kretanja na domaćem i inotrižistu novca, u smislu pravovremenog obezbjeđenja likvidnih sredstava za poslovanje.

Politika i postupci za upravljanje rizikom - načela upravljanja rizicima su:

- izbegavanje rizika,
- smanjivanje rizika i
- zaštita od rizika upotrebom bilansnih i vanbilansnih finansijskih instrumenata.

Društvo upravlja kreditnim rizikom kako na nivou klijenta, grupe povezanih lica, tako i na nivou ukupnog kreditnog portfolija. Izloženost kreditnom riziku (koji se izražava kao nemogućnost naplate kredita i drugih potraživanja sa pripadajućim kamatama) Društvo kontinuirano prati kroz:

- bonitet i kreditnu sposobnost klijenata Društva i načine (instrumente) obezbjeđenja (stalno ili prema potrebi),
- stepen naplativosti kredita i kamata (dnevno i mesečno praćenje),
- evidentirane potencijalne gubitke za svakog klijenta pojedinačno.

Uslovi odobrenja svakog plasmana pravnim licima se određuju individualno, a u zavisnosti od vrste klijenta, namene za koju se plasman odobrava, procenjene njegove kreditne sposobnosti, kao i od trenutne situacije na tržištu. Uslovi obezbjeđenja koji prate svaki plasman su takođe opredijeljeni analizom boniteta klijenta, vrstom izloženosti kreditnom riziku, oročnosti plasmana, kao i samom sumom.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti sprovođenjem više aktivnosti:

- Društvo priprema planove novčanih tokova u domaćoj i stranoj valuti;
- Društvo na raspolaganju ima i kreditne linije koje svakog trenutka može iskoristiti za potrebe održanja likvidnosti.

Analiza kreditnog rizika se vrši od strane menadžera Društva, koji vrši analizu i daje ocijene kreditne sposobnosti klijenta.

Na osnovu dnevnih i mjesečnih planova likvidnosti i zakonski definisanih racija, a u cilju dublje analize rizika likvidnosti Društvo od strane savjetnika direktora vrši identifikovanje, mjerenje, praćenje i upravljanje rizikom likvidnosti. Društvo vrši identifikovanje, mjerenje, praćenje i upravljanje rizikom kamatnih stopa.

Instrumenti praćenja izloženosti Društva riziku likvidnosti uključuju metod praćenja priliva i odliva sredstava, kao i mjerenje razlike između sredstava i obaveza Društva u određenom vremenskom periodu (gap analiza). Nivo likvidnosti se iskazuje pokazateljem likvidnosti koji predstavlja odnos:

- zbraja likvidnih sredstava prvog i drugog reda (gotovina, sredstva na računima kod drugih banaka, potraživanja u postupku realizacije, neopozive kreditne linije odobrene Društvu, finansijski instrumenti kotirani na berzi i ostala potraživanja Društva koja dospijevaju do mjesec dana) i
- zbraja obaveza po viđenju bez ugovorenog roka dospijeca i obaveza sa ugovorenim rokom dospijeca u narednih mjesec dana.

Likvidnost se prati i pomoću izvještaja o strukturnoj ročnoj usklađenosti (maturity mismatch): bilansne pozicije se raspoređuju u određene intervale ročnosti prema preostalom roku dospijeca, sem pozicija kapitala, ostale aktive i ostale pasive koji su smješteni u interval bez definisanog roka dospijeca. Devizne rezerve se raspoređuju u skladu sa ročnošću deviznih depozita. Upravljanje deviznim rizikom Društva vrši se na osnovu dnevne mape valutne strukture.

Politika i procedura privrednog subjekta za izbjegavanje pretjeranih koncentracija rizika:

- da bi se smanjio ili ograničio rizik likvidnosti rukovodstvo Društva nastoji da diversifikuje svoje izvore finansiranja;

U cilju smanjenja rizika poslovanja Društvo posjeduje polise osiguranja zaposlenih po osnovu rizika koji se mogu osigurati.

3.7. Nadoknativa vrijednost stalnih sredstava

Na datum bilansa Društvo procjenjuje da li postoje indikatori koji ukazuju da je neko stalno sredstvo obezvrijeđeno. U slučaju postojanja takvih indikatora Društvo procjenjuje nadoknadivu vrijednost sredstava i/ili jedinice koja "stvora gotovinu" za koje postoje indikatori njihove obezvrijeđenosti (nadoknativa vrijednost je jednaka upotrebnoj vrijednosti ili neto fer vrijednosti ako je ona viša od upotrebne vrijednosti).

3.17. Potencijalna sredstva i potencijalne obaveze

Potencijalno sredstvo je moguće sredstvo koje proizlazi iz prošlih događaja i čije će se postojanje potvrditi samo nastankom ili ne nastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom privrednog subjekta.

Potencijalna obaveza je:

1. moguća obaveza koja proizlazi iz prošlih događaja i čije će postojanje biti potvrđeno samo nastankom ili ne nastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom privrednog subjekta, ili
2. sadašnja obaveza koja proizlazi iz prošlih događaja, ali koja nije priznata s obzirom da:
 - nije izvjesno da će podmirenje obaveze zahtijevati odliv resursa sa ekonomskim koristima ili
 - iznos obaveze se ne može utvrditi dovoljno pouzdano.

4. POJEDINAČNA OBJELODANJIVANJA

4.1. Neplaćeni upisani kapital

Društvo nema neplaćenog upisanog kapitala.

4.2. Nematerijalna imovina

U toku 2024. godine promjene na nematerijalnim ulaganjima Društva su:

Vrijednosti i promjene	Licence	Računarski softver	Ostala nematerijalna imovina	Ukupno
I Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2023. godine¹	10.539,80	17.631,07	2.137,07	30.307,94
Nabavna vrijednost				
1. Stanje 01.01.2024. godine	16.189,73	44.250,00	2.700,00	63.139,73
2. Povećanja (a+b+c+d)	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
a) Amortizacija	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
b) Nove nabavke kupovinom				
c) Interno stvorena sredstva				
d) Revalorizacija				
3. Smanjenje (a+b)				
a) Rashodovanje				
II Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)	115.189,73	44.250,00	2.700,00	162.139,73
Ispravka vrijednosti				
1. Stanje 01.01.2024. godine	5.649,93	26.618,93	562,93	32.831,79
2. Povećanja (a+b+c+d)	19.737,95	8.550,00	540,00	28.827,95
a) Amortizacija	3.237,95	8.550,00	540,00	12.327,95
b) Nove nabavke kupovinom	16.500,00			16.500,00
c) Interno stvorena sredstva				
d) Revalorizacija				
3. Smanjenje (a+b)				
a) Rashodovanje				
b) Prodaja				
III Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)		35.168,93	1.102,93	61.659,74
IV Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2024. godine (II - III)	89.801,85	9.081,07	1.597,07	100.479,99

¹Misli se na prethodni izvještajni period.

4.3. Nekretnine, postrojenja i oprema

U toku 2024. godine promjene na nekretninama, postrojenjima i opremi Društva su:

Vrijednosti i promjene	Zemljište	Građevine	Oprema	Ostala sredstva	Ukupno
I Sadašnja vrijednost na dan	0	85.501,83	42.875,91	18.263,44	146.641,18
31.12.2023. godine					
Nabavna vrijednost					
1. Stanje 01.01.2024. godine	0	189.780,66	90.936,25	31.479,15	312.196,06
2. Povećanja (a + b + c + d)					
a) Amortizacija					
b) Nove nabavke kupovinom					
c) Nabavke iz poslovnih kombinacija					
d) Revalorizacija					
3. Smanjenje (a + b)					
a) Rashodovanje					
II Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)					
Ispravka vrijednosti					
1. Stanje 01.01.2024. godine		104.278,83	48.060,34	13.215,71	165.554,88
2. Povećanja (a + b + c + d)		45.051,84	15.146,03	2.680,00	62.877,87
a) Amortizacija		45.051,84	15.146,03	2.680,00	62.877,87
b) Nove nabavke kupovinom					
c) Nabavke iz poslovnih kombinacija					
d) Revalorizacija					
3. Smanjenje (a + b)					
a) Rashodovanje					
b) Prodaja					
III Stanje na dan 31.12.2024. godine (1+2-3)		149.330,67	63,206.37	15,895.71	228,432.75
IV Sadašnja vrijednost na dan		40.449,99	31,465.88	15,583.44	87,499.31
31.12.2024. godine (II - III)					

Društvo nije u toku 2024. godine mijenjalo stope za obračun amortizacije opreme.

4.4. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

4.5. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica

Društvo posjeduje ulog u društvo „Berza električne energije“ DOO. Nabavna vrijednost uloga je 180.010,00 EUR-a. Društvo posjeduje 18,8% učešća u kapitalu navedenog društva, a ima 33,33% upravljačkih prava.

Sažeti finansijski podaci pridruženog Društva Berza električne energije su:

Red. br.	Stavka	2024. godina	2023. godina
1.	Stalna sredstva	139.935	200.737
2.	Tekuća sredstva	11.876.865	12.420.781
3.	Kapital, bez revalorizacionih rezervi i dobiti	960.000	960.000
4.	Revalorizacione rezerve	0	0
5.	Akumulirani gubitak	-123.183	-499.791
6.	Obaveze	11.179.983	12.161.309
7.	Prihodi	1.053.028	720.768
8.	Rashodi	680.907	512.113
9.	Porez iz dobiti	0	0
10.	Učesće u kapitalu u %	18.8	18.8

4.6. Ostali dugoročni finansijski plasmani

Društvo ne raspolaže dugoročnim finansijskim plasmanima.

4.7. Zalihe

Društvo ne raspolaže zalihami.

4.8. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Društvo na *datume bilansa* ima sljedeća kratkoročna potraživanja i plasmane:

Red. br.	Vrsta zaliha	2024. godina	2023. godina
1.	Potraživanja od kupaca	9.496.336,33	11,778,519,23
2.	Kratkoročni finansijski plasmani		-
3.	Ostala kratkoročna potraživanja	9.994,50	1.287.410,49
4.	Ukupno	9.506.330,83	13.065.929,72
5.	Ispravka potraživanja	(91.530,82)	(91.530,82)
6.	Svega	9.414.800,01	12.974.398,90

Tabela: Promjene na računima ispravke vrijednosti

	2024. godina	2023. godina
I. Stanje na dan 01.01.	91.530,82	91.530,82
1. Ispravka vrijednosti u toku godine		-
2. Ukidanje indirektnog otpisa		-
3. Isknjižavanje		-
4. Kursne razlike		-
II. Stanje na dan 31.12.	91.530,82	91.530,82
Vrsta obezbjeđenja		
Iznos pokrivenosti		

Na datume bilansa koncentracija potraživanja od kupaca je sledeća:

2024. godina			2023. godina		
Broj kupaca	iznos	%	Broj kupaca	iznos	%
1	7.236.407,03	76,20	1	10.598.956,82	89,99
1	1.814.831,80	19,11	1	1.030.919,85	11,81
75	445.097,50	4,69	45	148.642,56	0,33
		100,00			100,0

Društvo je poslalo 66 izvoda otvorenih stavki (svi kupci su pravna lica), sa stanjem na dan 31.12.2024. godine. Vrijednost potraživanja koje je poslato na usaglašavanje iznosi 9,402,936.99 EUR-a. Potvrđeno je 57 izvoda otvorenih stavki u ukupnom iznosu od 9,390,478,62 EUR-a.

4.9. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Društvo na datume bilansa ima sledeće stanje gotovine:

Red. br.	Vrsta sredstva	2024. godina	2023. godina
1.	Blagajna		0,00
2.	Devizna blagajna		0,00
3.	Tekući (poslovni) računi	5.433.430,42	4.880.511,05
4.	Devizni račun	22.383,32	29.081,20
Ukupno		5.455.813,74	4.909.592,25

4.10. Osnovni kapital i otkupljene sopstvene akcije

Na datume bilansa osnovni kapital je bio:

	Vrijednost	Povećanje/smanjenje
Na dan 31.12.2024.god.	470.338,87	0
Na dan 31.12.2023. god.	470.338,87	0
Povećanje	0	0

DOO COTEE je jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću. Vlada Crne Gore je osnivač i 100% vlasnik kapitala.

4.11. Rezerve i nerealizovani dobiti i gubici

Statutarna rezerva je formirana radi pokrića eventualnog gubitka

	2024. godina	2023. godina
Na dan 31.12.	114.864,89	114.864,89

U toku izvještajnih perioda promjene na revalorizacionim rezervama nije bilo promjena:

	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina, postrojenja i opreme	Dobici i gubici po osnovu finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans stanja	Ukupno
2024. god. ²	34.341.67		
Početno stanje		-	
Povećanja po osnovu procjene fer vrijednosti	-	-	-
Smanjenja po osnovu procjene fer vrijednosti	-	-	-
Smanjenja po osnovu prodaje ili rashodovanja sredstava	-	-	-
Ostale promjene	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2024. godine	34.341.67	-	
Povećanja po osnovu procjene fer vrijednosti	-	-	-
Smanjenja po osnovu procjene fer vrijednosti	-	-	-
Smanjenja po osnovu prodaje ili rashodovanja sredstava	-	-	-
Ostale promjene	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2024. godine ³	34.341.67	-	

4.12. Dobit

Neraspoređena dobit za 2023.godinu iskazana u BU iznosila je 6.722,37 EUR-a. Poreska uprava je Rješenjem br:06/02-14/3-24 od 10.09.2024.godine korigovala iskazanu dobit i umanjila navedeni iznos za 1.703,51EUR-o. Ova korekcija je posljedica nepriznavanja iznosa od 18.927,88EUR-o koji se odnosio na rezervisanja za sudske sporove, a predstavljao je potraživanja za neisplaćenu zaradu. Navedeni iznos je oporezovan po stopi od 9%. Nakon korekcije neraspoređena dobit za 2023.godinu iznosila je 5.018,86EUR-a.

Neraspoređena dobit za 2024.godinu je 11.215,93EUR-a.

4.13. Dividende po akciji

Kapital društva nije akcionarski.

U 2024.godini nije bilo raspodjele dobiti.

²Misli se na prethodni izvještajni period.

³Misli se na tekući izvještajni period.

4.14. Rezervisanja

Stanje i promjene rezervisanja su bili:

Vrsta rezervisanja	Iznos na početku perioda	Dodatna rezervisanja	Iskorišćeni iznos	Ukinuta rezervisanja	Povećanja proizašla iz diskontovanja	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7)
2024. godina ⁴						
Za date garancije po proizvodima						
Za rekultivaciju zemljišta						
Stanje na dan 31.12.2023. godine	1.517,15	21.433,20				22.950,35
2024. godina ⁵						
Za date garancije po proizvodima						
Za rekultivaciju zemljišta						
Stanje na dan 31.12.2024. godine⁶	22.950,35			19.722,85		3.227,50

Dugoročna rezervisanja uključuju rezervisanja za sudske sporove i rezervisanja za ostale troškove iz neraspoređene dobiti za obaveze iz poslovanja Društva koje Metodologijom za utvrđivanje RDP-a nijesu uključene u utvrđivanje RDP-a, a mogu nastati u poslovanju Društva. Rezervisanja za ostale troškove iz neraspoređene dobiti za obaveze iz poslovanja Društva koje Metodologijom za utvrđivanje RDP-a nijesu priznate prilikom utvrđivanja RDP-a, a mogu nastati u poslovanju Društva i na dan 31.12.2024.godine su iznosila 3.227,50EUR-a.

4.15. Dugoročne obaveze

Stanje i promjene dugoročnih obaveza su bili:

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos na kratkoročne obaveze	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7
2023. godina ⁷	89.686,19	3.472,44	48.000,00	48000,00	-	45.158,63
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu						
Ostale dugoročne obaveze					-	
Stanje na dan 31.12.2023. godine	89.686,19	3.472,44	48.000,00	48000,00	-	45.158,63
2024. godina ⁸						
Dugoročne obaveze po	45.158,63			45.158,63		0

⁴Misli se na prethodni izvještajni period.

⁵Misli se na tekući izvještajni period.

⁶ Misli se na tekući izvještajni period.

⁷ Misli se na prethodni izvještajni period.

⁸ Misli se na tekući izvještajni period.

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos na kratkoročne obaveze	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7
osnovu lizing						
Ostale dugoročne obaveze		99.000,00		49.500,00		49.500,00
Stanje na dan 31.12.2024. godine	45.158,63	99.000,00		94.658,63		49.500,00

Na poziciji dugoročnih obaveza su iskazane obaveze koje dospijevaju u roku dužem od godinu dana od dana bilansa. Obaveza iskazana u bilansu u iznosu 49.500,00 EUR-a je dugoročna obaveza koja se odnosi na zakup softvera za evidenciju garancija porijekla koje dospijevaju u 2026. i 2027.godini prema Okvirnom sporazumu broj 24/173-8 od 19.03.2024.godine.

4.16. Kratkoročne obaveze

Stanje i promjene kratkoročnih obaveza su bili:

Vrsta obaveze	Iznos na početku perioda	Obaveze nastale u toku godine	Izmirene obaveze	Prenos sa dugoročnih obaveza	Kursne razlike	Stanje na kraju perioda
1	2	3	4	5	6	7 (2+3-4+5+6)
Stanje na dan 31.12.2023. godine	23.646.793,90	71.685.194,00	89.855.207,97	48.000,00	-	5.524.779,93
Kratkoročne obaveze lizing	48.000,00		48.000,00	47.295,24		47.295,24
Kratkoročne obaveze garancije porijekla			16.500,00	49.500,00		33.000,00
2024. godina ⁹ Primljene garancije		100.000,00				100.000,00
2024. godina ¹⁰ Dobavljači	5.476.686,15	62.470.167,24	66.016.847,02			1.930.006,37
Stanje na dan 31.12.2024. godine	5.524.686,15	62.570.167,24	66.081.347,02	94.658,63	-	2.110.301,61

Na dan 01.10.2021. godine Društvo je iznajmilo poslovni prostor za potrebe obavljanja djelatnosti. Porocijenjeno je da će zakup trajati 51 mjesec. Ugovor o zakupu je sklopljen na 3 mjeseca u 2021. godini, potom na 12 mjeseci u 2022. godini, pa produžen za još 12 mjeseci u 2023. godini, potom za 12 mjeseci u 2024.godini i za 2025.godinu. Shodno primjeni MSFI 16-lizing, ovaj zakup se tretira kao imovina sa pravom korišćenja i predstavlja pravo zakupca na korišćenje imovine tokom trajanja zakupa. Na početku trajanja zakupa priznaje se imovina sa pravom korišćenja i diskontna vrijednost obaveze po osnovu zakupa. Na dan 31.12.2024. godine iskazan je dio obaveza koji dospijeva u 2025.godini.

Obaveza iskazana u bilansu u iznosu 33.000,00 EUR-a je obaveza koja se odnosi na zakup softvera za evidenciju garancija porijekla koje dospijevaju u 2025.godini u skladu sa Ugovorom broj 24/173-9 od 19.03.2024.godine.

⁹Misli se na prethodni izvještajni period.

¹⁰Misli se na prethodni izvještajni period.

Položeni depozit u visini od 100.000,00 eura nastao je po osnovu Ugovora o direktnom korišćenju depozita odnosno Ugovora o finansijskom poravnanju gdje se kao jedan od instrumenata obezbjeđenja plaćanja navodi namjenski depozit. Iznos od 100.000,00 eura odnosi se na depozit koji su položila dva trgovca od po 50.000,00 eura i to Ugovor o direktnom korišćenju depozita broj 24/3100-1 sa trgovcem Terna Energy Trading DOO i Ugovor o direktnom korišćenju depozita broj 24/3049-1 sa trgovcem Duferco Hellas S.A.

Društvo je poslalo 23 izvoda otvorenih stavki (svi dobavljači su pravna lica), sa stanjem na dan 31.12.2024. godine. Vrijednost dugovanja koje je poslato na usaglašavanje iznosi 1,929,879,95 EUR-a. Potvrđeno je 16 izvoda otvorenih stavki u ukupnom iznosu od 1,929,322,95 EUR-a.

4.17. Tekući i odloženi porez na dobit

U izvještajnim periodima nastali su sledeći tekući i odloženi poreski rashodi:

Red. br.	Stavka	2024. godina	2023. godina
1.	Tekući poreski rashod	4.208,65	5.415,22
2.	Priznavanje odložene poreske obaveze		-859,80
3.	Odloženo poresko sredstvo po osnovu investiranja u sopstvena osnovna sredstva	-4.404,10	
4.	Poreski rashod/prihod	-195,45	4.555,42

Na računu 481 iskazuju se obaveze za porez iz rezultata. Porez iz rezultata se sastoji iz tekućeg poreza i odloženog poreza. Tekući porez je porez koji treba platiti za izvještajnu godinu, iskazuje se u obrascu Prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica u skladu sa odredbama Zakona o prezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Sl. list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23, 088/24)

U narednoj tabeli prikazana je efektivna stopa poreza na dobit:

R. b.	Sadržaj	2024. godina	2023. godina
1.	Računovodstvena dobit	11.020,48	11.277,79
2.	Porez na dobit (1 x9%)	991,84	1.015
3.	Poreski efekat na razlike u prihodima		
4.	Razlike po osnovu amortizacije	8.484,49	9.553,28
5.	Rashodi za kazne		
6.	Efekti poreskog kredita i novozaposlenih radnika		
7.	Usklađivanje rashoda	46.185,73	39.338,01
8.	Oporeziva dobit	46.762,82	60.169,08
9.	Prosječna efektivna stopa	9	9

Poreski sistem Crne Gore je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. U Crnoj Gori poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Rukovodstvo Društva smatra da su poreske obaveze pravilno izračunate i uključene u finansijske izvještaje.

4.18. Poslovni prihodi

Društvo je u izvještajnim periodima ostvarilo sledeće prihode:

Red. br.	Vrsta prihoda	2024. godina	2023. godina
1.	Prihodi od prodaje proizvoda		
2.	Prihodi od prodaje robe i usluga	778.069,82	798.060,68
3.	Promjena vrijednosti zaliha učinaka		
4.	Prihodi od refundacija	16.483,84	
5.	Prihod od uslovljenih donacija	16.500,00	
Ukupno		811.053,70	798.060,68

Prihodi od RDP se odnose na prihode od naknade za rad operatora koje Društvo naplaćuje u skladu sa govorima o prenosu naknada sa korisnicima usluga u iznosu 767.121,60 EUR-a i prihoda od evidencije garancija porijekla u iznosu 10.948,26 EUR-a.

Iznos Prihoda iznad razumne dobiti 70.353,19 EUR-a je razgraničen i prikazan na poziciji pasivna vremenska razgraničenje–odloženi prihodi u skladu sa članom 12 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije ("Službeni list Crne Gore", br.071/22,037/23).

Prihod od refundacija je prihod obračunat saglasno odredbama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju(" Sl.list CG br.145/21i 048/24) i Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 027/13 ..., 084/24).

Prihod od uslovljenih donacija je iskazan u skladu sa odredbama MRS 20 Državna davanja. U slučaju kada su od države(Vlada,državni organi i slična tijela, lokalna, nacionalna, međunarodna) primljena sredstva uz uslove koje treba da se ispune, prihod se priznaje u koleraciji sa troškovima koje treba nadoknaditi iz tih prihoda.

4.19. Poslovni rashodi

Društvo je u izvještajnim periodima ostvarilo sledeće poslovne rashode:

Red. br.	Vrsta rashoda ¹¹	2024. godina	2023.godina
1.	Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	8.379,24	7.687,58
2.	Troškovi goriva	2.163,98	1.496,81
4.	Troškovi rezervnih delova	-	-
5.	Troškovi sitnog inventara	-	-
6.	Troškovi zarada	356.899,16	339.353,59
7.	Troškovi naknada zarada i ostali lični rashodi	205.080,27	241.076,11
8.	Troškovi amortizacije	91.705,82	76.260,12
9.	Troškovi rezervisanja		-
10.	Troškovi konsultantskih i advokatskih usluga	11.896,08	3.881,05
11.	Troškovi održavanja	8.838,74	3.677,16
12.	Troškovi PTT usluga u zemlji	13.962,20	12.581,59
13.	Troškovi platnog prometa	10.389,49	8.489,44
13.	Ostali troškovi	90.718,24	96.518,28
Ukupno		800.033,22	791.021,73

U troškove zarada uključene su i naknade rukovodstvu, i to:

- trošak bruto naknade za 2024.godinu predsjedniku Odbora direktora iznosio je 11.030,61EUR (8.767,56 EURneto),
- trošak bruto naknade za 2024.godinu za 2 člana Odbora direktora iznosio je 17.221,14EUR

¹¹Iz tabele isključiti rashode koji nisu materijalno značajni.

(14.028,00 EUR neto),

- trošak bruto zarade za 2024.godinu za izvršnog direktora iznosio je 44.965,88EUR (31.331,27 EUR neto).

4.20. Prihodi i rashodi po osnovu vrednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) i ostali prihodi i rashodi

Društvo je u izvještajnim periodima ostvarilo sledeće prihode i rashode po osnovu vrednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) i ostale prihode i rashode:

Red. br.	Vrsta prihoda i rashoda	2024. godina	2023.godina
1.	Prihodi od prodaje stalnih sredstava		
2.	Ostali poslovni prihodi		7.670,36
Ukupno ostali poslovni prihodi			7.670,36
3.	Rashodi po osnovu kazni		
4.	Gubici po osnovu obezvređenja stalnih sredstava		
5.	Ostali poslovni rashodi		
Ukupno ostali poslovni rashodi		0	0

4.21. Finansijski prihodi i rashodi i prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine i obaveza

Društvo je u izvještajnim periodima ostvarilo sledeće finansijske prihode i rashode i prihodi i rashode od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine i obaveza:

Red. br.	Vrsta prihoda i rashoda	2024. godina	2023. godina
1.	Prihodi od kamata		41,92
2.	Pozitivne kursne razlike		
3.	Prihodi po osnovu dividendi		
4.	Prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti finansijskih instrumenata		
Ukupno			41,92
5.	Rashodi kamata		1
6.	Negativne kursne razlike		
7.	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti finansijskih instrumenata		3.472,44
Ukupno			3.473,44

4.22. Izloženost deviznom riziku

Društvo nema sredstava u stranoj valuti.

4.23. Izloženost riziku likvidnosti

U narednoj tabeli prikazana je izloženost Društva riziku likvidnosti:

Stavka	Dana od dana roka za naplatu (realizaciju)	Ukupno
--------	--	--------

	do 1 mjeseca	od 1 do 3 mjeseca	od 3 mjeseca do godinu dana	od 1 godine do 5 godina	preko 5 godina	
2024. godina¹²						
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.455.814					5.455.814
Hartije od vrijednosti i drugi plasmani kojima se trguje						
Ulaganje u hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeca						
Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva	187.979					187.979
Ostala sredstva i AVR	180.010					180.010
Ukupno aktiva	19.782.071					19.782.071
Obaveze prema bankama						
Obaveze prema komitentima	2.030.006					2.030.006
Obaveze za kamate i naknade						
Ostale obaveze iz poslovanja	238.413					238.413
Rezervisanja	3.228					3.228
Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak						
Ostale obaveze i PVR	16.661.398					16.661.398
Odložene poreske obaveze						
Ukupno obaveze i odložene poreske obaveze	18.933.045					18.933.045
Kapital	635.780					635.780
Ukupno pasiva						
Ročna neusklađenost						
2024. godina¹³						
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.455.814					5.455.814
Hartije od vrijednosti i drugi plasmani kojima se trguje						
Ulaganje u hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeca						
Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva	367.989					367.989
Ostala sredstva i AVR	180.010					180.010
Ukupno aktiva	19.782.071					19.782.071
Obaveze prema bankama						
Obaveze prema komitentima	2.030.006					2.030.006
Obaveze za kamate i naknade						

¹²Misli se na tekući izvještajni period.

¹³Misli se na prethodni izvještajni period.

Stavka	Dana od dana roka za naplatu (realizaciju)					Ukupno
	do 1 mjeseca	od 1 do 3 mjeseca	od 3 mjeseca do godinu dana	od 1 godine do 5 godina	preko 5 godina	
Ostale obaveze iz poslovanja	238.413					238.413
Rezervisanja	3.228					3.228
Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak						
Ostale obaveze i PVR	18.933.045					18.933.045
Odložene poreske obaveze						
Ukupno obaveze i odložene poreske obaveze	21.073.843,62					21.073.843,62
Kapital	635.780					635.780
Ukupno pasiva	19.782.071					19.782.071
Ročna neusklađenost	0,00					0,00

5. OSTALA OBJELODANJIVANJA

5.1. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

-Pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori, u toku je sudski postupak protiv Operatora tržišta koji je, u 2014. godini, pokrenuo tužilac En+Group Limited (Chananel Islands, Jersey), protiv osam tuženih subjekata, između ostalih DOO "COTEE"-a, za osporavanje priznatih potraživanja stečajnih povjerilaca u postupku stečaja u Kombinatoru aluminijuma Podgorica.

Konkretno, u slučaju DOO "COTEE"-a, En+Group Limited je, u slučaju stečajnog postupka KAP-a, osporio priznata/utvrđena potraživanja DOO "COTEE"-a, po osnovu naknade za rad operatora tržišta u iznosu od 94.199,94 EUR-a i po osnovu odstupanja predaje i prijema električne energije od voznih redova (balansnog mehanizma), u iznosu od 12.794.279,27 EUR-a. Privredni sud je, krajem 2014.godine, spojio postupke u kojima je tužilac En+Group Limited, a u vezi sa potraživanjima prijavljenim u stečajnom postupku KAP-a, te odbacio tužbu En+Group Limited, nakon čega su, u narednom periodu, uslijedili dalji postupci pred apelacionim sudom Crne Gore i Privrednim sudom u Podgorici.

Između ostalog, početkom 2016.godine, Privredni sud je odredio da se razdvajaju postupci u ovoj pravnoj stvari i da se svaki zasebno vodi. Saglasno navedenom, postupak po tužbi En+Limited Group protiv DOO "COTEE" i KAP-a u stečaju, se od tog perioda nastavlja i vodi pred Privrednim sudom u Podgorici i po pravnim sredstvima pred Apelacionim sudom Crne Gore. Određena vrijednost spora je 12.888.478,76 EUR-a.

U međuvremenu, u 2019.godini, tužilac En+Group Limited je obavijestio da je promijenio sjedište i državu registracije, što je uslovalo nastavak procesnih radnji u odnosu na te novoiskazane okolnosti i zahtjeve tužioca. U 2023. godini, zbog promjene postupajućeg sudije, rasprava je otpočela iznova, tužilac je ostao kod navoda iz dosadašnjeg postupka, a tuženi kod prigovora koje su isticali u toku postupka. Nakon provođenja postupka o utvrđivanju postojanja reciprociteta između Crne Gore i Velike Britanije, utvrđeno da nije okončan započeti proces konsolidacije, tj.sukcesije bilateralnih međunarodnih ugovora. Sud je donio rješenje kojim je odbio kao neosnovan zahtjev DOO „COTEE“-a, da na ime obezbjeđenja parničnih troškova uplati iznos od 22.200,00 EUR-a. Tuženi I i II reda su izjavili žalbu na predmetno rješenje koje su odbijene rješenjem Apelacionog suda, te potvrđeno rješenje Privrednog suda. U 2024.godini je održano jedno ročište na kojem je određeno vještačenje po vještaku ekonomske struke, dok su ostala ročišta odložena i postupak se nastavlja i u 2025.godini.

Prema procjeni punomoćnika DOO „COTEE“-a, procjena uspjeha u sporu se opredjeljuje između 50 i 70%. Procjenu iznosa potencijalnih gubitaka u slučaju negativnog ishoda spora nemoguće je odrediti jer je potraživanje DOO „COTEE“-a svrstano u tzv. treći isplatni red (član 55 stav 1 tačka 3 Zakona o stečaju), što znači da sve i da DOO „COTEE“ u cjelosti uspije u sporu, naplata utvrđenog potraživanja je neizvjesna jer se povjerioci iz trećeg isplatnog reda isplaćuju posljednji, ukoliko ima sredstava u stečajnoj masi, a srazmjerno njihovom iznosu potraživanja u ukupnom iznosu priznatih potraživanja. Svaka radnja u ovom predmetu, imajući u vidu vrijednost spora, se tarifira u iznosu 2.700,00 + PDV, što dalje implicira da bi u slučaju eventualnog neuspjeha u sporu, troškovi parničnog postupka bili izrazito visoki, pri čemu se visina tih troškova za sada ne može procijeniti.

-Pred Privrednim sudom u Podgorici, i dalje je u toku sudski postupak protiv Operatora tržišta koji je pokrenuo "HLB Mont Audit" Podgorica, u vezi sa Ugovorom o vršenju revizije za 2019.godinu, budući da je Operator tržišta cijenio da predmet ugovora nije izvršen u skladu sa Ugovorom, nije ni izvršeno plaćanje ugovorenog iznosa. Vrijednost spora je 1.801,69 EUR-a. U međuvremenu, Privredni sud je

zatražio obnavljanje spisa predmeta, imajući u vidu da su zagubljeni sudski spisi predmeta. Dakle, sudski postupak pred Privrednim sudom je i dalje u toku, te ishod istog nije izvjestan.

-Nakon okončanog postupka pred Osnovnim sudom u Podgorici, po tužbi ranijeg izvršnog direktora Operatora tržišta, radi poništaja akta o razrješenju, Operator tržišta je izjavio žalbu Višem sudu u Podgorici. Viši sud u Podgorici je donio presudu Gž.br. 3852/22, od 07.07.2023.godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Podgorici od 13.06.2022. godine i poništena odluka o razrješenju izvršnog direktora. Troškovi sudskog postupka su iznosili 600,00 EUR-a. Punomoćnik Operatora tržišta je na presudu Višeg suda uložio zahtjev za reviziju Vrhovnom sudu i Vrhovni sud je donio presudu Rev.br. 794/23, od 08.12.2023.godine, kojom je odbijena revizija kao neosnovana. Sljedstveno ishodu sudskog postupka odnosno presudi Višeg suda, raniji izvršni direktor je 25.07.2023.godine pokrenuo postupak medijacije pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, radi naknade materijalne štete, koja se odnosila na razliku zarade koju bi ostvarivao kao izvršni direktor u odnosu na zaradu koju je ostvarivao nakon razrješenja, a za period do isteka mandata, koji je okončan u prvom kvartalu 2024.godine. Ukupan utvrđeni bruto iznos za isplatu je bio 18.927,88 EUR-a sa uračunatom kamatom. Troškovi postupka pred ovim Centrom su iznosili 245,00 EUR-a. Ovaj postupak okončan je u prvom kvartalu 2024.godine zaključivanjem poravnania pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

5.2. Događaji nakon izvještajnog perioda

Nije bilo događaja koje je potrebno objelodaniti nakon izvještajnog perioda.

POSREDOVAČKI OPERATOR I POSREDOVAČ ELEKTRIČNE ENERGIJE
 PODGORICA
 Broj 25/1624-1
 Podgorica, 06.06. 2025 god.

OBRAZAC 1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O AKTIVNOSTIMA NA SPROVOĐENJU I UNAPREĐENJU UPRAVLJANJA I KONTROLA za
 2024. godinu

NAZIV SUBJEKTA:		
Ime i prezime rukovodioca subjekta:	Predsjednik Odbora direktora: mr Nermin Škretović	Izvršni direktor: Mersudin Gredić
Ime i prezime lica odgovornog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola	Snežana Marković	
Naziv radnog mjesta lica odgovornog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola	Šef službe za ekonomsko-finansijske i opšte poslove	
Datum imenovanja lica odgovornog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola	14.01.2020.	
Kontakt telefon i e-mail lica odgovornog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola:	+382 20 690 143 snezana.markovic@cotee.me	
Iznos budžeta za godinu izvještavanja	811.053,70 eura	
Broj programa		
Broj zaposlenih na dan 31. decembar	19	
Broj zaposlenih predviđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	24	
Broj organizacionih jedinica	3 Službe, u okviru jedne službe 2 odjeljenja	
Broj lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra	4 (menadžment) Izvršni direktor i 3 člana menadžmenta	

UPITNIK O SAMOPROCJENI UPRAVLJANJA I KONTROLA

UPITNIK	DA/ NE	Ako je odgovor DA objasnite na koji način je to postignuto Ako je odgovor NE navedite razlog	Navedite naziv i broj akta
KONTROLNO OKRUŽENJE			
Da li subjekat ima usvojen poseban kodeks ponašanja koji je prilagođen prirodi i specifičnostima poslovanja subjekta?	DA		Etički kodeks br 23/2140-3

Da li se poštuje procedura upoznavanja novih službenika sa odredbama etičkog kodeksa?	DA	Oglašavanjem na oglasnoj tabli društva svi zaposleni su upoznati	
Da li postoje jasna pravila kojima se regulišu situacije potencijalnih sukoba interesa i način postupanja?	DA	Poštuje se zakonski okvir Crne Gore.	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o privrednim društvima Zakon o javnim nabavkama
Da li su zaposleni upoznati kome mogu da prijave sumnje na nepravilnosti u radu i prevare?	DA	Zaposleni pritužbe mogu da prijave licu/zaposlenom za prijavljivanje nepravilnosti u radu i prevare.	
Da li se sprovode mjere u slučaju nepoštovanja kodeksa ponašanja? Navedite broj sprovedenih mjera	DA	Nije bilo prijava za nepoštovanje kodeksa ponašanja	
Da li su vođeni disciplinski postupci u godini izvještavanja? Navedite broj pokrenutih disciplinskih postupaka	NE	U 2024. godini nijesu vođeni postupci za utvrđivanje povreda radnih obaveza.	
Da li zaposleni prisustvuju obukama iz oblasti integriteta i etičkog ponašanja? Navedite broj zaposlenih koji su prisustvovali obukama u godini izvještavanja.	NE	U 2024. godini nije bilo obuka kojima su prisustvovali zaposleni COTEE-a, iz oblasti integriteta i etičkog ponašanja.	
Da li imate utvrđene strateške ciljeve subjekta?	DA	Godišnjim programima rada koje donosi Odbor direktora, na koji daje saglasnost osnivač, utvrđuju se strateški ciljevi subjekta.	
Da li su zaposleni upoznati sa strateškim ciljevima subjekta? Na koji način?	DA	Zaposleni su upoznati sa strateškim ciljevima subjekta direktnom komunikacijom i putem e-mail- a i oglasne table	
Da li je jasno definisano ko je u subjektu odgovoran za realizaciju strateških ciljeva?	DA	Odbor direktora i menadžment su odgovorni za realizaciju strateških ciljeva.	
Da li ste definisali operativne ciljeve na nivou organizacionih jedinica?	DA	Operativni ciljevi na nivou organizacionih jedinica definisani su Registrom rizika.	
Da li operativni ciljevi proizilaze iz strateških?	DA	Operativni ciljevi proizilaze iz strateških i isti su definisani u skladu sa Politikom upravljanja rizicima.	
Da li definišete pokazatelje uspješnosti pomoću kojih pratite realizaciju utvrđenih ciljeva?	DA	Pokazatelji uspješnosti su sastavni dio godišnjih izvještaja.	
Koliko često izvještavate rukovodioca subjekta o realizaciji ciljeva: a) mjesečno b) kvartalno c) polugodišnje	DA	Rukovodioci subjekta se kvartalno izvještavaju o realizaciji ciljeva, izvještajima o radu za kvartalne periode	

d) godišnje e) ne izvještava se			
Da li je u izvještajima navedena veza između ostvarenih ciljeva i utrošenih sredstava?	DA	Kroz finansijske izvještaje se daje prikaz utrošenih sredstava u svrhu realizacije ciljeva.	
Da li imate interni akt kojim su u Vašem subjektu jasno utvrđene odgovornosti i ovlašćenja svakog rukovodioca za realizaciju definisanih ciljeva i upravljanje resursima (finansije, kadrovi)?	DA	Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji su formalno utvrđene odgovornosti i ovlašćenja za svakog rukovodioca	
Da li imate interni akt kojim je detaljno uređena međusobna saradnja sa subjektima nad kojima vršite nadzor? Navedite broj subjekata nad kojima vršite nadzor.	NE	Privredno društvo ne vrši nadzor.	
Da li nadzor obuhvata: a) praćenje interne kontrole b) fokus na visoko rizične oblasti c) praćenje realizacije ciljeva u odnosu na utvrđene indikatore	/		
Da li se prati i analizira fluktuacija zaposlenih u subjektu?	DA	Nije bilo fluktuacije zaposlenih u 2024.godini	
Da li je utvrđen godišnji plan usavršavanja svih zaposlenih?	DA	Obuke su se održavale u skladu sa potrebama zaposlenih, u Programu rada društva sadržan je godišnji plan usavršavanja	
Da li vodite evidenciju o zaposlenima koji se stručno usavršavaju? Navedite teme za koje su zaposleni najviše zainteresovani	DA	Vodi se evidencija o zaposlenima koji se stručno usavršavaju. Teme su energetika, računovodstvo i revizija, interna revizija, javne nabavke i ostala zakonska regulativa Crne Gore.	
Da li ste usvojili plan za unapređenje upravljanja i kontrola za izvještajni period?	NE	Krajem 2024.godine donijet je Plan unapređenja upravljanja i unutrašnjih kontrola za narednu godinu	
UPRAVLJANJE RIZICIMA			
Da li ste imenovali lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa registra rizika?	DA	Imenovano je lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa registra rizika.	Broj dokumenta: 21/663-1
Da li su prepoznati i procijenjeni rizici za:	DA	Utvrđeni su rizici za poslovne procese koji su u ulozi	

a) strateške ciljeve b) operativne ciljeve c) realizaciju poslovnih procesa		ostvarenja operativnih i strateških ciljeva	
Da li je rukovodstvo utvrdilo nivo do kog su prihvatljiva odstupanja u postizanju ciljeva?	NE		
Da li imate Registar rizika? Navedite datum usvajanja	DA	Registar rizika je usvojen dana 21.04.2021. godine	
Navedite tri ključna rizika za strateške ciljeve u Vašem subjektu.		Urušavanje balansnog mehanizma Urušavanje sistema OIE; Nedostatak sopstvenog poslovnog prostora.	
Da li su rukovodioci organizacionih jedinica uključeni u proces identifikacije rizika?	DA	Šefovi službi na osnovu postavljenih ciljeva formiraju registar rizika za organizacioni dio kojim upravljaju	
Da li postoji adekvatno praćenje rezultata preduzetih radnji za ublažavanje rizika?	DA	Šefovi službi prate ublažavanje rizika u okviru službi koje rukovode	
Da li se Registar rizika ažurira? Navedite datum poslednjeg ažuriranja	DA	Registar rizika je ažuriran u 2024.godini	
Da li rukovodioci koriste registar rizika u svakodnevnom upravljanju?	DA	Svim rukovodiocima je dostavljen Registar rizika	
Da li ste izvršili procjenu radnih mjesta koja mogu biti podložna prevarama?	DA	Planom integriteta je procenjen rizik radnih mjesta koja mogu biti podložna prevarama.	
Da li zaposleni znaju na koji način da prijave sumnje na nepravilnosti, odnosno prevare?	DA	Zaposleni pritužbe mogu da prijave licu/zaposlenom zaduženom za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Društvu. Rješenje o imenovanju lica je objavljeno na oglasnoj tabli Društva.	
Da li pripremate izvještaje o identifikovanim rizicima, kao i preduzetim mjerama za njihovo smanjenje?	DA	Kroz ažuriranje Registra rizika se identifikuju rizici i utvrđuju mjere za njihovo smanjenje.	
Da li imate plan kojim se obezbjeđuje kontinuitet rada u slučaju značajnih promjena (odsustvo zaposlenih, promjena zakonskih rješenja,...)?	DA	U slučaju odsustva zaposlenog određuje se drugi zaposleni za izvršavanje radnih zadataka u skladu sa zakonom.	
Da li zaposleni prisustvuju obukama u oblasti upravljanja rizicima? Navedite broj zaposlenih koji su	NE	U izvještajnom periodu nije bilo obuka u oblasti upravljanja rizicima o kojima je COTEE bio	

prisustvovali obukama.		obaviješten.	
KONTROLNE AKTIVNOSTI			
Da li imate usvojenu Knjigu procedura sa operativnim pisanim uputstvima za rad?	DA	Sačinjen je pregled internih procedura po službama.	
Koliko imate usvojenih internih pravila i procedura?		Najveći broj potrebnih internih procedura je usvojen.	
Da li procedure sadrže: a) detaljna uputstva za rad, b) tok dokumentacije, c) odgovornosti i ovlašćenja lica, uključenih u poslovni proces, d) korake u donošenju odluka, e) rokove i f) kontrolne mehanizme?	Djeli mičn o	Nastoji se da u procedurama budu definisani ovi elementi . Usklađivanjem istih procedure će biti unaprijeđene.	
Da li su svi rukovodioci i zaposleni upoznati sa usvojenim procedurama?	DA	Rukovodioci i zaposleni su upoznati sa usvojenim procedurama	
Da li sprovodite naknadne kontrole namjenske potrošnje budžetskih sredstava (npr. kontrole na licu mjesta za isplaćene subvencije, donacije, pomoći, transferi budžetskih sredstava i sl.)?	DA	Sredstva RDP-a se namjenski troše.	
Da li odobravanje, ovjeravanje dokumentacije, ovlašćivanje, odnosno davanje saglasnosti za isplatu sredstava i evidentiranje poslovnog događaja obavljaju različita lica?	Da	Odobranje, ovjeravanje dokumentacije, ovlašćivanje, odnosno davanje saglasnosti za isplatu sredstava i evidentiranje poslovnog događaja obavljaju različita lica	
Da li se sve promjene imovine tokom godine evidentiraju blagovremeno?	DA	Sve promjene imovine se evidentiraju blagovremeno	
Da li postoje adekvatne bezbjednosne procedure kako bi se sredstva i podaci čuvali od neovlašćenog pristupa i fizičke štete?	DA	Kontinuiran proces zaštite podataka.	
Da li ste osigurali rezervnu kopiju podataka u slučaju gubitka?	DA	Svakodnevno se radi backup svih podataka	
Da li ažurirate procedure? Navedite datum poslednje izmjene	DA	Procedure se mijenjaju u slučaju zakonskih i organizacionih promjena	
Koja će nova operativna pisana uputstva za rad biti pripremljena i usvojena u sledećoj godini?		Usvajanje Statuta društva od strane osnivača zahtijevaće usklađivanje opštih akata i procedura u 2025.godini	


INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE			
Da li je obezbijeden efikasan i efektivan sistem interne pisane, elektronske i verbalne komunikacije, koji zaposlenima omogućava da dobiju informacije neophodne za obavljanje poslova?	DA	Zaposleni dobijaju jasne smjernice i instrukcije od neposrednih rukovodilaca, održavanjem kolegijuma i drugih sastanaka neposredni rukovodioci dobijaju potrebne informacije	
Da li imate proceduru kojom ste definisali način prenošenja informacija u subjektu?	NE	Komunikacija se odvija neposredno, putem e-mail- a i održavanjem kolegijuma i drugih sastanaka.	
Da li imate uspostavljene linije izvještavanja i način izvještavanja o realizaciji ciljeva?	DA	Putem kvartalnih i godišnjih izvještaja o poslovanju daju se informacije o realizaciji ciljeva	
Da li rukovodioci organizacionih jedinica, nakon usvajanja budžeta, dobijaju informacije o dodijeljenim budžetskim sredstvima za njihovu organizacionu jedinicu?	DA	Rukovodioci zavisno od postavljenih ciljeva iz svojih nadležnosti aktivno učestvuju u određivanju dodijeljenih sredstava, tako da su u potpunosti upoznati sa odobrenim RDP-om.	
Da li rukovodioci organizacionih jedinica prije stvaranja obaveze provjeravaju raspoloživa sredstva za tu namjenu?	DA	Rukovodioci raspoloživa sredstva provjeravaju na osnovu odobrenog RDP-a i Finansijskog plana	
Da li vodite centralizovanu evidenciju svih potpisanih ugovora i ugovornih obaveza i da li je ona podržana informacionim sistemom?	NE		
Da li rukovodioci organizacionih jedinica imaju informacije o neizmirenim obavezama i izvršenju budžeta?	DA	Rukovodioci organizacionih jedinica imaju informacije o neizmirenim obavezama i izvršenju budžeta i iste im se dostavljaju na uvid	
Omogućava li računovodstveni sistem praćenje troškova po: a) programima b) projektima c) organizacionim jedinicama	NE	Troškovi društva se prate na nivou društva kao cjeline	
Da li se i koliko često sačinjavaju izvještaji za rukovodstvo o: a) izvršenju budžeta b) raspoloživim sredstvima c) obavezama d) potraživanjima?	DA	Navedeni izvještaji za rukovodstvo se sačinjavaju kvartalno i godišnje	
Da li su ključni poslovni procesi (finansije, nabavke, ugovaranje,	Djeli mičn	Pojedini poslovni procesi su podržani IT sistemom	

upravljanje imovinom, praćenje kapitalnih projekata, materijalne evidencije, kadrovi i sl.) u dovoljnoj mjeri podržani IT sistemima?	o	(računovodstveni program), poslovi Službe za tržište električne energije i Službe za obnovljive izvore i visokoeфикаsnu kogeneraciju. Potrebno je IT sistemom obuhvatiti i pravno-administrativne poslove, poslove javnih nabavki.	
Da li su softveri za ključne poslovne procese međusobno povezani (npr. nabavka- ugovori-finansije)?	NE		
Da li je osigurana transparentnost podataka (ključni dokumenti objavljeni su na web stranici)?	DA	Najznačajnija dokumenta iz osnovne djelatnosti se nalaze na web stranici.	
PRAĆENJE I PROCJENA			
Da li lice zaduženo za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola izvještava rukovodioca subjekta o stanju i razvoju ovog sistema: a) mjesečno b) kvartalno c) polugodišnje d) godišnje?	DA	Daje se godišnji izvještaj o finansijskom upravljanju i kontrolama u privrednom društvu	
Da li se na sastancima/ kolegijumima daju predlozi za unapređenje upravljanja i kontrola?	Djeli mičn o	Na sastancima dati su određeni predlozi u cilju donošenja akata kako bi se unaprijedilo upravljanje i kontrola.	
Da li sprovodite samoprocjenu upravljanja i unutrašnjih kontrola?	DA	Samoprocjena upravljanja i unutrašnjih kontrola je kontinuiran proces	
Da li je zaposlenima omogućeno da daju sugestije i preporuke za poboljšanje sistema unutrašnjih kontrola?	DA	Zaposleni u dijelu poslova koje obavljaju ukazuju na određene probleme koji će se nastojati rješavati i kroz poboljšanje sistema unutrašnjih kontrola u narednom periodu.	
Da li se preporuke revizije (unutrašnje, DRI, eksterne) sprovode? Navedite broj prihvaćenih preporuka i prosječno vrijeme njihove implementacije.	Djeli mičn o	Preporuke interne revizije su sprovedene djelimično: jedna da, druga će biti nakon izmjene akta o sistematizaciji; Preporuke eksterne revizije se blagovremeno sprovode.	
Da li imate uspostavljen sistem izvještavanja za praćenje funkcionisanja sistema upravljanja i	NE	Privredno društvo ne vrši nadzor	

kontrola kod subjakata nad kojima
vršite nadzor?

Snežana Marković

Potpis lica koje je sačinilo izvještaj
Snežana Marković



Mersudin Gredić

Potpis rukovodioca subjekta
Mersudin Gredić

PREDLOG

Na osnovu člana 10 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica ("Službeni list CG", br. 76/10, 60/11 i 18/19) i člana 19 stav 1 alineja 4 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica ("Službeni list CG", br. 13/11, 60/11, 39/15 i 40/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2025. godine, donijela je

ODLUKU

o raspodjeli dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica za 2024.godinu

Član 1

Dobit Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) za 2023. godinu u neto iznosu je **9.512,42 EUR-a**.

Član 2

Dobit iz člana 1 ove odluke, raspoređuje se:

- 30% - 2.853,73 EUR-a na ime rezervi Društva;
- 70% - 6.658,69 EUR-a, budžetu države Crne Gore, na način što će Društvo uplatiti na račun, broj: 832-52048-29, prihodi od akcija i udjela u dobiti (dividenda) - Ministarstvo finansija.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VLADA CRNE GORE

Broj:
Podgorica, _____.2025. godine

**Predsjednik,
mr Milojko Spajić**